

*Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba*

*Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo  
le Tlhatlhobo*



*Kgato e Kgolwane  
Mephato 7-9*





**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO  
LE TLHATLHOBO**

**MEPHATO 7 - 9  
PUOTLALELETSO YA BOBEDI**

**DISCLAIMER**

In view of the stringent time requirements encountered by the Department of Basic Education to effect the necessary editorial changes and layout to the Curriculum and Assessment Policy Statements and the supplementary policy documents, possible errors may occur in the said documents placed on the official departmental websites.

There may also be vernacular inconsistencies in the language documents at Home-, First and Second Additional Language levels which have been translated in the various African Languages. Please note that the content of the documents translated and versioned in the African Languages are correct as they are based on the English generic language documents at all three language levels to be implemented in all four school phases.

If any editorial, layout or vernacular inconsistencies are detected, the user is kindly requested to bring this to the attention of the Department of Basic Education.

E-mail: [capslangcomments@dbe.gov.za](mailto:capslangcomments@dbe.gov.za) or fax (012) 328 9828

**Department of Basic Education**

222 Struben Street  
Private Bag X895  
Pretoria 0001  
South Africa  
Tel: +27 12 357 3000  
Fax: +27 12 323 0601

120 Plein Street Private Bag X9023  
Cape Town 8000  
South Africa  
Tel: +27 21 465 1701  
Fax: +27 21 461 8110  
Website: <http://www.education.gov.za>

© 2011 Department of Basic Education

**ISBN: 978-1-4315-0516-6**

Design and Layout by: Ndabase Printing Solution

Printed by: Government Printing Works

## FOREWORD BY THE MINISTER



Our national curriculum is the culmination of our efforts over a period of seventeen years to transform the curriculum bequeathed to us by apartheid. From the start of democracy we have built our curriculum on the values that inspired our Constitution (Act 108 of 1996). The Preamble to the Constitution states that the aims of the Constitution are to:

- heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights;
  - improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person;
  - lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law; and
- build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.

Education and the curriculum have an important role to play in realising these aims.

In 1997 we introduced outcomes-based education to overcome the curricular divisions of the past, but the experience of implementation prompted a review in 2000. This led to the first curriculum revision: the *Revised National Curriculum Statement Grades R-9* and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* (2002).

Ongoing implementation challenges resulted in another review in 2009 and we revised the *Revised National Curriculum Statement* (2002) and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* to produce this document.

From 2012 the two National Curriculum Statements, for *Grades R-9* and *Grades 10-12* respectively, are combined in a single document and will simply be known as the *National Curriculum Statement Grades R-12*. The *National Curriculum Statement for Grades R-12* builds on the previous curriculum but also updates it and aims to provide clearer specification of what is to be taught and learnt on a term-by-term basis.

The *National Curriculum Statement Grades R-12* represents a policy statement for learning and teaching in South African schools and comprises of the following:

- (a) Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS) for all approved subjects listed in this document;
- (b) *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*; and
- (c) *National Protocol for Assessment Grades R-12*.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Angie Motshekga'.

**MRS ANGIE MOTSHEKGA, MP**  
**MINISTER OF BASIC EDUCATION**



## DITENG

<b>KAROLO 1: PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBHO - DITLHALOSO, MAIKAELELO, DIKGONO LE DITENG .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Lemorago .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Thadiso .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Maitlhomho a kakaretso a Kharikhulamo ya Aforika Borwa .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Kabo ya Nako.....</b>	<b>6</b>
1.4.1 Kgato ya Motheo.....	6
1.4.2 Kgato ya Magareng.....	6
1.4.3 Kgato e Kgolwane .....	7
1.4.4 Mephato 10-12.....	7
<b>KAROLO YA 2 GO ITSISE PUOTLALELETSO YA BOBEDI MO KGATONG E KGOLWANE .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Dipuo mo Pegelong ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo .....</b>	<b>8</b>
2.1.1 Maemo a Puo .....	8
2.1.2 Dikgono tsa puo .....	10
2.1.3 Dikgato tsa go ruta puo .....	10
<b>2.2 Kabo ya nako ya Puotlaleletso ya bobedi .....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Didiriswa tsa tshegetso tsa go ithuta le go ruta .....</b>	<b>14</b>
<b>KAROLO 3: DITENG LE DITHULAGANYO TSA GO RUTA DIKGONO .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Go reetsa le Go bua .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2 Go Buisa Le Go Lebelela.....</b>	<b>22</b>
<b>3.3 Go Kwala Le Go Tlhagisa: Dikgato Tsa Go Kwala, Diteng, Ditogamaano Le Ditlhangwa .....</b>	<b>28</b>
<b>3.4 Dipopego Tsa Puo Le Tiriso Ya Melawana -Lenane Le Le Kaelang.....</b>	<b>32</b>
<b>3.5. Dithulaganyo Tsa Go Ruta Tse Di Tshitsintsweng .....</b>	<b>34</b>
3.5.1 Mophato 7 .....	38
3.5.2 Mophato 8 .....	49
3.5.3 Mophato 9.....	60

**KAROLO 4: TLHATLHOBO MO PUOTLALELETSONG YA BOBEDI ..... 71**

**4. 1 Matseno ..... 71**

**4. 2 Tlhatlhobo e e Sa Tlhomamang Kgotsa Ya Letsatsi Le Letsatsi ..... 71**

**4. 3 Tlhatlhobo e e Tlhomameng..... 71**

**4. 4 Lenaneo La Tlhatlhobo ..... 74**

    4.4.1 Thadiso Ya Ditlhokego ..... 74

    4.4.2 Ditlhatlhobo: Mephato 7 - 9..... 76

**4. 5 Go Rekota Le Go Bega ..... 77**

**4. 6 Tekanyetso Ya Tlhatlhobo ..... 77**

    4.6.1 Tlhatlhobo e e Tlhomameng ..... 77

    4.6.2 Ditiro Tsa Tlhatlhobo Ya Molomo..... 78

**4. 7 Kakaretso ..... 78**

# KGAOLO 1: PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBHO - DITLHALOSO, MAIKAELELO, DIKGONO LE DITENG

## 1.1 LEMORAGO

*Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R - 12 (NCS)* e tlhalosa pholisi ya kharikhulamo le tlhatlhobo mo dikolong ka tlhomamo.

Go tokafatsa tiragatso e, Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba e ne ya mametlelelwa ka dimametelelo tse di tla diragadiwang ka Firikgong 2012. Tokomana e le nngwe e e sobokantsweng ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya serutwa se sengwe le se sengwe, e ne ya kwalwa go emisetsa Dipegelo tsa Dirutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto le Dikaedi tsa Tlhatlhobo ya Dirutwa Mephato ya R - 12 tsa bogologolo.

Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba ya Mephato R - 12 e e tlhabolotsweng: Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Firikgong 2012) e emisetsa Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato ya R - 9 (2002) le Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato ya 10 - 12 (2004).

## 1.2 THADISO

(a) *National Curriculum Statement Grades R - 12 (Firikgong 2012)* e emela pegelo ya pholisi ya go ithuta le go ruta mo dikolong tsa Aforika Borwa mme e na le tse di latelang:

- (i) Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya serutwa sengwe le sengwe sa sekolo se se amogetsweng;
- (ii) Pegelo ya Pholisi ya, *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R - 12; le*
- (iii) Pegelo ya Pholisi ya, *National Protocol for Assessment Grades R - 12 (Firikgong 2012)*.

(b) The *National Curriculum Statement Grades R - 12 (Firikgong 2012)* e emela dipegelo tse pedi tsa kharikhulamo ya bosetšhaba tsa ga jaana, tsona ke:

- (i) *Revised National Curriculum Statement Grades R - 9, Government Gazette No. 23406 of 31 May 2002, le*
- (ii) *National Curriculum Statement Grades 10 - 12 Government Gazettes, No. 25545 of 6 October 2003 and No. 27594 of 17 May 2005.*

(c) Dipegelo tsa kharikhulamo tsa bosetšhaba tse di akanngwang go ka dirisiwa mo ditemanapotlana tsa (a) le (b) di na le dipegelo tsa pholisi tse di latelang tse di tla khutlisiwang ka tatelano ke *National Curriculum Statement Grades R - 12 (Firikgong 2012) mo pakeng ya go tloga ka 2012-2014:*

- (i) Lekala la Thuto/Lenaneo la Serutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto, Dikaedi tsa Tlhatlhobo ya Dirutwa tsa Mephato R - 9 le Mephato 10 - 12;
- (ii) Pegelo ya Pholisi ya *National Policy on assessment and qualifications for schools in the General Education and Training Band d*, e e tlhamilweng sešwa mo *Government Notice No. 124 in Government Gazette No. 29626 of 12 February 2007;*

- (iii) Pegelo ya Pholisi ya the *National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e tshamilweng sešwa mo *Government Gazette No. 27819 of 20 July 2005*;
  - (iv) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e mabapi le barutwana ba ba nang le ditlhokego tse di kgethegileng, e e phasaladitsweng mo *Government Gazette, No. 29466 of 11 December 2006*, e akareditswe mo pegelong ya pholisi ya *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R - 12*; le
  - (v) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e mabapi le the *National Protocol for Assessment (Grades R - 12)*, e e tshamilweng sešwa mo *Government Notice No. 1267 in Government Gazette No. 29467 of 11 December 2006*.
- (c) Pegelo ya Pholisi ya *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R - 12*, le dikarolo tse di mo Pholising ya Khaikhulamo le Tlhatlhobo jaaka e akanngwang mo Dikgaolong 2, 3 le 4 tsa pegelo e, tse di agang melao le boleng jwa *National Curriculum Statement Grades R - 12*. Ka jalo go ya ka karolo 6A ya *South African Schools Act, 1996 (Act No. 84 of 1996)*, e aga motheo o Tona ya Thuto ya Motheo e ka tlhomamisang dipelo tse di lekaneng tsa boleng, gammogo le thulaganyo le tsamaiso ya tlhatlhobo ya diphithlelelo tsa barutwana e e ka dirisiwang mo dikolong tsa botlhe le mo dikolong tse di ikemetseng ka nosi.

### 1.3 Maitlhommo a kakaretso a Kharikhulamo ya Aforika Borwa

- (a) *Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R - 12* e tlhagisa kitso, dikgono le meetlo e e tshwanelwang ke go ithutiwa mo dikolong tsa Aforika Borwa. Kharikhulamo e ikaelela go netefatsa gore barutwana ba bona le go diragatsa kitso le dikgono ka ditsela tse di nang le bokao mo matshelong a bona. Mo ntlheng e, kharikhulamo e godisa kakanyo ya go tsepamisa kitso ka bokao jwa tikologo, e ntse e sisimoga (tsibogela) botlhokwa jwa lefatshe ka bophara.
- (b) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R - 12, e arabela maikaelelo a:
  - go tlamela barutwana, go sa kgathalesege lemorago la ikonomi ya loago, lotso, bong, bokgoni jwa mmele kgotsa bokgoni jwa botlhale, le kitso, dikgono le meetlo tse di tlhokegang go ikgotsofatsa le botsayakarolo jo bo nang le bokao mo loagong jaaka baagi ba naga e e gololosegileng;
  - e tlamela phithlelelo ya thuto e e kwa godimo;
  - go kaela phetogelo ya barutwana go tswa go thuto ya ditheo go ya go lefelo la tiro; le
  - go tlamela bathati ka tshedimose tse e e lekaneng ya dikgono tsa morutwana.
- (c) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R - 12 e ikaegile ka metheo e e latelang:
  - *Phetogo ya loago*; e netefatsa gore go sa lekalekaneng mo go tsa thuto go go fetileng go a siamisiwa, le gore ditšhono tse di lekalekanang tsa thuto di neelwa baagi botlhe:
  - *Go ithuta go go tlhaga gape go tseneletse*, go rotloetsa molebo o o tlhaga e le o o tseneletseng mo thutong, boemong jwa go rutiwa ga go neelwa dinnete go se tlhaga e bile go sa tsenelela;

- *Kitso e e kwa godimo le dikgono tse di kwa godimo*; bonnye jwa maemo a kitso le dikgono tse di tshwanetseng go fitlhelelwa mo mophatong o mongwe le o mongwe di totobaditswe le go beelwa seemo se se kwa godimo, seemo se se fitlhelegang mo dirutweng tsotlhe;
  - *Tsweletso*; diteng le bokao jwa mophato o mongwe le o mongwe di supa tsweletso go tloga go e e bonolo go fitlha go e e gwethang tlhaloganyo;
  - *Ditshwanelo tsa botho, boakaretsi, bosiamisi jwa tikologo le loago*; go tsenyeletsa melawana le ditlwaello tsa bosiamisi jwa tikologo le loago le ditshwanelo tsa botho jaaka di tlhalosiwa mo Molaotheong wa Aforika Borwa. Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R - 12. (Ka kakaretso) e bosisi mo dintlheng tsa dipharologano di tshwana le lehuma, go tlhoka tekatekano, lotso, bong, puo, kgolo, bogole le dintlha tse dingwe.
  - *Go totobatsa botlhokwa jwa tsamaiso ya kitso ditso*; go lemoga ditiragalo (hisetori) le boswa jo bo humileng jwa naga e jaaka dintlha tse di botlhokwa tse di nonotshang meetlo e e leng teng mo Molaotheong; le
  - *Go ikanyega, boleng le nonofo*; go tlamela thuto e e ka bapisiwang le ya dinaga tse dingwe ka boleng, go anama le boteng
- (d) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R - 12 e ikaelela go tlhagisa barutwana ba ba kgonang go:
- lemoga le go rarabolola mathata gape ba tsaya ditshwetso ba akanya ka tsenelelo e bile ba na le boitlhamedi.
  - dira ka katlego ba le bosii, kana ba na le ba bangwe e le karolo ya setlhopha;
  - ithulaganya, go itsamaisa le go tsamaisa ditiro tsa bona ka boikarabelo le ka nonofo.
  - kgobokanya, sekaseka, rulaganya le go tlhatlhoba tshedimosetso ka tsenelelo;
  - tlhaeletsana ka nonofo ba dirisa dikgono tsa pono, matshwao kgotsa dikgono tsa puo mo mekgweng e e farologaneng;
  - dirisa saense le thekenoloji ka nonofo le ka tsenelelo ba supa boikarabelo mo tikologong le mo boitekanelong jwa ba bangwe; le
  - bontsha go tlhaloganya lefatshe jaaka thulaganyo ya ditsamaiso tse di amanang ka go lemoga gore dikaelo tsa tharabololo ya mathata ga di tlhagelele di le tsosi.
- (e) Boakaretsi bo tshwanetse go nna karokônôkônô ya thulaganyo, ipaakanyo le go ruta mo sekolong se sengwe le se sengwe. Se, se ka diragala fa fela barutabana botlhe ba na le tlhaloganyo e e edileng ya go lemoga le go arabela dikgoreletsi tsa go ithuta le go rulaganyetsa dipharologano.

Ntlhagolo mo go tsamaiseng boakaretsi ke go netefatsa gore dikgoreletsi di a lemogiwa le go arabelwa ke ditlhopha tsotlhe tsa tshegetso mo loagong lwa sekolo, go akaretsa barutabana, ditlhopha tsa tshegetso tsa dikgaolothuto, ditlhopha tsa tshegetso tse di mo ditheong, batsadi le dikolo tse di kgethegileng jaaka ditikatikwe tse di tswelang morafe mosola ka kakaretso. Go arabela dikgoreletsi mo phaposiborutelong, barutabana ba tshwanetse go dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa dipharologano tsa kharikhulamo jaaka tse di akareditsweng mo Dikaeding tsa Go Ruta le Go Ithuta ga Boakaretsi tsa Lefapha la Thuto ya Motheo (2010). (*Department of Basic Education's Guidelines for inclusive teaching and learning (2010)*).

**1.4 KABO YA NAKO**

**1.4.1 Kgato ya Motheo**

(a) Nako ya go ruta ya dirutwa tsa Kgato ya Motheo tse di kailweng mo lenaneong le le fa tlase:

SERUTWA	MOPHATO R (DIURA)	MEPHATO 1-2 (DIURA)	MEPHATO 3 (DIURA)
Puo ya Gae	10	7/8	7/8
Puo Tlaleletso ya Ntlha		2/3	3/4
Dipalo	7	7	7
Dikgono tsa Botshelo	6	6	7
Kitso ya Tshimologo	(1)	(1)	(2)
Boithamedi mo go tsa Botsweretshi	(2)	(2)	(2)
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(2)	(2)	(2)
Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1)	(1)	(1)
<b>GOTLHE</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

- (b) Nako ya go ruta ya Mephato R, 1 le 2 ke diura di le 23 mme ya Mophato 3 ke diura di le 25.
- (c) Diura di le 10 mo dipuong di abetswe Mephato R-2 mme diura di le 11 ke tsa Mophato 2. Bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae, bonnye jwa diura di le 2 le bogolo jwa diura di le 3 di abetswe Puotlaleletso mo mephatong R-2. Mo mephatong wa 3 bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae fa bonnye jwa diura di le 3 le bogolo jwa diura di le 4 di abetswe Puotlaleletso ya Ntlha.
- (d) Mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo, Kitso ya Tshimologo e abetswe ura e le 1 mo mephatong ya R-2 le diura di le 2 jaaka go kailwe ka diura tse di mo masakaneng mo mephatong wa 3.

**1.4.2 Kgato ya Magareng**

(a) Nako ya go ruta ya dirutwa tsa Kgato ya Magareng tse di kailweng mo lenaneong le le fa tlase:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	6
Puo Tlaleletso ya Ntlha	5
Dipalo	6
Disaense tsa Tlhago le Thekenoloji	3, 5
Disaense tsa Loago	3
Dikgono tsa Botshelo	4
Boithamedi mo go tsa Botsweretshi	(1, 5)
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(1)
Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1, 5)
<b>GOTLHE</b>	<b>27, 5</b>

**1.4.3 Kgato e Kgolwane**

(a) Nako ya go ruta ya dirutwa tsa Kgato ya Kgolwane tse di kailweng mo lenaneong le le fa tlase:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	5
Puo Tlaleletso ya Ntlha	4
Dipalo	4, 5
Disaense tsa Tlhago	3
Disaense tsa Loago	3
Thekenoloji	2
Disaense tsa Botsamaisi le Ikonomi	2
Tebanyo le Botshelo	2
Botsweretshi le Setso	2
<b>GOTLHE</b>	<b>27, 5</b>

**1.4.4 Mephato 10-12**

(a) Nako ya go ruta ya dirutwa tsa Mephato 10 - 12 tse di kailweng mo lenaneong le le fa tlase:

SERUTWA	KABO YA NAKO MO BEKENG (DIURA)
Puo ya Gae	4. 5
Puo Tlaleletso ya Ntlha	4. 5
Dipalo	4. 5
Tebanyo le Botshelo	2
Bonye jwa dirutwa dingwe le dingwe fela tse tharo di tlohophiwa go tswa mo Setlhopheng sa B <u>Mamettlelelo B, Mananeo B1-B8</u> a pegelo ya pholisi ya <i>National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R - 12</i> , e le mabapi le go ya ka mabaka a a botswang pele go dumelanwa ka ona mo ditemaneng tsa 28 tsa pegelo ya pholisi e e bolelwang.	12 (3x4h)

Nako e e abilweng ya beke e ka dirisediwa bonnye dirutwa tsa Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba tse di tlhokegang jaaka go kailwe fa godimo, e bile e se ke ya dirisediwa dirutwa dipe tsa tlaleletso tse di okeditsweng mo lenaneong la dirutwa. Fa morutwana a ka eletsa go oketsa dirutwa, nako e e okeditsweng e abelwe go rutiwa ga dirutwa tse.

## KAROLO YA 2 GO ITSISE PUOTLALELETSO YA BOBEDI MO KGA-TONG E KGOLWANE

### 2.1 DIPUO MO PEGELONG YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO

Puo ke sediriswa sa mogopolo le tlhaeletsano. Gape ke sediriswa sa setso le temogo ya bontle ka tlwaelo se se arogangwang mo gare ga batho go dira gore lefatshe le ba tshelang mo go lona le nne le bokao jo bo botoka. Go ithuta go dirisa puo ka botlalo go kgontsha barutwana go fitlhelela kitso, go tlhalosa boitshupo jwa bona, maikutlo le dikakanyo, go dirisana le ba bangwe le go laola lefatshe la bona. E tlamela barutwana ka ditshwantsho le dikakanyo tse di humileng, tse di maatla, tse di tseneletseng kwa botennyeng tse di ka dirisiwang go dira lefatshe la bona le tokafale go feta jaaka le ntse; le itshekile go feta jaaka le ntse. Ke ka tiriso ya puo mo dipharologanong tsa setso le dikamano tsa loago di thadisiwang le go tlhamiwa, go tlhamiwa goo, go ka fetolwa gape ka puo go anamisiwa le go tokafadiwa.

#### 2.1.1 Maemo a Puo

Puo ya gae ke puo ya ntlha e e filhelelwang ke barutwana, fa Puotlaleletso ya ntlha e le puo e e ithutiwang go tlaleletsa Puo ya Gae.

Go ithuta puo mo mephatong ya 7-9, e akaretsa dipuo tsotlhe tsa semmuso mo Aforika Borwa, e bong, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi (Sesotho sa Leboa), Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga - gammogo le Puo ya Matshwao le Dipuo tse e seng tsa Semmuso. Dipuo tse di ka rutiwa ka maemo a a farologaneng.

Puotlaleletso ya bobedi ke puo nngwe e morutwana a ka ithutang, e e kgontshang puo e e anameng le ditementsi. Puo e ka dirisiwa mo setšhabeng kgotsa setsong, e bile e tla godisa kago ya setšhaba le go tlhaloganyega ga ditso tse di farologaneng. Bontsi jwa dikolo tsa Aforika Borwa ga di rute dipuo tsa gae tsa barutwana ba bangwe ba ba ikwadisitseng, mme di na le puo e le nngwe kgotsa tse pedi tse di rutiwang ka maemo a puo ya gae. Ka ntlha ya se, maina a Puo ya Gae, **Puotlaleletso ya Ntlha** le ya **Bobedi** a kaya botswere jwa maemo a puo e e rutiwang ka ona e seng puo ya gae kgotsa e e fitheletsweng (jaaka mo dipuotlaleletsong). Ka ntlha ya maitlomo a pholisi e, kumako nngwe le nngwe ya Puo ya Gae e tshwanetse go tlhalogangwa gore e kaya maemo mme e seng puo ka boyona.

**Maemo a Puo ya Gae** e tlamela botswere jwa puo jo bo senolang dikgono tsa tlhaeletsano ya dikamano tsa botho tse di tlhokagalang mo maemong a loago le mo maemong a tlhologanyo ya tsa botlhalefi a a leng botlhokwa mo go ithuteng go ralala kharikhulamo. Go na le kgatelelo mo go rutiwang ga dikgono tsa go reetsa, go bua, go buisa le go kwala mo maemong a a puo. Kgato e, e tlamela barutwana gape ka bokao jo bo tlhamaletseng, temogo ya bontle le bokgoni jwa go nna le dikakanyo jo bo tla ba tlamelang ka bokgoni jwa go tlhama dilo gape, go akanya le go matlafatsa go tlhologanya lefatshe le ba tshelang mo go lona. Le fa go le jalo, kgatelelo le kabo ya maduo a dikgono tsa go reetsa le go bua, go tloga ka Mophato wa 7 go ya kwa pele, di kwa tlase go na le dikgono tsa go buisa le go kwala.

**Puotlaleletso ya Ntlha e** kaya puo e e seng ya gae, fela e dirisetswa tiro e e rileng ya go tlhaeletsana mo setšhabeng eleng ke gore puo ya go ruta le go ithuta mo thutong. Kharikhulamo e neela tshegetso e e tibileng go barutwana ba ba tla dirisang Puotlaleletso ya ntlha jaaka puo ya go ruta le go ithuta. Morago ga mophato wa 9, barutwana ba, ba tshwanetse ba bo ba kgona go dirisa puo ya bona ya gae le Puotlaleletso ya ntlha ka nonofo le ka go itshepa, . ka mabaka a a farologaneng go akaretsa le go ithuta.

Mo Aforika- Borwa, bontsi jwa barutwana ba simolola go dirisa Puotlaleletso e e leng Seesemane jaaka puo ya bona ya Go ithuta le Go ruta (LOLT) mo mophatong 7. Ka jalo, go raya gore ba tshwanetse go fitlhelela bokgoni jwa

maemo a a kwa godimo mo puong ya Seesemane. Ba tshwanetse go kgona go buisa le go kwala sentle ka puo ya Seesemane.

**Maemo a Puotlaleletso ya Ntlha** a tseelela gore barutwana ga ba na kitso epe ya puo fa ba goroga kwa sekolong. Mo dingwageng tsa ntlha tsa sekolo go tlhomiwa mogopolo mo go ageng bokgoni jwa morutwana jwa go tlhaloganya puo le go e bua - dikgono tsa motheo tsa tlhaeletsano ya botsalano. Mo Mephatong 2 le 3 barutwana ba simolola go aga dikgono tsa go buisa le go kwala mo motheong o wa tiro ya molomo. Gape ba diragatsa dikgono tsa puo tse ba setseng ba di ithutile mo Puong ya Gae.

Mo Dikgatong tsa Magareng le tse Dikgolwane, barutwana ba tswela go tiisa dikgono tsa Go reetsa, Go bua, Go buisa le Go kwala. Mo kgatong e, bontsi jwa barutwana bo rutiwa ka Puotlaleletso ya ntlha, e bile ba tshwanetse go e senolelwa go le gantsi. Kgatelelo e kgolo e Abelwa go dirisetswa Puotlaleletso ya ntlha ka maikaelelo a go akanya le go ntsha mabaka. Se, se kgontsha barutwana go aga dikgono tsa maemo a tlhaloganyo ya botlhalefi, tse ba tlhokang go ithuta dirutwa tsa Sejatlhapi le Saense ka tsona. Ba tshwaragana gape le ditlhangwa tsa dikwalo le go simolola go aga bokgoni jwa temogo ya bontle le go tshwantsha mo Puotlaleletso ya bona.

Barutwana ba tshwanetse gore fa ba goroga mo Kgatong e kgolwane, ba bo ba tlhaloganya Puotlaleletso ya Ntlha mabapi le dikgono tsa dikgolagano tsa botho le maemo a tlhaloganyo ya tsa botlhalefi. Le fa go ntse jalo, boammaaruri ke gore barutwana ba bantsi mo kemong e ga ba kgone go tlhaeletsana sentle ka Puotlaleletso ya bona. Kgwetlho mo kgatong ya magareng ke go tlamela barutwana ba ka tshegetso, gape ka yona nako eo, ba Abelwa kharikhulamo e e ba kgontshang go fitlhelela maemo a a tlhokegang mo Mephatong e e kwa pele. Maemo a tshwanetse gore a nne mo seemong se barutwana ba ka dirisang Puotlaleletso mo maemong a a kwa godimo a go tlhaloganya go ba baakanyetsa go tswela dithuto tse di kwa godimo kgotsa go tsena mo ditirong tse di farologaneng. Ka jalo go tshitsingwa gore mo go tlhokegang barutwana mo kgatong e e kgolwane ba rutiwe puo mo tshekong/sediko sa dibeke di le pedi.

**Maemo a Puotlaleletso ya Bobedi** a tseelela gore barutwana ga ba na kitso epe ya puo fa ba goroga kwa sekolong. Mo dingwageng tsa ntlha tsa sekolo go tlhomiwa mogopolo mo go ageng bokgoni jwa morutwana jwa go tlhaloganya puo le go e bua- motheo wa dikgono tsa tlhaeletsano ya dikgolagano tsa botho mo mephatong ya 4, 5 le 6, barutwana ba simolola go ithuta dikgono tsa puo le tsa tiro ya molomo. Gape ba diragatsa dikgono tsa puo le tsa tiro ya molomo tse ba setseng ba di ithutile mo Puong ya Gae le Puotlaleletso ya ntlha.

Mo Kgatong e kgolwane, barutwana ba tswela go tiisa go reetsa le go bua ga bona fa ba ntse ba aga dikgono tsa bona tsa go buisa le go kwala.

Ka nako e barutwana ba tsenang mo Mophatong wa 10, ba tshwanetse ba bo ba kgona go bua ka Puotlaleletso Ya Bobedi mo maemong a dikgolagano tsa botho le a loago. Le fa go ntse jalo boammaaruri ke gore barutwana ba bantsi ba santse ba sa go tlhaeletsana sentle mo Puotlaleletsong ya bona mo kgatong e. Ka jalo, kgwetlho mo Mephatong ya 10 -12 ke go tlamela barutwana ka tshegetso gape ba rutiwa kharikhulamo e e ba thusang go fitlhelela maemo a a tlhokegang mo Mophato 12. Maemo a tshwanetse gore a nne mo seemong se barutwana ba ka dirisang Puotlaleletso mo maemong a a kwa godimo a go tlhaloganya go ba baakanyetsa go tswela dithuto tse di kwa godimo kgotsa go tsena mo ditirong tse di farologaneng.

#### **Maikaelelo a a kgethegileng a go ithuta Dipuotlaleletso**

Go ithuta Puotlaleletso ya Bobedi go tshwanetse ga kgontsha barutwana go:

- fitlhelela dikgono tsa puo tse di tlhokagalang go tlhaeletsana ka nepagalo ka puo e e ikaeletsweng go tswela tsia bareetsi, maitlomo le bokao/maemo.

- go reetsa, go bua, go buisa/go lebelela le go kwala/go tthagisa puo ka go itshepa le ka natefo. Dikgono tse le maitlthomo di aga motheo wa go ithuta mo botshelong jotlhe.
- tthagisa le go emela, ka molomo le ka go kwala dikakanyo tsa bona, megopolo le maikutlo ka go itshepa gore ba kgone go nna baakanyi ba ba ikemetseng gape ba akanya ka tsenelelo.
- dirisa Puotlaleletso le boikakanyetsi jwa bona go batlisisa ka bona, ditso tse di faorloganeng le ka ga lefatshe le le ba dikologileng, le go fokotsa/lomaganya dikgoreletsi tsa puo le tsa setso le go tsweletsa puontsi. Se, se tla ba kgontsha go tthagisa maitemogelo a bona le diphitlhelelo tsa bona ka ga lefatshe ka go bua le ka go kwala.
- dirisa Puotlaleletso ya bona go fitlhelela le go laola tshedimoseetso ya go ithuta mo maamong a a farologaneng. Tshedimoseetso ya go ithuta puo ke kgono e e botlhokwa mo 'motlheng o wa tshedimoseetso' e bile e aga motheo wa go ithuta mo botshelong jotlhe.
- dirisa Puotlaleletso jaaka sediriswa sa go tthagisa tshedimoseetso, ka ditlhogo tse tlwaelegileng; go dirisa mefuta e mentsi ya ditlhangwa le go buisetsa ditlhangwa tse dintsi maitlthomo a a farologaneng, jaaka go itumedisa le tshedimoseetso.

**2. 1. 2 Dikgono tsa puo**

Kharikhulamo ya Puotlaleletso ya Bobedi e rulagantswe go ya ka dikgono tse di latelang:

	Go reetsa le Go bua
	Go buisa le Go lebelela
	Go kwala Go tthagisa
	Dipopego tsa Puo le Melawana

**2.1.3 Dikgato tsa go ruta puo**

Dikgato tsa go ruta puo mo ditokomaneng tse di ikaegile ka ditlhangwa tse di lotagantsweng, tsa tlhaeletsano di na le dikgato.

Dikgato tsotlhe tsa go **dira ka setlhangwa** le ka **tlhaeletsano** , di ikaegile mo tirisong e e tswelletseng ya ditlhangwa le tthagiso. **Kgato e e ikaegileng ka setlhangwa** e batlisisa ka mokgwa o ditlhangwa di dirwang ka ona. Maikaelelo a kgato e e ikaegileng ka setlhangwa ke go kgontsha barutwana go nna le bokgoni, boitshepi, le babuisi ba ba kelotlhoko, bakwadi, balebeledi le batlhami ba ditlhangwa. E akaretsa go reetsa, lebelela, le go sekaseka setlhangwa go tlhaloganya gore se tthagisiwa jang le gore di re ama jang. Ka go buisana go go tseneletseng barutwana ba gola mo bokgoning jwa go thatlhoba ditlhangwa. Kgato e e ikaegileng ka ditlhangwa gape e akaretsa go tthagisa mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa ka maikaelelo le baamogedi ba ba rileng. Kgato e e thuswa ke go tlhalogangwa gore setlhangwa se agilwe jang.

**Kgato ya tlhaeletsano** e tshitshinya gore fa go ithutiwa puo, morutwana o tshwanetse go rutwa thata puo e e totilweng le go neelwa ditshono tse di dintsi go ikatisa kgotsa go tthagisa puo ka maikaelelo a tlhaeletsano ya botsalano le tiriso. Go ithuta ga puo go tshwanetse ga tsweletswa mo phaposing mo dikgono tsa go ithuta go buisa/ go lebelela le go kwala/go tthagisa di ithutwang ka go ithuta le go ithuta go kwala ka go kwala thata

Go ruta puo go o diragala ka mokgwa wa go lotaganya, morutabana e le sekao sa mekgwa e e siameng, barutwana ba ithuta dikgono tse di maleba ka ditlhopha pele ba diragatsa dikgono tse ka bo bona. Popego ya thuto nngwe le

nngwe e tshwanetse ya nna yona e e dirang gore barutwana ba tseye karolo pele ba ka ikatisa ka ditlhopho le go diragatsa kgono e ka bo bona.

**Mokgwa wa go dirisa Kgato e**, o dirisiwa fa barutwana ba tlhagisa setlhangwa sa molomo le go kwalwa. Barutwana ba tsaya karolo mo dikgatong tse di faloganeng tsa go reetsa, go bua, go buisa, le dikgato tsa go kwala. Ba tshwanetse go gopolela baamogedi le maikaelelo ka nako ya dikgato tse. Se se tla ba kgontsha go tlhaeletsana le go tlhagisa dikakanyo ka mokgwa o o tlwaelegileng. Sekao, go rutwa ga go kwala ga go a tsepama mo tlhagisong fela, gape go tsepamisitswe mo dikgatong tsa go kwala. Ka nako ya dikgato tsa go kwala barutwana ba rutiwa gore ba tlhagise dikakanyo jang, go nagana ka maikaelelo le baamogedi, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go tseleganya tiro ya bona le go tlhagisa setlhangwa sa bofelo se se tlhaeletsanang ka megopolo ya bona.

### **Dikgato tsa go ruta dikwalo**

Go ruta dikwalo go tshwanetse go tsepamisiwa mo go rutelwa go tlhaloganya le go akaretsa ditogamaano tsa dikgato tsa go buisa (pele ga puiso, ka nako ya puiso, le morago ga puiso). Ntlhagolo ya go buisa dikwalo ka mo phaposing ke go godisa temogo ya tiriso ya puo e e tokafaditsweng, jo bo tlhamaletseng, jwa papiso, bokao jo bo tseneletseng go feta se ba kileng ba se buisa. Fa bontsi dikwalo e le tsa go itumedisa, dimakatso, kgotsa tlhagiso ya bakwadi ba ba naleng maikaelelo go tlhama dipadi, diterama le maboko ka gonne ba na le dikakanyo, dintlha, melawana, ditumelo tse ba batlang go di abelanang le babuisi ba ba kgethegileng. Go dirisa puo ya boikakanyetsi ke mokgwa wa tlaleletso o senolang, o o gatelelelang le go bontsha dikakanyo tsa bona. Go ruta dikwalo ga go bonolo, fela ga go kgonagale kwa ntle ga go ranolola le ditshwaelo tsa mong, dikakanyo tse di naganwe sentle tsa nnete, tse di tlhagang mo baruteng ka bobona. Fa fela ba ka ithuta go tlhaloganya dikwalo ka bo bona, ba tla bo ba sa ithuta mo go kalo. Barutabana ga ba tshwanela go tlhagisa dithanolo le dikakanyo tsa bona tsa dikwalo mme ba letle barutwana go tsaya karolo go le gontsi. Thanolo ga e na go nepega le go sa nepege. Ke ka go batla se se naleng bokao go mmuisi.

Mekgwa e e siameng ya go latela go ruta dikwalo e tla akaretsa dingwe kgotsa tsotlhe tse di latelang.

- Leka ka bojotle go buisa setlhangwa thata mo phaposing ka tlhokafalo kwa ntle le go emisetsa tirwana e nngwe. Se, se ka tloga sa tsaya nako e e e beetsweng morutwana ya puotlaleletso ya bobedi ya dibeke di le pedi. Go botlhokwa thata gore barutwana ba nne le kakanyo e ntsi ka maemo a motheo wa setlhangwa. Barutwana bangwe ba kgona go buisa setlhangwa kwa ntle le tshegetso. Seo se tshwanetse sa rotloetswa. Dikgato tsa mefutakwalo di tshwanetse go rutwa go na le ditlhangwa. Sekao, poko e tshwanetse go rutwa e seng maboko. Buisa maboko a le mantsi fa go kgonagala le go tlhomamisa gore barutwana ba kwala maboko sentle.
- Go ranola dikwalo ke tirwana e e botlhokwa ya kwa yunibesithing. Barutwana ga ba tshwanela go ithuta maemo a kwa godimo a go ranola. Le fa go ntse jalo, maikaelelo a go ruta dikwalo ke go bontsha barutwana gore Puotlaleletso ya Bobedi e ka dirisiwa ka botlalo le botlhale, boikakanyetsi le ka setaele. Se se kaya go lebelela go go tseneletseng gore setlhangwa se tlhamiwa jang, le go rulagangwa go tlhalosa le go gatelela se se tlhagisiwang. Tiro ya mofuta o e ka akaretsa go thatlhoba go nna teng le go se nne teng ga maitlhomō. Ke mofuta ofe o o tlhophilweng ke mokwadi, goreng, dipopego tsa dipolelo le ditemana kgotsa kagego ya maboko; tlhopho ya mafoko, tswelole ya maikaelelo a a rileng go ralala setlhangwa, tiriso ya matshwao, modumo, mmala, mo go tlhokagalang. Bontsi jwa tiro bo tshwanetse go ikaega ka setlhangwa.
- Go kwala ka boithlamedi go tshwanetse go golagangwe le thuto ya setlhangwakwalo sengwe le sengwe. Ditirwana tsa go kwala tse di batlang go tlhalogangwa go go tseneletseng ga setlhangwa se se buisiwang, di ka netefatsa go thusa mo go fitlhelelang maemo a mantsi a boithlamedi jwa kgatlhego mo karolong ya barutwana. Dipuisano mo phaposing di ka ba tswela mosola fa fela botlhe ba tsaya karolo. Fela dipuisano mo

phaposing tse di lebisang kwa go kwaleng ditirwana di kaya maikaelelo a a seng bofitlha a a tswelang botlhe mosola.

- Kwa bokhutlong go botlhokwa go tlhagisa gore Dikwalo ga se ka ga dikarabo tse di nepagetseng. Setlhangwa sotlhe se kaya selo se le sengwe e seng dikarolwana tsa sona. Go buisa sentle ga setlhangwa go tsenyeletsa setlhangwa sotlhe mo go ranoleng, boithamedi, le ditiro tse di tlwaelegileng tsa mong le ditlhaloso.

Dikgato tse dingwe tsa dikwalo tse di ka kopantshwang le go rutela go tlhaloganya le go tlhaloganya diponagalo tsa botlhokwa tsa dikwalo ke **tatelano, mokwadi, thitokgang/ le dikgato tsa mofutakwalo**. Dikgato tse di ka kopanngwa. Mo **kgatong ya tatelano** le ya barutwana ba ka batlisisa le go kopanya pakathuthuto ya dikwalo le ditiragalo tsa hisetori ka nako e le nngwe.

Mo **kgatong ya mokwadi** barutwana ba ka tsaya karolo mo thutong e e anameng le e e tseneletseng ya mokwadi segolo mo pokong gape e ka lomaganya maboko a gagwe le le nako e e rileng ya hisetori.

Mo **kgatong ya morero** barutwana ba ka leba merero jaaka bosiamisi, go tswela pele, lerato jalo le jalo. go ralala palo ya maboko kgotsa mofutakwalo e e farologaneng le go di amanya go ditiragalo tsa maemo a botshelo a nnete. Ba ka dira ditshweetso ka ditiro tsa baanelwa le go tshwaela ka morero.

Go ya ka **kgato ya mofutakwalo**, barutwana ba ka rulaganya le go farologanya mefuta e e farologaneng ya mofutakwalo, sekao, farologanyo magareng ga dipolotwana mo pading/ kgangkhutswe/terama/dinaane.

### **Dikgato tsa go ruta tiriso ya puo**

Go ruta ga dipopego tsa puo go tshwanetse go tsepama mo mokgweng wa tiriso ya puo le se se ka diriwang ka puo, ke gore go dira jang bokao, go elatlhoko mathata le dikgatlhegelo, thotloetso, thotloetso ya ditsala le badiramogo, le mokgwa wa go tlhama botsalano jo bo tebileng. Go ruta dipopego tsa puo go tshwanetse go nna mokgwa wa go bona gore dilo di a diriwa.

Go ruta ga dipopego tsa puo /tsa thutapuo ka jaalo go tshwanetse ga tlhaeletsana ka le go lotagangwa. .

Fa go rutiwa dipopego tsa puo melawana e e latelang e tshwanetse ya tlhokomelwa:

- Thutapuo e tshwanetse go rutwa mo go tlameng ditlhangwa mo tirisong ya yona ka mafoko a mangwe go leng, ka puo ya nnete.
- Tiriso ya thutapuo ga e a tshwanela go felela mo go sekasekeng fela dipolelelo tse di sa nyalaneng-e tshwanetse go tlhalosa mokgwa o dipolelo di bopilweng ka one go tlhama setlhangwa sotlhe jaaka dikgang, ditlhamo, makwalo, le dipegelo, tseo barutwana ba di ithutang go di buisa le go di kwala mo sekolong.
- Tiriso ya didiriswa tse di maleba jaaka mmuisano, dipotsotherisano, e tshwanetse go tlhotlheletswa.
- Golaganya dipopego tsa puo ka go dirisa puo mo tirisong mo maitshetlegong a a farologaneng a botsalano sekao. go tlhagisa maikutlo le dikakanyo tsa mong; go itsise batho, go bua kgotsa go bega ka dilo, ditiro, le ditiragalo kgotsa batho mo tikologong, mo nako e fetileng kgotsa mo nako e e tlang, go dira dikopo; go dira ditshitshinyo, go neela dijo/dino le go amogela kgotsa go gana ka boikobo, go neela le tsibogela ditaello; go bapisa le farologanya dilo.
- Dira ditirwana mo phaposing tse di amanyang le mefuta ya puo mo tirisong sekao. paka e e fetileng le tlhamo ya kanelo le go kwala pegelo;

- Tsepama mo ditirwaneng tse di nang le bokao. Go iponela melawana ya thutapuo ya puo ga go tlhoke go kgontsha morutwana go dirisa puo ka tomagaano le ka mokgwa o o tlhaloganyegang. Se se tla re itumedisang ke se se amanang le popego le tiriso go feta maemo a polelo e bong, mokgwa o o ka ona batho ba dirisang le fa e le puo ya molomo (mmuisano) kgotsa puo e e kwalwang (setlhangwa) ka tomagaano le ka mokgwa o o tlhaloganyegang.
- Dintlha tsa go kapodisa mafoko le segalo di se ka tsa otlhaelwa, fa e se fela fa di tlhola tlhaeletsano e e senang bokao.

## 2.2 KABO YA NAKO YA PUOTLALELETSO YA BOBEDI

Mo sedikong/ tshekong ya dibeke di le pedi kabo ya nako ya dikgono tse di farologaneng tsa puo di tshitsintswe:

DIKGONO	KABO YA NAKO KA BEKE (DIURA)	KABO YA NAKO SEDIKONG/ TSHEKONG YA DIBEKE DI LE PEDI (DIURA)	%
Go reetsa le Go bua	2	1	25
Go buisa le Go lebelela: Tekatlhaloganyo le dikwalo		1	25
Go kwala le Go tlhagisa		1	25
Dipopego tsa puo le melawana (se se lotagantswe mo dikgonong di le 4)		1	25

Nako ya go ruta Puotlaleletso ya Bobedi ke diura di le 2 ka beke. Diteng tsotlhe tsa puo di rutwa ka tsheko/ sediko sa dibeke di le pedi (Diura di le 4). **Barutabana ga ba patelesege go sala tsheko morago mme tshwanela go tshwarelela ba sa fetoge mo tshekong e fela, ba tshwanetse go netefatsa gore dikgono tsa puo, bogolosegolo go buisa le go kwala di katisiwe.** Kabo ya nako ya dikgono tse di farologaneng tsa puo mo mophatong wa 7-9 ke dibeke di le 36. Dibeke di le nne di dirisetswa tlhatlhobo ya bogare jwa ngwaga le dibeke dingwe di le pedi ke tsa tlhatlhobo ya Sedimonthole.

**2.3 DIDIRISWA TSA TSHEGETSO TSA GO ITHUTA LE GO RUTA**

Barutwana ba tshwanetse go nna le tse di latelang go ithuta Puotlaleletso ya Bobedi mo mophatong wa 7 - 9:

MEPHATO 7 - 9	
DIDIRISWA TSE DI BOTLHOKWA	
Dibuka tsa puo tse di tshaotsweng	√
Dithanodi	√
Nngwe ya mefutakwalo ya tse di latelang, e e dumeletsweng/ dikwalo tse di tshaotsweng	
Patsana	√
Kgangkhutswe	√
Dinaane	√
Teramakhutswe	√
Poko	√
DIDIRISWA TSA MMEDIA	
Makwalodikgang	√
Dimakasine	√
Dipuisano tsa seyalemowa/diterama	√
Dipontsho tsa thelebišene/ diterama/ didokhumenthari	√

**\* Barutwana ba tshwanetse ba bo ba rutilwe mefutakwalo e le meraro mo bofelong jwa kgato, sekao, mofutakwalo o le mongwe ka mophato:**

Barutabana ba Puotlaleletso ya bobedi ba tshwanetse go nna le:

- a) Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo
- b) Puo mo pholising ya thuto
- c) Bukakgakololo ya puo e e tshaotsweng e e dirisiwang ke barutwana le dibukakgakololo tse dingwe go dirisetswa metswedi, go tlaletsa tse di tshaotsweng.
- d) Dithanodi (temenngwe, temepedi, ditementsi, thesaraso)
- e) Mefutakwalo ya dikwalo e e tshaotsweng e e maleba
- f) Mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa mmedia: makwalodikgang, dimakasine, boroutšhara, difolayere/, jalo le jalo.
- g) Go fithelelwa sediriswa sa kutlo/ pono go diriswa mo phaposing
- h) Didiriswa tse dingwe tsa mmedia (mefuta ya makwalodikgang, dimakasine le boroutšhara)

**Didiriswa tsa phaposi**

- a) Mefuta ya ditlhangwa e dirisetswe go tsenyeletsa maemo a a farologaneng a go buisa, sekao tlhopho ya dikwalo tse di nang le ditlhangwa tse dintsi tsa phaposi mo kगतong nngwe le nngwe ya phaposi.

- b) Mefuta ya didiriswa tsa mmedia: makwalodikgang, dimakasine, diboroutšhara, difolayere/dipampitshana tsa tshedimosetso, diphasalatso/dipapatso, diphousetara, dipampitshana tsa tshedimosetso, jalo le jalo.
- c) Didiriswa tsa kutlo/pono

## KAROLO 3: DITENG LE DITHULAGANYO TSA GO RUTA DIKGONO

Karolo e, e kgaogantswe ka dikarolwana di le PEDI: thadiso ya dikgono, diteng le ditogamaano le Dithulaganyo tsa Go Ruta.

### 3.1 GO REETSA LE GO BUA

Go reetsa le go bua ke dikgono tse di farologaneng fela e nngwe e ikaegile ka e nngwe. Ka bobedi di bonala go ya go ile mo phaposiborutelong fa barutwana ba amogela le go buisana ka tshedimosetso. Go reetsa le go bua go go tlhomameng le go go sa tlhomamang mo mabakeng a a kgethegileng, sekao, ketsiso kgotsa dingangisano di batla thuto e e di totileng. Go reetsa le Go bua go go tlhomameng le go go sa tlhomamang go lotagantswe le puiso, go kwala le tiragatso ya puo, le go bua go ka naya setlhangwa se se kwadilweng sebopego sa tiro ya molomo (sk. puisetsogodimo).

#### GO REETSA

##### *Dikgato tsa go reetsa*

Thuto ya theetso ka gale e tsenyeletsa go ruta dintlha tsa dikgato tsa theetso. Se, ke tirwana ya maphata a le mararo e e tlhagisang ditogamaano tsa theetso e e ikemetseng go nopola le go tlhaloganya puo le mefuta e mengwe ya theetso. Ga se kgato nngwe le nngwe e e tla dirisiwang mo maemong mangwe le mangwe. Sekao, fa barutwana ba reeditse tlhaloso e e gatisitsweng ba tlile go tlhoka go dira tirwana ya **pele ga theetso** e e ba sedimosetsang ka tlhokego ya theetso e e tsepameng le go ba thusa go dira kgolaganyo le maitemogelo a bona. Ditirwana **tsa theetso** di ka thusa go ikgopotsa dintlha go sekaseka melaetsa. **Kgato ya morago ga puiso** e ka dira gore barutwana ba tsibogele se ba se utlwiweng ka go araba dipotso tse di bonolo.

Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya theetso le tlhatlhobo di neela tšhono ya go ruta barutwana gore ba reetse jang.

##### **Dikgato tsa theetso**

1. ***Pele ga theetso*** go gorosa barutwana mo maemong a go reetsa. E ba letla go ikgopotsa kitso e e fetileng ka setlhogo, le go ipaakanyetsa theetso.
  - Tsosolosa/tlhotlheletsa kitso e e itsiweng pele ga theetso, gore kitso ya bona ya mofuta o o rileng wa puo o a tsosoloswa.
  - Bonelapele se setlhangwa se ka tswang se bua ka ga sona go tswa mo setlhogong
  - Lebagana le tlotlofoko e kgolo e barutwana ba ka tswang ba sa e tlwaela
  - Morutabana a ka kwala dipotso tsa kgato ya pele ga theetso go dira gore barutwana ba ngokege
  - Barutwana ba tshwanetse gore ba bo ba ipaakanyeditse go dira ka thata, sekao, go ka dirisa phensele le bukana go ka tsaya dintlhathuto
2. ***Ka nako ya theetso barutwana ba ka reeletsa mabaka a a farologaneng:***

(Ela tlhoko gore ke ikatiso e ntle mo barutwaneng go reetsa setlhangwa gantsinyana, ba lebelela ntlha e e farologaneng mo nakong e nngwe le e nngwe)

**2.1 Go reeletsa tshedimose tso e e kgethegileng**

- Batlisisa bokao; nopola dikakanyokgolo le tsa tlaleletso
- Ka gale lebelela go tshaloganya molaetsa ka go lebisisa go kopana, go dira le go tshomamisa diponelopele ka mokgwa wa dipotso.
- Itirele dintlha tse di tshaloganyesegang; nopola, latedisa, rulaganya, sobokanya, tlotla gape, sala ditaelo morago.
- Lemoga sebui/ mokgwa o motlhagisi a dirisang dikarolo tsa mmele ka teng le ditemosi dingwe tsa pono

**2.2 Go reeletsa tlhaeletsano le ba bangwe**

- Dirisa melawana ya thefosano mo metlotlong kgotsa tiro ya ditlhopha.
- Botsa dipotso go tshegetsana motlotlo
- Tsibogela puo ya matsogo, tebo ya matlho, le ya mmele.
- Bontsha kgatlhego le tlhokomelo ka nepagalo ka go bontsha, le kemo ya mmele, jalojalo
- Dirisa melawana e e nepagetseng ya go nna maitseo le go bontsha tlotlo mo go ba bangwe.

**2.3 Go reeletsa kgatlhegelo**

- Tsibogela bontle jwa boleng jwa setlhangwa sa molomo, sk. moribo, lebelo, seabe sa lentswe.
- Tsiboga mo maamong a tlhaeletsano
- Dirisa melawana ya thefosano mo metlotlong
- Emelela kemo
- Botsa dipotso go tswela tlhaeletsano
- Tsibogela puo, puo ya tiriso ya dikarolo tsa matsogo, tebo ya matlho le puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele .
- Bontsha go tshaloganya kamano magareng ga puo le setso ka go bontsha tlotlo le melawana ya setso

**3. Morago ga puiso go sala morago maitemogelo a morutwana a theetso.**

Barutwana ba:

- Tsibogela dipotso
- Poeletso ya dintlhanathuto
- Sobokanya
- Fetolela tshedimose tso go tswa mo popegong ya go bua go ya kwa go ya go kwala. Sekao. dirisa tshedimose tso go neela setshwantsho maina.
- Tlamaganya tshedimose tso e ntšhwa le kitso e e fetileng.
- Dira bokhutlo, neela kakanyo ya gago;

**Ditshitshinyo tsa boleele jwa ditlhangwa tse di dirisediwanng tekatlhaloganyo ya theetso**

DITLHANGWA	MEPHATO	MOKWALO O O KGAOGANENG	MOKWALO O O KOPANENG
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhangwa tsa molomo, pono, kutlopono le ditlhangwa tsa popegontsi le tsa mmediantsi</li> <li>Ditlhangwakutlo</li> <li>Ditlhangwa tsa boithamedi</li> </ul>	7	Bonnye metsotswana e le 30	Bonnye metsotswana e le 30
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhangwa tsa dikaedi le tshedimoseetso</li> <li>Ditlhangwa tsa go ikhumisa</li> </ul>	8	Bonnye metsotswana e le 45	Bonnye metsotswana e le 45
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhangwa tsa kutlopono (difilimi, thelebišene mananeo le didokhumenthari, dipontsho tsa selaete, dikgatiso, mananeo a seyalemowa, ditshwanstho (dinepe), dibidio tsa mmino.</li> </ul>	9	Bonnye motsotswana o le 1	Bonnye motsotswana o le 1

**Go bua**

Ditaelo tsa go bua di tlhoka go lemoga maemo a a tlhomameng le a a sa tlhomamang a puo a mantši, go tswa mo metlotlong e e repileng go ya go e e tlhomameng. Go bua sentle, ka thelelo, ka tomagano, ka go itshepa le ka nepagalo go tshwanetse ga nna maikaelelo a go ruta go bua.

Go ruta ga puo go tshwanetse go tsenyeletsa kitso ya dikgato le ditogamaano tsa tlhaeletsano.

**Dikgato le ditogamaano tsa go bua**

Dikgato tsa go bua di akaretsatse di latelang:

- Go ipaakanya: go batlisisa le go rulaganya
- Go ikatisa
- Go tlhagisa

**Motlotlo o o ipaakanyetsweng le tlhagiso**

Dikgato tsa motlotlo o o ipaakanyeditsweng ka gale o ka akaretsa dikgato tse di tlhagisitsweng tse di fa godimo)) mefuta ya tlhagiso ya molomo e e tlhomameng e ka akaretsa mokgwa wa go kwala kgotsa wa tlhagiso ya molomo e o barutabana ba ka e tlhatlhobang.

**1. Go dira paakanyetsotiro, go batlisisa le go rulaganya**

Barutwana ba bontsha go ipaakanya le go rulaganya dikgono tsa go tlhagisa ka molomo. Ba:

- Dirisa didiriswa le tsa kaelo go bona le go tlhopha tshedimoseetso
- Rulaganya le go kwala tshedimoseetso:kwala dintlhathuto;
- Dirisa matseno le bokhutlo tse di nonofileng
- Go godisa dikakanyo ka go di bua ka bokao jo bo tlhamaletseng
- Dirisa didiriswa, tse di utlwiwang le tse di bonwang go oketsa kgatlhego le nepagalo ya ditlhagiso

**Go ikatisa le Go tlhagisa****Barutwana ba bontsha ikatiso ke dokgono tsa tlhagiso ya molomo. Ba**

- Dirisa mefuta e e maleba ya go bitsa batho go ya ka maemo
- Bontsha temogo ya baamogedi;
- Bontsha temogo ya boemo: jo bo tlhomameng, jo bo sa tlhomamang, le puo e e tlwaelegileng kgotsa puo ya setlhopha se se rileng
- Tlhagisa kakanyo ya gago
- Dirisa dipopego tsa puo le melawana tse di nepagetseng
- Dirisa ditogamaano tsa puo ya molomo le tsa puo ya mmele tse di maleba go gatelela bokao, sekao, segalo, kutlwalo ya lentswe/ phetogo ya segalo, tebo ya matlho, puo ya sefatlhego, puo ya matsogo, le puo ya mmele
- Bua o dirisa kapodiso e e maleba e e utlwagalang , phetogo ya segalo go tlhagisa bokao

**Lebelela puo e e sa tlhomamang le tiro ya setlhopha****Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa tlhaeletsano ya molomo.**

Puo e e sa tlhomamang le tiro ya setlhopha (lebelela diponagalo le melawana ya tlhaeletsano ya molomo fa tlase)

- Simololola le go tswelletsana puisano
- Botsa le go tsibogela dipotso go tswelletsana tlhaeletsano
- Dirisa melawana ya thefosano
- Tlhalosa bokao mo go tlhokagalang
- Tsibogela puo, puo ya matsogo, tebo ya matlho le puo ya dikarolo tsa mmele
- Bontsha kgatlhego letlhokomelo e e maleba ka puo, kemo le puo ya matsogo

**Diponagalo le melawana ya ditlhangwa tsa tlhaeletsano ya molomo**

**1. Go bua go go sa tlhomamang le tiro ya setlhopha**

<b>GO BUA/ POPEGO YA SETLHANGWA SA MOLOMO</b>	<b>MAITLHOMO</b>	<b>DIPONAGALO</b>
<p><b>Motlotlo o o sa tlhomamang / puisano / tiro ya setlhopha</b></p> <p><b>Lebelela ditlhagiso tse di dirisitsweng mo motlotlong.</b></p> <p><b>Lenaanefoko</b></p>	<p>Go tlhaeletsana ka ditlhogo tse di neilweng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simolola le go tsweletsa metlotlo</li> <li>• Dirisa melawana ya thefosano</li> <li>• Tlatsa diphatlha le go rotloetsa sebui.</li> <li>• Tlhalosa bokao fa go tlhokagala</li> <li>• Botsa le go tsibogela dipotso go tsweletsa tlhaeletsano.</li> <li>• Tsibogela puo, puo ya matsogo, tebo ya matlho le puo dikarolo tsa mmele.</li> <li>• Bontsha kgatlhego le tlhokomelo ka nepagalo ka go tlhagisa, kemo ya mmele le puo ya dikarolo tsa mmele.</li> </ul>
<p><b>Puisetsogodimo e e sa ipaakanyediwang</b></p>	<p>Go abelana setlhangwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa ka thelelo le ka lentswe le le kwa godimo</li> <li>• Kapodisa mafoko sentle kwa ntle ga go fetola bokao.</li> </ul>

**2. Go bua le go tlhagisa go go tlhomameng .**

**Lebelela ditshwaelokakaretso ka paakanyo tlhagiso fa godimo.**

<b>GO BUA/ POPEGO YA SETLHANGWA SA MOLOMO</b>	<b>MAITLHOMO</b>	<b>DIPONAGALO</b>
<p><b>Motlotlo o o ipaakanyeditsweng</b></p> <p><b>Mofuta o, o tla tlhagisa bopaki jwa patlisiso le ipaakanyo</b></p>	<p>E e farologaneng: Go itsise/abelana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira paakanyo/ dipatlisiso</li> <li>• Rulaganya didiriswa ka mokgwa o o tshwaraganeng. Tlhopha le go godisa dikakanyokgolo mme o di tshetsetse ka dikao.</li> <li>• Dirisa kagego, tlotlofoko, puo le melawana tse di nepagetseng,</li> <li>• Dirisa segalo, kutlwalo ya lentswe, lebelo, tebo ya matlho, kemo le puo ya matsogo ka nepagalo.</li> <li>• Dirisa matseno le bokhutlo tse di nonofileng.</li> <li>• Dirisa setaele le rejisetara tse di maleba.</li> <li>• Dirisa didiriswa tsa pono, kutlo le/kgotsa tsa kutlopono tse di maleba. Sekao. ditshate, diphosetara, dilo, ditshwantsho</li> </ul>
<p>Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Go abelana setlhangwa se se kwadilweng ke mong kgotsa ke yo mongwe go itumedisa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisa ka thelelo le ka tlhokomelo go ya ka maitlhomong le tiro.</li> <li>• Kapodisa mafoko sentle kwa ntle ga go fetola bokao.</li> <li>• Tiisa bokao ka go dirisa segalo, kutlwalo ya lentswe, lebelo, tebo ya matlho, kemo le puo ya matsogo.</li> </ul>

3. Go buela maitlhomomo/maemo a a kgethegileng

GO BUA/ POPEGO SA SETLHANGWA SA MOLOMO	MAITLHOMO	DIPONAGALO
Go neela dikaelo	Go bolelela mongwe gore o goroga jang kwa lefelong le le rileng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa modirisotaelo thata.</li> <li>• Dirisa dipolelo tse dikhutshwane e bile di tlhamaletse.</li> <li>• Dirisa tatelano e e rulaganeng</li> <li>• Ba kaele go ya kwa ntlheng e e rileng</li> <li>• <b>Supa sekgala</b></li> <li>• Tlamela ka tshedimose tso ka ga matshwaonaga (seka. o tla feta kereke ka fa letsong la gago la molema) a a mo tseleng.</li> </ul>
<b>Go neela ditaelo</b>	Go tlhalosa gore tiro e diriwa jang/o ka apaya jang sejo sengwe, jalojalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Go tlhalosa le go laela gore sengwe se dirwa jang kgato ka kgato</li> <li>• Didiriswa/ ditlabakelo tse di tlhokagalang di neelwa go ya ka thulaganyo</li> <li>• Neela ditaelo tse di tlhamaletseng, di nepagetse e bile di rulaganeng sentle.</li> <li>• Dirisa tlotlofoko e e maleba.</li> </ul>

**Nako e e tshitsintsweng ya tlhaeletsano ya molomo**

(Ela tlhoko: nako e e lekanyeditsweng go buisa tsebe e le nngwe ya bogolo jwa A4 mo puong ya mokwalo o o kgaoganeng e ka nna metsotso e le 3).

DITLHANGWA	NAKO MEPHATO 7- 9
Metlotlo	Metsotso e le 5 - 10 go setlhophah/ barutwana botlhe mo phaposing
Mmuisano/puisano	Metsotso e le 1-2 go bobedi
Dikaelo le ditaelo	Motsotso o le 1
Puiso e e ipaakanyeditsweng	Motsotso o le 1
Dipuo tse di ipaakanyeditsweng	Motsotso o le 1
Go tlotla ditiragalo	Go ya go metsotso e le 2
Tlhaeletsano ya letsatsi le letsatsi, seka. go kopa thuso, maitshwarelo, jalojalo-	Metsotso e le 1 - 2

**Ditlhagiso tse di dirisiwang mo puong ya tihaeletsano ya Setswana - Lenane la dikaelo**

<p><b>GO KOPA TETLA/ DIKOPO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A nka ... ?</li> <li>• A ke letlelelwa go ...?</li> <li>• A go ka kgonega gore ke .... ?</li> <li>• A go siame fa .... ?</li> <li>• A go tla siama fa ...?</li> <li>• A o ka tshwenyega fa ...?</li> <li>• Tsweetswee ntefle / ntelelele / ...</li> <li>• A o tla dumela go ...?</li> </ul>	<p><b>GO KGAOLETSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshwarelo, a nka ...?</li> <li>• Tshwarelo, a o nagana gore nka?</li> <li>• Tshwarelo, a o itse. . . ?</li> <li>• Tshwarelo, a o ka nthusa ka ...?</li> </ul>
<p><b>GO THUSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A nka go thusa?</li> <li>• A o batla sengwe?</li> <li>• A o tlhoka thuso?</li> <li>• Nka go thusa ka eng ?</li> <li>• Nka go direla eng gompieno</li> </ul>	<p><b>GO TLHOKA THUSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A nka thuswa ka ...?</li> <li>• A o ka nthusa go ...?</li> <li>• Ke tlhoka thuso ya ...?</li> <li>• Tsweetswee, nthuse ka ...?</li> <li>• Tsweetswee, ntshwarise/ntseise fa . . . ?</li> </ul>
<p><b>GO KOPA TSHWARELO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshwarelo.</li> <li>• Ke itshola gore. . .</li> <li>• Ke kopa o intshwarele ka ...</li> <li>• Ke maswabi go ...</li> <li>• Tsweetswee intshwarele go ...</li> <li>• Intshwarele</li> <li>• Ga ke a go utlwa sentle</li> </ul>	<p><b>GO NGONGOREGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ke maswabi go bua se, fela ...</li> <li>• Ke maswabi go go tshwenya, fela ...</li> <li>• Ka gongwe o lebetse go ...</li> <li>• Ke akanya gore gongwe o lebetse go . . .</li> <li>• Intshwarele fa e le gore ke tswile mo tseleng . . .</li> <li>• Go ka tswa go nnile le go sa tlhaloganyane ka . . .</li> <li>• Se nkutlwe ka tsa ga morakile, fela ...</li> </ul>
<p><b>GO NEELA KGAKOLOLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga ke akanye gore o ....</li> <li>• O tshwanetse go ...</li> <li>• Ga o a tshwanela ...</li> <li>• Fa nka bo ke le wena, ke ne ke tla ...</li> <li>• Fa nka bo ke le mo maamong a gago, ke ne ke tla</li> <li>• Fa ke ne ke tla ipaya mo ditlhakong tsa gago, ke ne ke...</li> <li>• Go botoka fa o ka ...</li> <li>• Ga o a tshwanela go ...</li> <li>• Sengwe le sengwe se o se dirang o se ke wa ...</li> </ul>	<p><b>GO SEKAMELA MO LETLHAKORENG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A o ka rata go ...</li> <li>• Kgotsa ka ...</li> <li>• Goreng re se ke ra ...</li> <li>• Le ga le, nka rata...wena o akanyaeng?</li> <li>• O akanya re ka dira eng?</li> <li>• Fa e ka bo e le mo thatong ya me ke ne ke tla...</li> <li>• Ke akanya gore re ...</li> </ul>
<p><b>GO FOPHOLETSA, GO ITSEELA TSHWETSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ke akanya a ipaakanyetsa go...</li> <li>• E ka tlhoka ...</li> <li>• A ka tswa a ...</li> <li>• Go lebega e kete . . .</li> <li>• Motlhamongwe o tlhoka ...</li> <li>• Gongwe o/ba tlhoka ...</li> <li>• Go thata go bua, fela ke akanya gore ...</li> <li>• Ga ke tlhomamise , fela ke akanya gore ...</li> </ul>	<p><b>GO NEELA TSHEDIMOSETSO E E SA NETEFADIWANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go ka nna . . .</li> <li>• Ka tekanyetso go na le ...</li> <li>• Go na le palo e kgolo ya ...</li> <li>• ... o bonela pele ...</li> <li>• Ke tsa sebopego sa ...</li> <li>• Go thata go itse, fela ke fopholetsa gore ...</li> <li>• Ga ke tlhomamise, fela ke akanya gore ...</li> </ul>

<p><b>GO DUMEDISA/ LAELA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maeto a maleele, malatsi a boikhutso, maeto a</li> <li>• makhutshwane</li> <li>• Tsamaya sentle.</li> <li>• Itumelele malatsi a gago a boikhutso.</li> <li>• Nna le loeto lo lo monate</li> <li>• Nna le nako e e monate, sk, kwa dijong tsa maitsiboa.</li> <li>• Itumelele nako eo, sk. kwa Huhudi</li> </ul>	<p><b>GO ITEKOLA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se, se ntiretse tota ka gone ...</li> <li>• Ke dirile se sentle ka gone ...</li> <li>• E ne e ka bo e nnile botoka fa nka bo ke ...</li> <li>• Se, se ka tokafadiwa ka ...</li> <li>• Tswelolepele e a bonagala/ ga e bonagale gone</li> <li>• Se, se atlega ka gone ...</li> </ul>
<p><b>DIPOTSO TSA MORAGO GA LOETO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malatsi a gago a boikhutso a ne a le jang kwa ...?</li> <li>• A o ne wa itumelela nako ya gago kwa . . . ?</li> <li>• Loeto lwa gago lwa sefofane/sekepe lo ne lo le jang?</li> </ul>	

### 3.2 GO BUISA LE GO LEBELELA

Go buisa le go lebelela go kopanya dintlha tse pedi: 1) go ithuta le go dirisa ditogamaano tsa go tlhloganya diponagalo tsa setlhangwa. 2) go ithuta le go dirisa kitso ya diponagalo tsa setlhangwa. Dintlha ka bobedi di tshwanetse go nna teng mo thutong ya go buisa le go lebelela ditlhangwa tsa dikwalo.

Go buisa le go lebelela diteng go rulagantswe ka: 1) go buisetsa go tlhloganya 2) go buisetsa go ithuta go go tlhomameng (dikwalo) le go buisa ka nosi go go atolositsweng.

#### Dikgato tsa go buisa

Thuto ya go buisa ka gale e akaretsa go dira ka dintlha tsa dikgato tsa puiso. Se, ke tirwana ya dikgato di le tharo tse di senolang ditogamaano tsa puiso e e ikemetseng ya go tlhloganya setlhangwa. Ga se kgato nngwe le nngwe ya puiso e e tla dirisiwang mo maemong mangwe le mangwe. Sekao, fa barutwana ba ithuta mofuta wa setlhangwa kgotsa mofutakwalo o ba sa o tlwaelang, ba tshwanetse go dira tirwana ya **kgato ya pele ga puiso** e e ba lemosang diponagalo tse di fa godimo fela tsa mofuta wa setlhangwa seo, le go ba thusa go supa kgolagano le maitemogelo a bona. Ditirwana tsa **kgato ya puiso** di ka ba thusa go sekaseka sebopego le diponagalo tsa puo ka botlalo. **Kgato ya morago ga puiso** e ka rotloetsa barutwana mo go lekeng go tlhagisa mofutakwalo mo sebopegong sa setlhangwa se ba se ikwaletseng.

#### Dikgato tsa go buisa

1. **Pele ga puiso** go gorosa morutwana mo setlhangweng. Go rotloetsa dikgolagano le kitso e e fetileng.
  - Go okola dintlha le go tlovisa matlho mo diponagalong tsa setlhangwa: setlhogo, ditlhogwana, dintlhatlhaloso, dintlha tsa pono le tshedimose tso ya kerafo, sk. kagego le tiriso ya dipalo, dikai, ditshwantsho, dikerafo, ditshate, dimmepe, go batlisisa mafokomagolo, jalo jalo
  - Go bonelapele a dirisa tshedimose tso go tswa mo go okoleng dintlha gore ba kgone go bona gore setlhangwa se bua ka ga eng le go tlovisa matlho go ntsha dintlha tse di kgethegileng,
  - Go dira ka tlotlofoko ya botlhokwa e e ka tswang e sa tlwaelega mo barutwaneng
2. **Puiso** e akaretsa go bopa bokao jwa setlhangwa le go tsaya popegopuo ya sona tsia.
  - Go bopa kutlwisiso ya setlhangwa

- Go aga bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho ka go dirisa dikgono tsa tlhaselo ya mafoko le metlhala (masupatsela) ya bokao.
- Go dirisa ditogamaano tsa go tlhaloganya: go dira dikgolagano, go lekola go tlhaloganya, go lolamisa lebelo la go buisa go ya ka thatafalo ya setlhangwa, go buisa gape mo go tlhokegang, go lebelela tshedimosetso setlhangweng e ba ka kopanang le yona e e ka ba thusang, go botsa le go araba dipotso (go tswa go tsa seemo se se kwa tlase go ya go se se kwa godimo), go bopa setshwantshokgopolo, go itseela tshwetso le go ipopela bokao mo tirisong, go buisa dikakanyokgolo, go tlhokomela tlhopho ya mafoko le dipopego tsa puo, go lemoga mofuta wa setlhangwa ka popego ya sona le diponagalo tsa puo.
- Go dira dintlha kgotsa go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshegetso.

**3. Morago ga puiso** go kgontsha barutwana go lebelela le go tsibogela setlhangwa sotlhe.

- Go araba dipotso tsa setlhangwa go tswa go tsa seemo se se kwa tlase go ya go se se kwa godimo.
- Go bapisa le go farologanya;
- Go tlhatlhoba, go tsaya ditshwetso le go tlhagisa mogopolo wa mong
- Go kwala mofutakwalo gape ka go kwala ga bona (mo go maleba)

**Sekao sa mofuta wa dipotso**

Dipotso tsa kitso	Go diragetse eng morago ga...? A o ka neela ... Tlhalosa se se diragetseng kwa ... Ke mang yo o buileng le ... Tlhalosa bokao jwa . . . . . ?
Dipotso tsa go tlhaloganya	Ke mang yo o e neng e le moanelwamogolo ...? A o ka neela sekao sa ...? A o ka tlhalosa ka mafoko a gago ...?
Dipotso tsa go diragatsa	A o ka gopola ka tiragalo nngwe e e neng ...? A o sa ntse o gakologelwa gore re <i>ne re lebeletse tshwantshanyo - tshwantshanyo e ka tlhalosiwa jang mo moleng o?</i>
Dipotso tsa tshekatsheko	Ke tshusumetso efe e e nnileng gona ...? A o ka akanya ka tsela nngwe e e botoka ya ...? Ke lefe la maboko a mabedi a, le o le ratang? Goreng o rialo? Ee! Kgotsa Nyaa !
Dipotso tsa go tlhatlhoba	Ke tshusumetso efe e e nnileng gona ...? A o ka akanya ka tsela nngwe e e botoka ya ...? Ke lefe la maboko a mabedi a, le o le ratang? Goreng o rialo?

**Tlhopho ya mofuta wa setlhangwa**

Barutabana ba tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba buisa mofuta ya ditlhangwa mo tsamaong ya ngwaga . Go tshwanetse go nne le go lekalekana magareng ga ditlhangwa tse di buisetswang tekatlhaloganyo, tlhaeletsano le go itumedisa.

**PUISOTSENELELO**

**1.1 Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse dikhutshwane tse di kwaletsweng GO TLHALOGANNGWA mo maemong a mafoko**

**Barutwana ba dirisa ditogamaano tse di farologaneng go tlhaloganya ditlhangwa. Ba aga tlotlofoko ba dirisa dikgono tsa go kgaoganya mafoko ka dipopi le go a dirisa.**

- Dirisa dithanodi, dithesorase, le dikaedi tse dingwe tse di thusang go neela bokao, mopeleto, kapodiso le dikarolo tsa puo tsa mafoko a a sa tlwaelegang.

- Supa bokao jwa ditlhogo tse di tlwaelegileng (sk. mo-, ba-,) le megatlana e e tlwaelegileng (sk. ng, -na, -nyana)
- Tlhomamisa bokao jwa mafoko le kamano ya ona go tlhagisa kitso e e amanang le mafoko otlhe a a dirisang dikutu, ditlhogo le megatlana
- Dirisa bokao jwa setlhangwa (sekao, tlhaloso go ya ka polelo) matshwao a puiso (sekao, phegelwana, matshwao a nopolo) matshwao a a mo ditshwantshong (sekao, mokwalo wa bontsho jo bo tseneletseng) go tlhagisa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang
- Lemoga le go dirisa puo e e tlwaelegileng le puo ya diane le maele a Setswana.
- Tlhaola tshimologo le tiriso ya mafoko a mašwa, (sekao, mafoko a ditlhopha a mo mebileng, maadingwa, sk. Toropo, beibele), Farologanya magareng ga mafoko a a tlwaetseng go kopakopanngwa, sekao - ditumatshwano, makwalatshwano, jalo jalo.
- Lemoga dingwe tsa dikhutshwafatso
- Dirisa kitso ya thutapuo go lemoga bokao. Lebelela dipopego tsa puo le melawana - Lenaane le le kaelang kwa tlase (3. 4)

**1. 2 Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng GO TLHALOGANNGWA mo maemong a dipolelo le ditemana.**

**Barutwana ba dirisa kitso ya bona ya thutapuo go tlhaloganya kagego ya polelo le thulaganyo ya setlhangwa.**

**Go ithuta setlhangwa mo maemong a, go neela tšhono ya go lotanya thuto ya dipopego tsa puo.**

- Tlhaola le go dirisa bokao le tiriso ya dipopego tsa puo le melawana ya tsona mo ditlhangweng.

**1. 3 Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse di dikhutshwane tse di kwaletsweng GO TLHALOGANNGWA mo maemong a setlhangwa sotlhe**

Barutwana ba dirisa kitso ya bona ya mefutakwalo le go ithuta setlhangwa go go tlhomameng go tlhaloganya bokao, maikaelelo le seabe sa setlhangwa sotlhe.

- Nyalanya setlhangwa le maitemogelo a bona
- Dira bokhutlo; bopa le go tshegetsa kakanyo ya gago

**1. 4 Puiso e e tseneletseng ya ditlhangwa tse dikhutshwane tsa TSHOBOKANYO LE GO KWALA DINTLHATHUTO**

**Barutwana ba dirisa go tlhaloganya diponagalo tsa setlhangwa go se sobokanya. Lebelela ditogamaano tsa go buisa tse di fa godimo.**

- Okola dintlha le go tlodisa matlho gore ba kgone go bona dintlhakgolo le morero
- Kwala lenaane la dintlhakgolo

**1.5 Puiso e e tseneletseng ya DITLHANGWA TSA POPEGONTSI LE TSA PONO**

*(Ditlhagwa tsa popegontsi di dirisa ditlhagwa tsa pono le tse di kwadilweng mo setlhagweng se le sengwe sk. dipapatso, dikhathunu, jalo jalo. Di ka kopanya se le puo e e buiwang le e e dirisang puo ya matsogo)*

**Barutwana ba ka dirisa kitso ya dintlha tsa ditshwantsho le tsa pono go tlhaloganya gore di tshegetsa jang ditlhagwa tsa tihaeletsano tsa popegontsi.**

- Tlhaola le go buisana ka maitlhommo le molaetsa wa ditlhagwaponno tse di tshametsweng go itumelelwa le go kgathisa, sk. filimi, dikhathunu, dibidio tsa mmino, dikgemetshana tsa dikhomiki

**GO BUISA DIKWALO/MOFUTAKWALO**

**Barutwana ba buisetsa go itumela le go kgatlhegela ditlhagwa tsa dikwalo kgotsa mefutakwalo le go tsi-bogela dipotso tsa tekatlhaloganyo. Ba tlhaloganya motheo wa diponagalo tsa mefuta e e farologaneng ya dikwalo, sekao gore leboko le na le diponagalo tse di farologaneng le tsa kangkhutswe.**

**GO BUISA/GO LEBELELA GA MORUTWANA KA NOSI GO GO ATOLOSITSWENG**

**Barutwana ba ikatisa ka ditogamaano tse di bontshitsweng ka nako ya go buisa ka tsenelelo go itumedisa/go ijesa monate. Dikaelo tsa morutabana ka ga phitlhelelo le maemo di botlhokwa thata ka nako e ya lenaneo la puiso.**

- Dirisa dilaeborari le go itse melawana ya go boloka dibuka.
- Buisa/lebelela mefuta e e farologaneng ya ditlhagwa tsotlhe, sekao. dibuka, dimakasine, makwalodikgang, diwepesaete, difilimi morago ga nako ya sekolo. .

**DITLHANGWA TSE DI DIRISEDIWANG THUTO E E LOTAGANENG YA DIKGONO TSA PUO MO KGATONG E KGOLWANE**

Go tlaeleletsa ditlhangwa tsa dikwalo mo go ithuteng go go tlhomameng, ditlhangwa tse di tshwanetseng go dirwa mo mephato 7-9 di akaretsa ditlhangwa tse di kwadiwang, tsa pono le tsa tlhaeletsano ka maitlhommo a a farologaneng. Kgato ya Katiso le Thuto Kakaretso e akaretsa ditlhangwa tse di kwadilweng, tsa pono, mmediantsi ka maitlhommo a a farologaneng. Ditlhangwa dingwe di ka ithutelwa boleng jwa temogo ya bontle jwa tsona; dingwe di ka ithutiwa jaaka dikao tsa go kwala.

<p><b>Ditlhangwa tsa dikwalo tse di ithutiwang</b></p> <p><b>Mefuta ya ditlhangwa tse di ithutiwang mo Kgatong e Kgolwane.</b></p> <p><b>Mefutakwalo e e atlanegesiwang</b></p> <p>Mefutakwalo e e atlanegesitsweng e akareditswe mo Kathalokong ya Bosetšhaba ya Ditlhangwa tsa Dikwalo.</p> <p><b>Patsana</b></p> <p><b>Dikgangkhutshwe /Dinaane</b></p> <p>(Mephato 7 - kgang e le 1)</p> <p>(Mophato 8 - kgang e le 1)</p> <p>(Mophato 9 - dikgang di le 2)</p> <p><b>Teramakhutswa</b></p> <p><b>Poetry</b></p> <p>(Mophato 7 - Maboko a le 2)</p> <p>(Mophato 8 - Maboko a le 2)</p> <p>(Mophato 9 - Maboko a le 3)</p>	<p><b>Ditlhangwa tse di kwadilweng tsa tshedimosetso</b></p> <p>Dithanodi</p> <p>Diensaetllopedia</p> <p>Manane</p> <p>Dikaedi tsa megala</p> <p>Dibukakgakololo</p> <p>Dithesorase</p> <p>Mananenako</p> <p>Dikaedi tsa thelebišene</p> <p><b>Ditlhangwa tse di kwadilweng tsa mmedia</b></p> <p>Diathikele tsa makasine</p> <p>Diathikele tsa makwalokgang</p> <p>Dikwalokgatiso</p> <p>Dikitsiso</p> <p>Dipapatso/diphasalatso</p> <p><b>Mefuta e e kwadilweng ya ditlhangwa tsa kutlo</b></p> <p>Mmuisano</p> <p>Dipuo</p> <p>Dipina</p>	<p><b>Ditlhangwa tsa mmediantsi/ pono tsa tshedimosetso</b></p> <p>Ditšhate, dimmepe</p> <p>Dikerafo, manane, tšhate ya pae</p> <p>Lethomeso (mmepe wa tlhaloganyo), dithalo</p> <p>Diphousetara Difolaeyara, diphamfolete,</p> <p>diboroutšhara</p> <p>Matshwao</p> <p>Tshedimosetso ya thelebišene</p> <p>Didokhumenthari tsa thelebišene (Ditlhagiso tsa tiragalo nngwe/botshelo jwa mongwe)</p> <p>Ditsebe tsa inthanete, mafelo a inthanete, diboloko tsa wepe</p> <p>Bukapontshasefatlhego le mafaratlhatlha a mangwe a loago</p> <p>Tlhagiso ya yshedimosetso</p> <p>Diteransepherensi</p> <p><b>Ditlhangwa tsa mmediantsi/ pono tsa temogo ya bontle</b></p> <p>Difilimi</p> <p>Dinepe</p> <p>Ditshwantsho</p>
<p><b>Go humisa kitso</b></p> <p>Difilimi</p> <p>Ditlhatlhamano tse di tlhophilweng tsa thelebišene/didokhumenthari</p> <p>Diterama tsa seyalemowa</p> <p>Ditlhamo</p> <p>Makwalotshelo</p> <p>Ikwatlotshelo</p> <p>Dinaane</p> <p>Dikinane</p> <p>Dinoolwane</p>	<p><b>Ditlhangwa tse di kwadilweng tsa tirisano le tse di leng magareng ga batho le tsa tirisano:</b></p> <p>Makwalo</p> <p>Dibukatsatsi</p> <p>Ditaleto</p> <p>Di-imeile/ makwalo a maranyane</p> <p>Melaetsakhutshwe (SMS)</p> <p>Dintlhathuto</p> <p>Dipegelo</p> <p><b>Ditlhangwa tsa tirisano tsa tlhaeletsano mo kgwebong</b></p> <p>Makwalo a kgwebo/semmuso</p> <p>Metsotso le lenanetema</p>	<p><b>Ditlhangwa tsa mmediantsi/ pono tsa boitumediso le boiphino</b></p> <p>Difilimi</p> <p>Mananeo a thelebišene</p> <p>Dibidio tsa mmimo</p> <p>Dikhathunu, tsa metlae</p> <p>Dikgemetšhana tsa khomiki</p> <p>Metlae(e e thadisitsweng)</p> <p>Mekwalo e e epilweng mo maboteng</p> <p><b>Ditlhangwa tsa kutlo/medumo</b></p> <p>Mananeo a seyalemowa</p> <p>Go buisiwa ga diterama</p> <p>Go buisiwa ga dipadi kgotsa dikgangkhutshwe</p> <p>Dipuo tse di gatisitsweng</p> <p><b>Dipapatso/ phasalatso mo seyalemoweng, thelebisene, makwalodikgang le dimakasine</b></p>

**Ditlhangwa tse di kwadilweng tse di leele tse di tla buisediwang go tlhalogannwa/puisotsenelelo le tshobokanyo.**

	<b>MOPHATO</b>	<b>MOKWALO O O KGAOGANENG</b>	<b>MOKWALO O O KOPANEN</b>
Puisetsogodimo ya setlhangwa	7	Mafoko a le 200 - 250 Dipolelo di le 5-6 (temana e le 1)	Mafoko a le 40 - 70
	8	Mafoko a le 250 - 300 Dipolelo di le 5-8 (ditemana di le 2)	Mafoko a le 70 - 90
	9	Mafoko a le 300 - 350 dipolelo di le 5-10 (ditemana di le 3)	Mafoko a le 90 - 110
Tekatthaloganyo	7	Mafoko a le 200 - 250	Mafoko a le 40 - 70
	8	Mafoko a le 250 - 300 Mafoko a le 0 - 300	Mafoko a le 70 - 90
	9	Mafoko a le 300 - 350	Mafoko a le 90 - 110
Tshobokanyo	7	Mafoko a le 100	Mafoko a le 80
	8	Mafoko a le 120	Mafoko a le 100
	9	Mafoko a le 140	Mafoko a le 120

**3.3 GO KWALA LE GO TLHAGISA: DIKGATO TSA GO KWALA, DITENG, DITOGAMAANO LE DITLHANGWA**

Go kwala le go tlhagisa go akaretsa dintlha di le tharo: 1) Go dirisa dikgato tsa go kwala 2) Go ithuta le go dirisa kitso ya popego le diponagalo tsa mofuta wa ditlhangwa tse di farologaneng 3) Go ithuta le go dirisa kitso ya popego le matshwao a puiso mo ditemaneng le mo dipolelong.

**Dikgato tsa go kwala**

Thuto ya go kwala ka gale e tla tsenyeletsa go dirisa dikgato tsa go kwala. Le fa go le jalo, ga se kgato nngwe le nngwe mo dikgatong tsa go kwala e e dirisiwang mo maemong mangwe le mangwe. Sekao, Fa barutwana ba kwala mofuta wa setlhangwa se se tlwaelegileng, ba ka se tlhoke go sekaseka diponagalo tsa popego le puo ka botlalo.

Go ka nna le maemo a barutabana ba tla tlhokang go lebelela popego ya polelo kgotsa go kwala temana, kgotsa barutwana ba kwala ditlhangwa kwa ntle ga go kwala ditlhangwa tsa ntlha mo go ipaakanyetseng tlhatlhobo.

**Go tlhophisa mofuta wa setlhangwa**

Barutabana ba tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba kwala mofuta e le mentsi ya ditlhangwa mo ngwageng. Go tshwanetse ga nna le tekano magareng ga mofuta e e farologaneng ya ditlhangwa le go kwalela maitlthomo a a farologaneng. Ditlhangwa tsa tirisano, boitlhamedi, ditlhangwa tse o buang o le nosi, le ditlhangwa tse o buisanang le mongwe jalo le jalo. Barutabana ba tshwanetse go tlhophisa mofuta wa setlhangwa le setlhogo se se maleba seo barutwana ba ka kwalang ka sona, sekao, Temana ya kanelo/ tlhaloso ka setlhogo: “Dijo tseo ke di ratang”.

Dikgato tsa go kwala

### **Pele ga go kwala**

- Go tlhagisa barutwana mo tlotlofokong e e maleba le mofuta o o tshwanang wa setlhangwa.
- Sekaseka dikakakanyo tsa setlhogo.

### **Go dira paakanyetsotiro**

- Tlhama paakanyetso ya setlhangwa o dirisa popego le dikakanyo tse go buisanweng ka tsona mo kgatong ya pele ya go kwala
- Tlhaola dikakanyokgolo sekao, ka go dirisa mmepa wa tlhaloganyo
- Tlhomaganya dikakanyo ka mokgwa wa tatelano gore di tlhaloganyege

### **Go kwala setlhangwa sa ntlha**

- Kwala setlhangwa sa ntlha seo se akaretsang maikaelelo, baamogedi, setlhogo le mofuta wa setlhangwa
- Tlhopha mafoko a a maleba.
- Rulaganya dikakanyo ka tatelano gore kgang e tlhaloganyege
- Rulaganya dikakanyo le/kgotsa ditshwantsho
- Buisa setlhangwa ka kelotlhoko le go bona pegelo go tswa go morutabana

### **Go boeletsa, go tseleganya, go tlotlha diphoso le , go tlhagisa**

- Go sekaseka setlhangwa sa gago le tsa ba bangwe go di tokafatsa o dirisa dintlha tsa kelo tse di beilweng
- Siamisa tlhopho ya mafoko, popego ya dipolelo le ditemana
- Dira ka tatelano le go lotaganya ditemana
- Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso ka nepagalo
- Baakanya setlhangwa sa ntlha go tsenyeletsa le popego
- Tlhagisa setlhangwa

### **Barutwana ba dirisa kitso ya bona ya dipopego tsa puo le melawana go kwala ditlhangwa**

#### **Tlhopho ya mafoko**

- Itse le go dirisa bontsi jwa tlotlofoko
- Itse gore lefoko ke la karolopuo efe le gore le ka dirisiwa jang mo polelong
- Itse fa lefoko le tlhomame, le sa tlhomama, le le dirisiwang ke setlhopha se se rileng kwa mmileng(le le kgobang) le go le dirisa ka tsela e e maleba kgotsa go sa le dirise gotlhelele

- Peleta mafoko sentle
- Dirisa dithanodi tsa puo e le nngwe le tsa dipuo di le pedi le dithasarose go oketsa tlotlofoko ya bona
- Nna le thanodi ya gago kgotsa buka ya go kwalela tlotlofoko, go oketsa tlotlofoko ya gago.

**Kagego ya polelo**

- Kwala dipolelonolo le dipolelopatate
- Dirisa makopanyi go lotaganya dipolelwana mo dipolelopateng sekao: le , fela, kgotsa, morago, mme

**Matshwaopuiso**

Itse le go kgona go dirisa matshwao a puiso a a latelang ka tshwanelo le ka nepagalo: khutlo, phegelwana, khutlwana, lenalana, tlamanyi, tlogelo, letshwao la tsiboso, masakana, letshwao la potso, ditsejwana

**Go kwala temana**

- Kwala ditemana tse di rulagantsweng ka tatelano

**Rejisetara, setaele, lentswe**

- Dirisa rejisetara e e maleba.

**Mefuta ya setlhangwa - popego le diponagalo tsa puo**

Manane a a fa tlase a tthalosa mefuta e mentsi ya ditlhangwa tseo barutwana ba tshwanetseng go di rutwa go kwala mo mophatong wa 7 - 9; ditlhangwa dingwe di ka akaretswa mo go leng maleba.

**Ditlhamo/Ditlhangwa tsa boitlhamedi**

MOFUTA WA SETLHANGWA	MAITLHOMO	POPEGO YA SETLHANGWA	DIPONAGALO TSA PUO
Kanelo	Go itumedisa	<i>Kago ya temana e e lolameng</i>	E kwadilwe mo maemong a motho wa ntlha kgotsa wa boraro E kwadilwe mo pakapheting Ditiragalo di tthalosiwa ka tatelano Go ka dirisiwa mmuisano
Tlhaloso	Go tthalosa-sengwe	Tlhaloso: s. k. Go diragala eng mo setshwantshong	E ka kwalwa mo pakajaanong Tlhamo setshwantsho ka mafoko Dirisa matlhaodi le matlhalosi

**Ditlhangwa tsa tirisano tse dileele le tse dikhutshwane**

MOFUTA WA SETLHANGWA	MAITLHOMO	POPEGO YA SETLHANGWA	DIPONAGALO TSA PUO
Bukatsatsi	Go rekota maitemogelo a gago le go rulaganyetsa kwa pele	Ka tlwaelo e kwalwa mo bukeng e e kgethegileng (bukatsatsi kgotsa jenale)  Go kwalwa ka metlha (seka. ka letsatsi kgotsa ka beke)  Se se kwalwang se neelwe letlha	Ka gale e kwalwa mo pakajaanong/pakapheting.  Setaele se se sa tlhomamang.  Mokwadi o a ikwalela.
Lekwalo la botsalano	Go itsise le go tshwarelela botsalano	Aterese, letlha le ditumediso, popego ya molaetsa e tla farologana go ikaegilwe ka maitlhomomo (s. k. go tlhalosa balosika / kampo ntlo  Bokhutlo/ leina  Leina la mokwadi	Gantsi setaele sa lona ga se a tlhomama mme go ka farologana  Diponagalo tsa puo di tla farologana go ya ka maitlhomomo a molaetsa
Mmuisano	Go tlhaeletsana	Matseno le bokhutlo  Donagalo tse di kgethegileng tsa mmuisano	Matshwao a puiso  Puosebui  Dipotso ka mafoko  Pakajaanong le pakatlang/ isago
Taletso	Go laletsa mongwe go nna teng mo tiragalong nngwe kgotsa go dira sengwe.	E ka latela moggwa lekwalo la botsalano/kgotsa tirisano ya karata ya taletso, go akaretsa:  Tlholego ya tiragalo  E diragala kae.  Letlha le nako  E ka akaretsa moaparo  Leina la molaetswa  E ka akaretsa mafoko 'ARABA TSWEETSWE'  E ka nna le dintlha tsa pono le dielemente tsa botlhami	Setaele sa lona se ka nna se se tlhomameng kgotsa se se sa tlhomamang.  Gantsi le tlhamaletse - le lekhutshwane le lebile kwa ntheng ya lona.
Posekarata /Molaetsa/Imeile	Go neela tshedimosetso le go tlhaeletsana	Ditumediso di ka nna mo -sebopegong sa lekwalo kgotsa imeile Tumediso, aterese/ kgotsa kagego ya imeile	<i>Polelonolo-pakajaanong pakatlang/isago le pakaphethi</i>

<b>MOFUTA WA SETLHANGWA</b>	<b>MAITLHOMO</b>	<b>POPEGO YA SETLHANGWA</b>	<b>DIPONAGALO TSA PUO</b>
<b>Go ikhumisa /tlatsa foromo</b>	Go a farologana, sk. go kopa tiro, go amogelwa kwa Yunibesithing, jj.	Go tla farologana go ya ka maitlhomo, sekao. Leina, Aterese, Dingwaga, Sekolo, jj.	Motho yo o tlatsang foromo o tshwanetse go kwala ka boripana, tsepame, a tlhomame, mokwalo o o phepa (mokwalo o buisege)
Pampitshana ya tshedimosetso/folaya	Go tlhotlheletsa mongwe go reka sengwe kgotsa tirelo nngwe	E nnye, sk. pampiri ya A5 Setlhogo se se ngokang, Tlhaloso ya sebakatswa ka boripana Lenane la mesola Tshedimosetso ya go fitlhelwa, sk. wepesaete E ka nna le dintlha tsa pono le dielemente tsa botlhami	E bua le mmuisi ka tlhamalalo Puo e khutshwane O bua ka tlhamalalo le mmui, Puo e khutshwane Puo e dirisiwa go nna seabe mo mmuising, sekao. matlhaodi, matlhalosi
Papatso	Go tlhotlheletsa mongwe go reka sengwe kgotsa tirelo nngwe	E ka tsaya sebopego se se farologaneng Ka gale e na le dintlha tsa pono le dielemente tsa botlhami E dirisa ditegeniki tsa papatso. E a ngoka e bile ga e lebaesege bonolo.	E na le seabe mo mmuising, sekao. matlhalosi, matlhaodi, Dirisa matshwao a puiso Kwala modiriso - taelo sk. retogela kwa mojang fa lebentleleng. Ka tatelano sk. la ntlha ..gape dirisa dinomoro le dibulete go latela thulaganyo
Go neela ditaelo, dikaelo le melawana	Go tlhalosa le go laela gore sengwe se dirwa jang go ya ka tlhatlhamono ya dikgato	Ditaelo tse di lolameng go fitlhelwa maitlhomo.	Go tlhalosa le go laela gore sengwe se dirwa jang go ya ka tlhatlhamono ya dikgato

**Boleele jwa ditlhangwa tse di kwadiwang tse di tlhagisiwang**

	<b>MEPHATO</b>	<b>MOKWALO O O KGAOGANENG</b>	<b>MOKWALO O O KOPANENG</b>
Ditemana: kanelo/tlhaloso	7 8 9	Mafoko a le 70-100 Mafoko a le 90-120 Mafoko a le 110-140	Mafoko a le 30 - 50 Mafoko a le 50 - 70 Mafoko a le 70 - 90
Ditlhangwa tsa tirisano tse dileele: Makwalo a botsalano/mmuisano	7 -9	Mafoko a le 70 - 90 (diteng fela)	Mafoko a le 50-70(diteng fela)
Ditlhangwa tsa tirisano tse dikhutshwane: Dipapatso/dibukatsatsi/dikarata tsa poso/ dikarata tsa taletso/go tlatsa diforomo/ dikaelo/ditaelo/difolayara (dipampitshana tsa tshedimosetso)/ phousetara/imeile (lekwalo la maranyana) / melaetsa	7-9	Mafoko a le 40-60 (diteng fela)	Mafoko a le 30-40 (diteng fela)

### 3.4 DIPOPEGO TSA PUO LE TIRISO YA MELAWANA -LENANE LE LE KAELANG

**Dipopego tsa puo le melawana** tse di latelang di tla rutiwa ka tiriso ya go buisa le go kwala, le jaaka karolo ya lenaneo le le rulaganeng la thutapuo. Dipopego dingwe di tswa di setse di rutilwe kwa mephatong e e kwa tlase fela di ka tlhoka go boelediwa. Ela tlhoko: Diponagalo tse di kgethegileng tsa puo di tshwanetse go elwa -tlhoko. Ka moo fela diponagalo tse dirisiwang mo puong e e kaethegileng tse di neetsweng fa tlase tse di tshwanetseng go tlhokomelwa

Maina	Bongwe le bontsi sekao: setilo -ditilo Mainagotlhe: s. k: mosadi Manatota:(s. k: Thandi, Kedibone.) Mainakgopolo: s. k.: lerato, letshogo, bothhale) Mainagoboka s. k motshitshi wa dinotshe, motlhape wa dikgomo
Masupi	Masupi a maemo a ntlha sk. Koko <b>e</b> . Masupi a maemo a bobedi s. k. koko <b>eo</b> . Masupi a maemo a boraro s. k. koko <b>ele</b> .
Maemedi	Maemeditota:yona, tsona, ona Leemedito la mmui: nna (bongwe) rona (bontsi) Leemeditota la motho wa bobedi: wena (bongwe) lona (bontsi) Leemeditota la motho wa boraro: ena (bongwe) bona (bontsi)
Matlhaodi	Letlhaodi la mmala, la popego, la palo Letlhaodi fa pele ga leina sk. <i>Yo moleele monna; - go supa kgatelelo ya bokao fa morago ga leina</i> sk. Mosimane yo mokhutshwane - tiriso e e tlwaelegileng
Matlhalosi	Letlhalosi la mokgwa sk. <i>ka bonako, ka bonya, sentle, thata</i> Letlhalosi la nako sk. <i>kgantele, jaanong, gompiano, ka moso, maabane</i> Letlhalosi la felo sk. <i>kwa gaufi, fa fatshe, mo thoko</i>
Madiri	Madiritota: aga, lela, raga Mafetedi: Tshepo o ja nama Mafeledi: Tshepo o a ja
Dipaka tsa lediri	Pakajaanong: Rre o a lwala. Pakajaanong-tsweledi: Seabelo o ntse a rapela. Pakatlantlang: Basetsana ba tla tshameka. Pakapheti: Barutwana ba ne ba kwala teko. Pakafetileng-pheti: Basimane ba ne ba tshamekile sentle.
Dithuanyi	Thuanyi sediri
Mediriso	Modirisogo: Go ja go a thusa. Modirisopego: Banna ba aga kereke. Modirisotaelo: Tlolang! Modirisokgonego: Katse e ka bolaya motho. Modirisotlwaelo: Re a tle re opele. Modirisokeletso: O ne a laela gore re tsamae.
Dipolelwana tsa peelo mabaka	Lebaka la ntlha go bontsha kgonagalo, sekao. Fa pula e na, re tla re tla khutlisa leeto. Lebaka la bobedi go bontsa go sa kgonege ga sengwe, sekao. Fa nka fenyha madi gompiani, ke tla rekela mme ntlo.

<p>Tirwa</p>	<p>Pakajaanong: <i>Tladi o gama kgomo (tira)</i>  <i>Kgomo e gangwa ke Tladi (tirwa)</i>                  Pakatlang: Pule o tla gama kgomo.                  Kgomo e tla gangwa ke Pule.                  Pakapheti: Pule o gamile kgomo.                  Kgomo e gamilwe ke Pule.                  Pakajaanong - tsweledi: Tladi o ntse a gama kgomo</p>
<p>Puopegelo</p>	<p>Pakajaanong: <i>Tladi o gama kgomo (tira)</i>  <i>Kgomo e gangwa ke Tladi (tirwa)</i>                  Pakatlang: Pule o tla gama kgomo.                  Kgomo e tla gangwa ke Pule.                  Pakapheti: Pule o gamile kgomo.                  Kgomo e gamilwe ke Pule.                  Pakajaanong - tsweledi: Tladi o ntse a gama kgomo</p>

### 3.5 DITHULAGANYO TSA GO RUTA TSE DI TSHITSINTSWENG

Tokomana e, e tshitsinya gore tsheko/sediko se sengwe le se sengwe se tla tsenyeletsa karolwana e le nngwe e e totileng nngwe ya dikgono tse: go reetsa, go bua, go buisa, go lebelela, go kwala, go tlhagisa le puo. Tsheko/sediko sengwe le sengwe se tla tlamela barutwana ka ditirwana gore ba ithute, ba buise kgotsa ba lebelele metselsetsele ya ditlhangwa tsa molomo, tse di kwadilweng le tsa pono. Mo tshekong/sedikong se sengwe le se sengwe, ditirwana di tla gogela kgatlhego ya barutwana go siamisa thutapuo le tsa mofutakwalo. Mo tsamaong ya ngwaga, tsheko/didiko tse di ka nnang 18 di tla fitlhelela dikarolo tsotlhe tsa kharikhulamo mo dibekeng di le 36. Go tlaleletsa, maemo a boima mo dikarolong tsotlhe bo tla oketsega go tswa mo kgweditharong go ya go kgweditharong, le ngwaga go ya ngwageng go ya ka tsamao ya dingwaga di le tharo barutwana ba tla bo ba siametse go kwala tlhatlhobo ya makgaolakgang ya kgato ya e kgolwane. Ka jalo, tsweletso le yona e nna karolo ya dithulaganyo tsa mananeo a go ithuta. Sebopego se se naya barutwana le barutabana tšhono ya go aga maemo, go kgobokanya tlotlofoko, le go tlwaela dipopego tsa puo mo dibekeng di le pedi pele ba fetela kwa dikgonong tse dingwe. Ka yona nako eo, e neelana ka mefuta e e farologaneng gape e ka lekanyetswa mo dikgatlhagong tsa setlhopho. Sekao, kgwele ya dinao e ne e le thitokgang ya go ruta e e neng e tletsetletse ka nako ya Sejana sa Lefatshe, fela e ne e ka salwa morago ka sediko/ tsheko ya manyalo a setso kgotsa ditlwaelo tse dintle tsa tikologo. .

#### Thuto e e lotagantsweng ya puo: sediko sa go ruta

Mo tiragatsong, go lotaganya go tshitsinya pharologanyo: ya dipopego, ya ditirwana, ya ditlhangwa le dithitokgang. (lebelela dithitokgang tse di tshitsitsweng mo lenaaneng fa tlase). Fa a tlhama sediko/ tsheko e e kopaneng ya dibeke di le pedi, morutabana a ka kgobokanya ditirwana ka setlhogo, sk metshameko. Tatelano ya dithuto mo sedikong/ tshekong ya dibeke tse pedi e ka nna ya latela thulaganyo nngwe le nngwe, sekao. tsheko/sediko se ka simolola ka go buisa, e tswelolela ka ketsiso (go bua) e e latelwang ke go kwala. Setlhangwa se sengwe le se sengwe se ka dirisiwa mo ditirwaneng tse di thadisitsweng fa tlase.

Morutabana o tshwanetse go tlhopho buka ya go ithuta dikwalo. Se, e ka nna setlhopho sa maboko, padi, setlhopho sa dikgangkhutshwe, terama kgotsa filimi (lebelela “Ditlhangwa tse di dirisediwang thuto e e tsenyeletsa dikgono tsa puo”). Morutabana a ka tlhopho go ruta tatelano nngwe le nngwe mo thutong ya ditlhangwa. Fa morutabana a tlhopho setlhangwa se leele se se tswelolang jaaka patsana, teramakhutshwe, go tshitshingwa gore se rutiwe ka go se tswelolela gore barutwana ba se ke ba lebala dintlha tsa molaetsa. . Fa patsana kgotsa teramakhutshwa e tlhophilwe, morutabana o tla tlhoka go aroganya setlhangwa ka dikarolwana di le dintsi go latela nako e e leng teng

ya go se ruta mo Thulaganyong ya Go Ruta. Dikarolo tsa tiro tse di tlaletsang di tla buisiwa jaaka tirogae kgotsa karolo ya lenaneo la puiso le le atolositsweng.

Kharikhulamo e e tlhagisa tebo e e tlhamaletseng ya thutapuo. Mo tiragatsong, dipopego tsa puo le melawana ya tiriso e tla tsaya ura mo dibekeng dingwe le dingwe tse pedi, ka bontlhabongwe bo rutiwa mo bokaong jwa tiriso le go kwala le go buisa, mme bontlhabongwe bo rutiwa ka tlhamalalo. Mo tlaletsong ya go ruta dipopego tsa puo go go rulagantsweng, go tla nna le go ruta ga tshegetso kgotsa poeletso ya diphoso.

DITHITOKGANG TSE DI TSHITSINTSWENG - LENANE LE LE KAELANG	
Diphologolo	Matlo
Mmele	Tseo ke di ratang le tseo ke sa di rateng
Diaparo	Mmino
Mebala	Tikologo
Malatsi le dikgwedi	Mafelo
Maikutlo	Sekolo
Balosika	Metshameko
Dijo	Nako
Ditumediso	Dipalangwa
Difetisanako/dihobi	Tsa bosa le tsa ditlha

**Go fetolela dithulaganyo tsa go ruta go ditirwana tse di ithutiwang le go rutwa**

Sekao se se ikaegileng ka THULAGANYO YA THUTO mo mophatong wa 7 kgweditharo ya 1 beke ya 1 le 2 (Metsotso ya go ruta 6x40) = Diura tse 4 tsa go ruta.

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 1				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE GO TLHALOSWA SENTLE
1 le 2	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng:</b> Go ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimosetso. Barutwana ba reetsa puisano e e rekitilweng go tswa mo kopanong le ditumediso. <b>Puo e e sa tlhomamang:</b> Barutwana ba ikatisa go kopana le go dumedisana ka bobedi.</p>	<p><b>Go buisetsa go tlhaloganya mo maemong a lefoko le polelo:</b> Sekao. Mmuisano magareng ga batho ba le babedi ba ba dumedisana lwa ntlha, ba botsana gore ke bomang le gore ba phela jang.</p>	<p><b>Boitlhamedi:</b> Ditemana tse di tlhalosang s. k. Kwala temana e e tlhalosang Itsise dikgato tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go kwala/ ipaakanyetsotiro</li> <li>• Ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa , go tselelganya le go tlhotlha diphoso</li> <li>• Tlhagiso</li> </ul>                     Kwala s. k. dipolelo go ikatisa ka go itsise le go tlhalosa mongwe go ba bangwe - jaanong o be o kwala temana o dirisa dipolelo tse ka thulaganyo e e lolameng.</p>	<p>Matlhaodi Tiriso ya pakajaanong Tlotlofoko mo tirisong</p>

**Thitokgang ya sediko: Kopano le ditumediso**

**Thuto ya 1: (Tiro ya go reetsa le go bua fela)**

- Matseno: Dumedisa le go ikitsise barutwana ba ba mo phaposing, Ruta barutwana go ikitsise mo go ba bangwe.
- Tlotlofoko e e maleba le thitokgang.
- Ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimosetso

**Thuto ya 2: (Tiro ya go reetsa le go bua fela)**

- Reetsa mmuisano wa batho ba dumedisana ka dinako tse di farologaneng.
- Barutwana ba ikatisa ka bobedi go kopana le go dumedisana.

**Thuto ya 3: (Tiro ya go buisa fela)**

- Lebelela ditshwantsho, ditlhogo le ditlhogwana tsa mmuisano.
- Barutwana ba buisa ka setu, morago ga moo, morutabana o boeletsa puisetsogodimo, fa barutwana ba leka go tlhaloganya mmuisano.
- Morutabana o tlhalosa thutapuo le tlotlofoko.
- Tirogae: Barutwana ba buisa gape mmuisano le go araba dipotso s. k. ee/ nyaa

**Thuto ya 4: (dikgato tse di kopaneng)**

- Diponagalo dingwe tsa thutapuo tsa setlhangwa tse di lotagantsweng.
- Tlhalosa dikgato tsa go kwala.
- Barutwana ba buisa dikao tsa ditemana tsa tlhaloso.
- Tirogae: Barutwana ba ikatisa go kwala dipolelo tse di bonolo go iitsise le go tlhalosa mongwe, ba dirisa thutapuo jaaka e tlhalositswe.

**Thuto ya 5: (Go kwala fela)**

- Barutwana ba kwala temana ya tlhaloso.

**Thuto ya 6: (Go kwala)**

- Barutwana ba tseleganya le go kwala gape setlhangwa sa ntlha sa temana sa bona.

Dithulaganyo tsa thuto tse di neetsweng mo ditsebeng tse di latelang ke tsa mephatro ya 7, 8 le 9. Tlhokomela ka tsweetswee gore tse ke **DIKAO** fela tsa gore o rulaganya jang go ruta Puotlaleletso ya Bobedi mo ngwageng.

3. Lenane la phatlhalatso ya ditlhangwa

DIBEKE	MOPHATO 7	MOPHATO 8	MOPHATO 9
<b>KGWEDITHARO YA 1</b>			
1 le 2	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao mmuisano	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao mmuisano	Mmuisano
3 le 4	Pina kgotsa leboko	Morumo, pina, leboko	Morumo, leboko/pina
5 le 6	Setlhangwa sa tshedimose tso: ditlhangwapon o, sekao khalentara	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao ditshwantsho	Setlhangwa sa tshedimose tso - go tlatsa foromo
7 le 8	Setlhangwa sa tshedimose tso: mmuisano	Setlhangwapon o, sekao ditshwantsho, khathunu	Setlhangwapon o - ditshwantsho
9 le 10	Setlhangwa sa puiso	Setlhangwa sa tshedimose tso	Setlhangwa - mmuisano /puo
<b>KGWEDITHARO YA 2</b>			
1 le 2	Setlhangwa tshedimose tso: mmuisano	Setlhangwa sa tshedimose tso sekao, ditshwantsho kgangkhutswe/dinaane	Taelo, sekao. Go neela dikaelo
3 le 4	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao. mmepe	Setlhangwa sa tshedimose tso sekao, mametlelelo/ bukatsatsi/ mananeo a nako	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao, go neela dikao
5 le 6	Setlhangwa sa tshedimose tso: ditlhangwapon o	Setlhangwa sa tshedimose tso sekao, ditshwantsho	Setlhangwa sa tshedimose tso - Tsa boso, pegelo, mmepe, leboko, pina
7 le 8	Leboko kgotsa pina	Setlhangwa sa tshedimose tso sekao, metshameko le mmuisano	Setlhangwa sa tshedimose tso - Tsa boso, pegelo, mmepe, leboko, pina
9 le 10	<b>TLHATLHOBO YA BOGARE JWA NGWAGA</b>		
<b>KGWEDITHARO YA 3</b>			
1 le 2	Setlhangwa sa tirisano, sekao. lokwalo	Setlhangwa sa tlotlofoko	Setlhangwa sa tekathaloganyo le setlhangwa sa puiso
3 le 4	Setlhangwapon o, sekao. setshwantsho	Setlhangwa sa taelo, sekao. Resipi, mmuisano	Setlhangwapon o
5 le 6	Information text, e. g. dialogue	Setlhangwa sa tshedimose tso sekao, seyalemowa/Lenaneo la thelebišene	Setlhangwapon o
7 le 8	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao. Mmepe, leboko, kgangkhutswe Leboko, kgangkhutswe, padi kgotsa terama	Setlhangwa sa tshedimose tso sekao. mmuisano	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao. mmuisano, ditshwantsho
9 le 10	Kgang, maboko, dipina, khathunu, Terama le padil	Kgangkhutswe / maboko/ dipina / teramakhutswe / patsana	Kgangkhutswe/dipina/ terama/ padi/leboko
<b>KGWEDITHARO YA 4</b>			
1 le 2	Setlhangwapon o	Setlhangwa sa tlotlofoko	Setlhangwapon o
3 le 4	Setlhangwa sa tshedimose tso	Leboko, pina, / kang	Setlhangwa sa tshedimose tso, sekao. mmuisano
5 le 6	Setlhangwa sa tshedimose tso	Setlhangwapon o, leboko	Setlhangwa sa tlotlofoko
7 le 8	Pina, leboko	Ditlhangwa tsa boithamed i le tsa tirisano	Pina, leboko
9 le 10	<b>TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA</b>		

3.5.1 Mophato 7

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 1				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reelets a tshedimotsetso e e kgethegileng:</b></p> <p>Ruta diponagalo tsa go reelets a tshedimotsetso</p> <p>Barutwana ba reetsa, sekao, mmuisano o o gatisitsweng wa kopano le ditumediso</p> <p><b>Puo e sa tlhomamang:</b></p> <p>Ikatiso ya mo phaposing ya go kopana le go dumedisana ka bobedi</p>	<p><b>Go buisetsa go thaloganya mo maemong a lefoko le polelo:</b></p> <p>Sekao. Mmuisano magareng ga batho ba ba dumedisana lwa ntsha, ba botsana gore ke bomang le gore ba tsogile jang</p>	<p><b>Boithamed:</b></p> <p>Temana ya thaloso</p> <p>Itsise dikgato tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsetiro</li> <li>Go kwala dithangwa tsa ntsha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya le go kwala</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Sekao. Kwala temana ya thaloso</p> <p>Kwala sekao. dipolelo o ikatisa go itsise le go thalosa mongwe mo bathong ba bangwe—jaanong o be o kwala temana ya thaloso o dirisa dipolelo tse ka thulaganyo e e lolameng</p>	<p>Mathaodi a le mmalwa a a bonolo</p> <p>Tiriso ya pakajaanong</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reelets a kgethegelo:</b></p> <p>Reetsa, sekao, pina/leboko la dialefabete. Dirisa se go peleta mafoko mangwe a ba ka a rekotang jaaka karolo ya tekatthaloganyo ya theetso.</p> <p><b>Puo e tlhomameng:</b></p> <p>Sekao. Etsisa kopano le ditumediso</p>	<p><b>Sethangwa sa dibuka 1:</b></p> <p>Buisa leboko/pina sekao. e e tshwanang le e e diriseditsweng tekatthaloganyo ya theetso le kgethegelo.</p>	<p><b>Sethangwa se se leele sa tirisano:</b></p> <p>Itsise dikgato tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsetiro</li> <li>Go kwala dithangwa tsa ntsha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya le go kwala</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Sekao. Kwala mmuisano</p>	<p>Puosebui</p> <p>Mabotsi</p> <p>Matshwao a puiso</p> <p>Itsise madiri a mašwa</p> <p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
5 le 5	<p><b>Go reelets a tshedimotsetso le go tthaloganyana:</b> Sekao. matsatsi a beke, dikgwedi tsa ngwaga le dinomere. Tshedimotsetso e e tladiwang mo foromong, sekao. alemanaka/khalentara. Matsatsi a beke Dikgwedi tsa ngwaga</p> <p><b>Puo e e tlhomameng le tiro ya sethophha:</b> Dithophha di botsana dipotso mme ba arabe ba dirisa, sekao. sethangwa sa pono jaaka alemanaka/khalentara.</p>	<p><b>Go buisetsa go tthaloganyana mo maamong a lefoko le polelo</b> Itsise diponagalo tsa sethangwa sa pono Lebelela le go buisana ka dithangwa tse di faroganeng tsa pono sekao. setshwantsho, senepe Sekao. lebelela lenanenako la sekolo le Sekao. buisa sethangwa sa thitokgang ya "Sekolo"</p>	<p><b>Sethangwa sa boithamed:</b> Sekao. litirele lenane la gago ka puo e e tobilwieng/ <b>Tlatsa</b> foromo go ya ka tiro/thutiso ya theetso</p>	<p>Maina Madiri Nako ya go tlotla Tlotlofoko mo tirisong</p>
7 le 8	<p><b>Go reelets a go tthaloganyana</b> Sekao. Reetsa puisano e mo go yona barutwana ba tlhagisang gore ba rata dirutwa dife /tise ba sa di rateng.</p> <p><b>Puo e e tlhomameng le go tlhagisa:</b> Sekao. Barutwana ba ikitsise le go bua gore ke dirutwa dife tse ba di ratang/</p>	<p><b>Go buisetsa go tthaloganyana:</b> Sekao. Buisa sethangwa sa barutwana ba tlhagisa gore ba rata dirutwa dife. LE Sekao. Araba dipotso tsa tekathaloganyo ka sethangwa.</p>	<p><b>Boithamed:</b> Sekao. Kwala dipolelo o dirisa tlotlofoko mo tirisong. Kwala gore ke dirutwa dife tse ba di ratang.</p>	<p>Madiri Mathaodi Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>
9 le 10	<p><b>Go reelets a kgathegelo/ tshedimotsetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Tekathaloganyo ya theetso ka thitokgang e e thophilwieng</p> <p><b>Puo e e sa tlhomameng le tiro ya sethophha</b> Sekao. Ba bua gore ke ka ntlha ya eng ba rata serutwa se se rileng. Kgotsa Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ya sethangwa, sekao. thitokgang e e thophilwieng.</p>	<p><b>Go buisetsa go tthaloganyana:</b> Sekao. Buisa sethangwa sa thitokgang e o e ithophetseng</p>	<p><b>Sethangwa sa boithamed / Tirisano:</b> Sekao. Go kwala polelo / Tshwaya ditshwantsho tsa thitokgang e e thophilwieng</p>	<p>Madiri, mathaodi Makopanyi Poeletso ya thutapuo e e dirilwieng mo Kgweditharong ya ntlha. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMETSENG)
<b>DITIRO TSE DI TLHOMAMENG TSA TLHATLHOBO TSA KGWEDITHARO 1</b>				
<b>TIRO 1: GO REETSA KGOTSA GO BUA</b>				
Tiro ya molomo: Go reeletsa go tihaloganya/ Puo e e ipaakanyeditsweng / Puietsogodimo e e ipaakanyeditsweng	<b>TIRO 2: GO KWALA</b>			<b>TIRO 3: TEKO 1</b>
	Tiriso ya puo LE/ KGOTSA Dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane/ tsa togamaano	Temanana/ditemana tsa boithamedu (Kanelo/Tlhaloso) / Sethangwa sa Tiriso (se sekhutshwane kgotsa se seleele)	Tekathaloganyo LE/ KGOTSA Tiriso ya puo LE/ KGOTSA Dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane/ tsa togamaano	

MOPHATO 7 KGWEDITHARO 2				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reelets a tshedimotsetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Reetsa puisano ya barutwana ba bolelelana gore ba tswa kae.</p> <p><b>Go bua ka maitlhomamo a a kgethegileng /Puo le tlhagiso tse di tihomameng (Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng)</b> Sekao. Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ka thitokgang e e tihophitweng.</p>	<p><b>Go buisetsa go thaloganya mo maemong a lefoko le polelo:</b> Sekao. Buisa dikao tsa mmuisano gareng ga batho ba ba tswang kwa mafelong/dinageng tse di farologaneng.</p>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Itlise dikgato tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro</li> <li>Go kwala dithangwa tsa nthha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya le go kwala</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Sekao. Kwala temana ya kanelo mme ba bue gore ba tswa kae</p>	<p>Matshwao a puiso Makopanyi Dikganetso Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reelets a tshedimotsetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Dirisa setlhangwa sa pono jaaka mmepe go reetsa, botsa le go araba dipotso.</p> <p><b>Puo e tihomameng le go tlhagisa:</b> Buisanang ka diponagalo tsa puo e e ipaakanyeditsweng Sekao. Puo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p><b>Go buisetsa go thaloganya mo maemong a lefoko le polelo:</b> Sekao. Buisa setlhangwa seo mo go sona go nang le batho ba bosetshaba jo bo farologaneng.</p>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Sekao. Go kwalela maitlhomamo a a kgethegileng Dikgato tsa go kwala motlotlo o o ipaakanyeditsweng Itlise dikgato tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro</li> <li>Go kwala dithangwa tsa nthha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya le go kwala</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Motlotlo o o ipaakanyeditsweng</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Mathaodi Matshwao a puiso Makopanyi Dikganetso Tlotlofoko mo tirisong</p>
5 le 6	<p><b>Go reelets a tshedimotsetso e e kgethegileng:</b> Tekatthaloganyo ya theetso</p> <p><b>Puo e sa tihomamang:</b> Puo e sa tihomamang: sekao. Tlotlofoko ya mo phaposing: dipene, diphensele</p>	<p><b>Puisotsenelelo ya dithangwa tsa pono:</b> Lebelela le go ranola diponagalo, sekao. setshwantsho sa phaposisorutelo</p>	<p><b>Boithamed:</b> Sekao. Tshwaya ditshwantsho tsa phaposisorutelo mme o dire dipolelo o dirisa tlotlofoko e ntshwa.</p>	<p>Modirisotaelo Pakajaanong Madiri a mašwa Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	<p><b>GO REETSA LE GO BUA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Go reetsa kgatlhegelo:</b> Sekao. Reetsa leboko/pina <b>Puo e e sa tihomamang le tiro ya setlhopha</b> Sekao. Buisanang ka ba losika</p>	<p><b>GO BUISA LE GO LEBELELA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Go buisetsa go tihaloganyana:</b> Buisa sethangwa, sekao. ka ga losika</p>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Sekao. Kwala temana ya tihaloso ka ga ba losika Iisise dikgato tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsetiro</li> <li>Go kwala dithangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya le go kwala</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> </p>	<p><b>DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA</b> URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMETSENG)</p> <p>Dikganetso Bontsi Dikhutshwatso Marui Supa/tlhaola le go boeletsa dipopego tsa puo tse di farologaneng le melawana ya tsona. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>
7 le 8				
9 le 10	<b>Ditlhatlho tsa bogare jwa ngwaga</b>			
<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 2</b>				
<p><b>TIRO 4: GO REETSA LE GO BUA</b></p> <p>Tiro ya molomo: Tekathaloganyo ya theetso/ puo e e ipaakanyeditsweng / Puietsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p><b>TIRO 5: GO KWALA LE GO TLHAGISA</b></p> <p>Dikwalo: Dipotso tse di khutshwane</p>	<p><b>TIRO 6: DITLHATLHOBO TSA BOGARE JWA NGWAGA</b></p> <p>Tekathaloganyo LE/KGOTSA Tiriso ya puo LE/KGOTSA Dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane/ tsa togamaano</p>		

MOPHATO WA 7 KGWEDITHARO 3				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Sekao. Reetsa medumo e e dikologileng thitokgang, sekao. dipalangwa</p> <p><b>Puo e tihomameng le go tlhagisa:</b> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng go tobilwe kelelo, kapodiso le segalo, sekao. thitokgang ya sethangwa</p>	<p><b>Puisotsenelelo ya sethangwa go se tihaloganya mo maemong a temana.</b> Sekao. Buisa sethangwa sa thitokgang e e kgethegileng mme o arabe dipotso tsa tekathaloganyo.</p> <p>LE</p> <p>Sekao sa lekwalo la botsalano kgotisa temana</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se seleele:</b> Itlise le go buisana ka diponagalo tsa go kwala lekwalo la botsalano/tseo ya dintlha/imeile (lekwalo la maranyana) temana ya kanelo/tihaloso</p> <p>Kwala lekwalo la botsalano/ tseo ya dintlha/imeile (lekwalo la maranyana) temana ya kanelo/tihaloso, sekao. ka: Ke ya kae gompieno</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Thulaganyo ya mafoko Pakajaanong</p> <p>Ditumediso tsa lekwalo la botsalano/ tseo ya dintlha / imeile (lekwalo la maranyana)</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Sekao. Reetsa sethangwa/dipotso tse di amanang le ditsibosi tsa pono. (ntšwa e kae?)</p> <p><b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethopho</b> Sekao. Tsihogelo ya dipotso tsa molomo tse di amanang le ditsiboso tsa pono.</p>	<p><b>Go buisetsa go tihaloganya:</b> Sekao. Go lebelela sethangwa sa pono go se tihaloganya le go araba dipotso ka thitokgang.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se seleele: (tswelela)</b> Itlise le go buisana ka diponagalo tsa go kwala lekwalo la botsalano/tseo ya dintlha/ imeile (lekwalo la maranyane) temana ya kanelo/tihaloso</p> <p>Kwala lekwalo la botsalano/ tseo ya dintlha/imeile (lekwalo la maranyana) temana ya kanelo/tihaloso, sekao. ka sethogo se: Ke ya kae gompieno</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Marui.</p> <p>Thulaganyo ya mafoko Pakajaanong</p> <p>Ditumediso tsa lekwalo la botsalano/ tseo ya dintlha / imeile (lekwalo la maranyana)</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMTSENG)
5 10 8	<p><b>Go reeletsa go tihaloganya:</b> Sekao. Reetsa ditsibosi tsa medumo. Le Reetsa mmuisano ka thitokgang e nišhwa, sekao. Kwa ke dulang teng. <b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethopho</b> Sekao. Dirisa tlotlofoko ya thitokgang e nišhwa, bua ka ga ditsibosi tsa medumo le go ikatisa ka go bua dipolelo.</p>	<p><b>Puisotsenelelo ya ditlhangwa tsa pono.</b> Lebelela setshwantsho ka thitokgang e e tlhophilweng - sekao. motsesetoropo</p>	<p><b>Boitlhamedi:</b> Dira dipolelo ka tlotlofoko e nišhwa Le Kwala temana ya tihaloso, sekao. ka, setshwantsho se se theetsweng mo thitokgang. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala: • Go dira paakanyetsetiro • Go kwala ditlhangwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya le go kwala • Go tlhagisa</p>	<p>Matlhaodi Mabotsi Madiri le maina a mašwa Mopeleto Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>
7 10 8	<p><b>Go reeletsa go tihaloganya:</b> Sekao. Reetsa gore o supe dinaga tse di farologaneng tsa lefatshe/diporofense mo Aforikaborwa <b>Puo e sa tihomamang:</b> Etsisa thitokgang, sekao. dinaga tse di farologaneng tsa lefatshe. /diporofense mo Aforika Borwa.</p>	<p><b>Go buisetsa go tihaloganya mo maemong a temana:</b> Sekao. balekane ba buisa ditemana tse tihaloso tse di kwadilweng mo tshokong e e fetileng (go ijesa monate/ go itumedisa). Kgotsa <b>Ditlhangwa tsa Dikwalo</b> Sekao. Go buisetsa go itumedisa/ go ijesa monate, sekao. lebok/ kgangkhutshwe/teramakhutshwe/ patsana (padi e khutshwane)</p>	<p><b>Boitlhamedi:</b> Tshwaya mmepe o kwale le dipolelo o dirisa tlotlofoko e nišhwa.</p>	<p>Madiri le maina a mašwa Dinomore Mopeleto Bongwe/Bontsi Matlama. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>
9 10 10	<p><b>Go reeletsa kgatlhegelo:</b> Sekao. Go reetsa karolo/kgang yotlhe/ maboko / dikhathunu / teramakhutshwe /patsana (padi e khutshwane) <b>Puisetsogodimo</b> Ikatise, sekao. ka kapodiso le thelelo</p>	<p><b>Setlhangwa sa Dikwalo</b> Sekao. Buisa kgang/maboko/dipina/ dikhathunu/teramakhutshwe /patsana (padi e khutshwane) le go tsibogela dipotsa tsa tekatlhaloganyo</p>	<p><b>Boitlhamedi:</b> Sekao. Kwala dinthathaloso tsa kgang ya setshwantsho e theetsweng mo thitokgang le puo e dirilweng/ ifhutilweng go gatelela thutapuo e e ifhutilweng mo kgweditharong yotlhe.</p>	<p>Poeletso ya thutapuo yotlhe e e dirilweng mo kgweditharong e. Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMETSENG)
<b>DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 3</b>				
<b>TIRO 7: GO BUA /GO REETSA / GO BUIISA</b>		<b>TIRO 8: GO KWALA</b>		
Tiro ya molomo: Tekathaloganyo ya theetso/ puo e e ipaakanyeditsweng / Puietsogodimo e e ipaakanyeditsweng	Temana/ditemana tsa boithamedu (Kanelo/Tlhaloso) / Sethangwa sa Tirisano (se sekhutshwane kgotso se seleele)  Tekathaloganyo LE/KGOTSA Tiriso ya puo LE/KGOTSA Dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane			

MOPHATO WA 7 KGWEDITHARO 4				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsa go tihaloganyana:</b> Reetsa mmuisano, sekao. ka thitokgang e ntšhwa -mmele wa me.</p> <p><b>Puo e sa tihomamang:</b> Tšibogela dipotso morago ga go lebelela le go buisa sethangwa sa pono.</p>	<p><b>Puisotsenelelo ya ditlhagwa tsa pono:</b> Lebelela le go buisa ditshwantsho ka thitokgang e e rileng, sekao. dikarolo tse di farologaneng tsa mmele.</p>	<p><b>Boithamedi:</b> Ikatisa ka dipotso le go araba dipotso ka thitokgang ya sethangwa se se tihophiwieng Neela ditshwantsho tse di dirisitsweng maina. <b>Sethangwa se seleele sa tirisano:</b> Kwala temana ya tihaloso, sekao. ka sethogo se 'Mmele wa me'. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetotiro</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> </p>	<p>Dikganetso Matlhaodi le mathalosi Marui Mopeleto Bongwe le Bontsi Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng</b> Sekao. Tekatihaloganyano ya theetso ka thitokgang e e tihophiwieng mo tshokong e e fetileng</p> <p><b>Puo e tihomamang le go tlhagisa:</b> Sekao. Puo e ipaakanyeditšweng e e kwadiwieng mo tshokong e e fetileng le e re mo go yona e.</p>	<p><b>Go reeletsa go tihaloganyana:</b> Sekao. Go buisa ditemana tse di kwadiwieng ke barutwana Kgotsa Sekao. Sethangwa se se tihophiwieng ka thitokgang.</p>	<p><b>Sethangwa sa Tirisano:</b> Kwala, sekao. motlotlo o o ipaakanyeditšweng, sekao. 'Mmele wa ka/me'</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Dikganetso Mabotsi Makopanyi Matlhaodi le Mathalosi Marui Mopeleto Bongwe/Bontsi Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
5 le 6	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Barutwana ba reetsa tlotlofoko e ntšhwa ka go dirisa sethangwa sa pono -itsise thitokgang e ntšhwa, sekao. mebala</p> <p><b>Puo e sa tihomamang:</b> Ikatisa go bua dipotso le dikarabo, sekao. Buka e ke mmala ofe?</p>	<p><b>Puisotse nelele ya ditlhagwa tsa pono:</b> Barutwana ba lebelela le go buisa sethangwa, sekao. setshwantsho sa mebala e e farologaneng le mmuisano ka thitokgang e.</p>	<p><b>Boithamedi:</b> Sekao. Barutwana ba ithalela ditshwantsho ba dirisa mebala e e farologaneng, mme morago ba neele ditshwantsho maina. Ikatisa ka go kwala dipolelo tsa tihaloso. Le Sekao. Kwala temana ya tihaloso go tihalosa selo sa mebalamentsi Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala: • Go dira paakanyetsetiro • Go kwala ditlhagwa tsa ntsha • Go boeletsa • Go tseleganya le go kwala • Go tlhagisa</p>	<p>Mabotsi Mathaodi Mopeleto Bongwe/Bontsi Pakajaanong Dikganetso Masupi Marui Tlotlofoko mo tirisong Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala</p>
7 le 8	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Sekao. Reetsa pina / leboko / ditemana tsa tihaloso tse di kwadiiweng ke barutwana mo tshokong e e fetileng.</p> <p><b>Puo e sa tihomamang:</b> Sekao. Poeletso ya dipotso le dipolelo tse di dirilweng ka molomo mo Kgweditharong e.</p>	<p><b>Go buisetsa go thaloganya:</b> Sekao. Sethangwa se se thophilweng sa thitokgang e e nang le dipotso tsa tekathaloganyo tse di tshwanetseng go arabiwa.</p>	<p><b>Paakanyetso ya thathhobo</b> Boeletsa dikgato tsa go kwala mefuta e e farologaneng ya ditlhagwa jaaka mmuisano, ditemana tsa tihaloso/kanelo</p>	<p>Boeletsa popo ya dipolelo le dipopego tsa puo le melawana tse di ithutilweng. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala <b>Tlotlofoko mo tirisong</b></p>
9 le 10	<p><b>Ditlhathhobo tsa bofelo jwa ngwaga</b></p>			

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
<b>DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 4</b>				
<b>TIRO 10</b>				
<p>Dithathobo tsa bofelo jwa ngwaga</p> <p>Pampiri 1: *Tiro ya molomo</p> <p>Pampiri 2: Puo mo Tirisong le Dikwalo, Go kwala</p> <p>*Tiro ya molomo: Maduo a motlotlo wa ngwaga a kgobokantsweng a Go bua, Go reetsa, Go buisa. Maduo a bofelo a tshwanetse go akaretse bonnye tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng, e le nngwe ya go reetsa le e le nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng.</p>				

3.5.2 Mophato 8

MOPHATO 8 KGWEDITHARO 1				
DIBEKE	GO REETSATSANA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISETSA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsatsana le ba bangwe le mmuisano:</b> Sekao. Reetsatsana magareng ga batho ba le babedi ba ba buisanang ka kitso e e fetileng le e ntšhwa.</p> <p><b>Puo e sa tlhomamang le tiro ya setlhophapha</b> Barutwana ba tlhola dipotso le dikarabo mo theetsong mme ba ikatise ka tsona ka bobedi kgotisa le morutabana</p>	<p><b>Go buisetsa Go tlhaloganya:</b> Tshedimosetso Sekao. Buisa mmuisano mo magareng ga batho ba le babedi mme ba arabe dipotso dingwe tsa motheo tsa tekatlhaloganyo. Dirisa thanodi ya temepedi go lebelela mafoko a mašwa.</p>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Ruta diponagalo tsa go tlatsa diforomo Sekao. Tlatsa foromo ka tshedimosetso e e tswang mo tirong ya theetso Ntšhwafatsa thanodi ya gago ka go kwala maina le madiri a mašwa</p>	<p>Popego ya polelo (Sediri - lediri - sedirwa), Dipolelwana tse di tswaelegileng tsa tlhaletsano Mafoko a dipotso (mabotsi) Bontsha maikutlo . Dirisa pakajaanong Tlotlofoko go tswa mo ditlhangweng Maemeditho Tumelo / kganetso Dithuanyi Mopeleto Matshwao a puiso Bongwe/Bontsi Maina le madiri Tiriso ya thanodi ya gago</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
3 le 4	<p><b>Go reeletsa kgatlhegelo:</b> Reetsa raeme/pina leboko</p> <p><b>Puo e e sa tthomamang le tiro ya sethlopha</b> Sekao. Ithute raeme kgotsa pina ka tlhogo mme lo e tthagise ka ditlhopho kgotsa ka bobedi. Barutwana ba ithuta go kapodisa, segalo le moribo/morethetho.</p>	<p><b>Sethangwa sa Dikwalo 1:</b> Sekao. Buisa (di)raeme/(ma)leboko Buisetsa raeme/leboko/pina go tthaloganyana le kgatlhegelo Araba dipotso tsa motheo ka sethangwa se se fa godimo Dirisa thanodi ya temepedi go lebelela mafoko a mašwa.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se seleele:</b> Ruta diponagalo tsa mmuisano/ temana ya tthaloso / kanelo Kwala mmuisano / temana ya tthaloso/ kanelo ka tshedimosetso e e neilweng. Sekao. Dintlha ka ga dibui tse pedi. (e ka tthathojwa) Itlise dikgato tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsetiro</li> <li>Go kwala ditlhagisa tsa ntho</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya le go kwala</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>                     Ntšhwafatsa thanodi ya gago</p>	<p>Popego ya polelo (Sediri - lediri - sedirwa), Dipolelwana tse di tswaelegileng tsa tihaeletsano Mabotsi Bontsha maikutlo a motheo Dirisa pakajaanong Tlotlofoko go tswa mo ditlhagang tse di dirilweng Maemeditho Tumelo / kganetso Dithuanyi Mopeleto Matshwao a puiso Bongwe/Bontsi Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala/ tiatsa diforomo Tiriso ya thanodi ya gago</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
<p>9 9 5</p>	<p><b>Go reelets a tshedimosetso le tshaeletsano le ba bangwe:</b> Sekao. Barutwana ba reetsa sethangwa sa pono kgotsa morutabana a tthalosa maikutlo a batho ba ba farologaneng. Barutwana ba a reetsa mme ba leke go bapisa dithaloso le ditshwantsho tse di farologaneng tse di bontshang maikutlo a a farologanang (go utlwa bothoko, go itumela, go tshwarega, jalo le jalo) (e ka tlathhojwa) <b>Puo e e sa tthomamang le tiro ya setlhopha</b> Barutwana ba dirisa ditshwantsho go botsana gore ba ikutlwa jang. Barutwana ba tsiboga ka go dirisa tlotlofoko e ntshwa go ikatisa go bontsha maikutlo.</p>	<p><b>Go buisetsa go tthaloganya mo maamong a lefoko le polelo:</b> Sekao. Buisa dipolelo tse di amanang le maikutlo Dirisa thanodi ya temepedi go lebelela mafoko a mašwa.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> <b>/ sethangwa sa boithamed:</b> Sekao. Barutwana ba feleletsa mmuisano ka go tlatsa dikarolo tse di tlogetsweng Tota/tsepama mo go diriseng puo le tlotlofoko e ntshwa e ithutlweng jaaka go bontsha maikutlo. Boeletsa diponagalo tsa mmuisano Ntshwafatsa thanodi ya gago</p>	<p>Kitsiso ya tlotlofoko e ntshwa, sekao. maikutlo Dirisa maemeditho Mopeleto le matshwao a puiso Tumelo Kganetso Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala mmuisano/temana ya tthaloso/kanelo</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
7 le 8	<p><b>Go reeletsa kgathhegelo:</b> Barutwana ba reetsa pina/leboko/raeme e e theetsweng mo thitokgang e ntšhwa. Tlotlofoko e ntšhwa e a itsisiwe.</p> <p><b>Puo e sa tlhomamang le tiro ya sethopho</b> Barutwana ba buisetsa mafoko a mašwa kwa godimo mme ba ikatise le molekane.</p> <p><b>Go reeletsa tshedimotseto e e kgethegileng:</b> Barutwana ba reetsa temana go bona tshedimotseto e e kgethegileng, sekao. Ba reetsa mafoko a a bontshang lefelo le le kgethegileng.</p> <p><b>Puo e sa tlhomamang le tiro ya sethopho</b> Barutwana ba tsibogela dipotso tsa maitshetlego le dipotso tsa goreng (poloto) tse di theetsweng mo temaneng ya theetso.</p>	<p><b>Puisotsebelelo ya ditlhagisa tsa pono:</b> Itsise diponagalo tsa setlhagisa sa pono. Sekao. Setshwantsho/ khathunu e e felegetswang ke temana e e kwadilweng. . Araba dipotso tsa tekathaloganyo go tswa mo khathunung/setshwantsho (e ka tlhatlhajwa) Dirisa thanodi ya temepedi go lebelela mafoko a mašwa.</p>	<p><b>Setlhagisa sa boithamed:</b> Ruta diponagalo tsa temana ya thaloso/ kanelo Sekao. Barutwana ba kwala temana e e theetsweng/tswang mo setlhagang sa pono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Go dira paakanyetsetiro</li> <li>• Go kwala ditlhagisa tsa ntha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p>Kwala mafoko a mašwa mo dipolelong / bapisa dipolelo le ditsibosi tsa pono/ neela ditshwantsho maina /kwala dimthathaloso/dira malepa a mafoko/ tlatsa thanodi ya gago. (e ka tlhatlhajwa)</p>	<p>Matshwao a puiso. Mopeleto Mabotsi Makopanyi Pakajaanong Tumelo / kganetso Tlotlofoko mo tirisong</p>
9 le 10	<p><b>Go reeletsa kgathhegelo/ tshedimotseto e e kgethegileng:</b> Sekao. Reetsa ditemana tsa boithamed: ka bobedi le phaposi yothhe/barutwana bothe.</p> <p><b>Puo e tlhomamang le go tlhagisa:</b> Sekao. Barutwana ba buisetsa ditemana tsa bona kwa godimo. (e ka tlhatlhajwa)</p>	<p><b>Puisotsebelelo gore ba thaloganye mo maemong a temana:</b> Sekao. Barutwana ba buisa ditemana tsa ba bangwe/setlhagisa sa tlaleletso se se theetsweng/tswang mo thitokgang e e tlhophilweng.</p>	<p><b>Setlhagisa sa Tirisano:</b> Sekao. Tirwana e e kwadiwang e e tswang mo thitokgang ya gompieno e barutwana ba tlhokang go dirisa tlotlofoko le thutapuo tse di dirilweng/ ithutilweng mo kgweditharong Ntšhwafatsa thanodi ya gago</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala le go feleletsa ditemana le dithutiso. Boeletsa thutapuo e e ithutilweng le tlotlofoko.</p>
<b>DI TIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 1</b>				
<b>TIRO 1</b>		<b>TIRO 2</b>		
Tiro ya molomo. Tekathaloganyo ya theetso/ puo e e ipaakanyeditsweng/Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng.		Go kwala: Temana/ditemana tsa boithamed: (Kanelo/ Tlhaloso) / Setlhagisa sa Tirisano (se sekhutshwane kgotsa se seleele)		
<b>TIRO 1</b>		<b>TIRO 3</b>		
Tiro ya molomo. Tekathaloganyo ya theetso/ puo e e ipaakanyeditsweng/Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng.		Teko 1: Tekathaloganyo le puo		

MOPHATO 8 KGWEDITHARO 2				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsa kgatlhegelo:</b> Sekao. Reetsa kgangkhutshwe e e bonolo/dithangwa tsa setso/dinaane</p> <p><b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethopho</b> Barutwana ba tsibogela dipotso tsa dikgang tsa ditshwantsho tse di amanang le theetso ka molomo. Barutwana ba ka ikatisa le ka puisetsogodimo.</p>	<p><b>Sethangwa sa Dikwalo:</b> Puiso ya kgangkhutshwe e e bonolo/dithangwa tsa setso/dinaane</p> <p>Itsise diponagalo tsa motheo tsa kgangkhutshwe/dithangwa tsa setso/dinaane</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso</li> <li>• Ka nako ya puiso</li> <li>• Morago ga puiso</li> </ul> <p>Araba dipotso tsa kgangkhutshwe. (e ka tlhatlhojwa)</p> <p>Puiso e e katolositsweng (kgangkhutshwe e nngwe e barutwana ba e buisang ka nosi)</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Go kwalela maitlomo a a kgethegileng.</p> <p>Sekao. Tlotla kgang gape ba dirisa ditshwantsho go tlotlhetisa go tthaloganyana.</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsetiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa ntsha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa (e ka tlhatlhojwa)</li> </ul> <p>Ntshwafatsa thanodi ya gago.</p>	<p>Matshwao a puiso</p> <p>Modirisotaelo</p> <p>Makopanyi.</p> <p>Pakajaanong</p> <p>Tumelo</p> <p>Kganetso</p> <p>Dithuanyi</p> <p>Mopeleto</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng:</b> Reetsa tlotlofoko e ntshwa le go reeletsa sethangwa tshedimosetso e e kgethegileng.</p> <p>Sekao. Sedule ya beke / bukatsatsi ya mongwe - thitokgang ya sekolo</p> <p><b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethopho</b> Barutwana ba tsibogela dipotso ka molomo tse di theetsweng/itwang mo temaneng e e reediwang mme morago mo dipotso tse di amanang le bona.</p>	<p><b>Puisotsenelelo ya sethangwa sa pono le se se kwadilweng:</b> Barutwana ba buisa sethangwa sa pono, sekao. lenanenako. Ba araba dipotso. (e ka tlhatlhojwa)</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Barutwana ba simolola go rutwa ka diponagalo tsa dithangwa tsa tirisano tse dikhutshwane.</p> <p>Sekao. Barutwana ba ka kwala bukatsatsi/lenane le le nang le ditirwana tse di rulaganyeditsweng beke e e latelang. Ba ka dirisa pakajaanong kgotsa pakatlang. (e ka tlhatlhojwa)</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya go barutwana ya go /tlotla gape</p> <p>Matshwao a puiso</p> <p>Modirisotaelo</p> <p>Mabotsi</p> <p>Mang, jang, leng?</p> <p>Pakajaanong</p> <p>Pakatlang</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	<p><b>GO REETSA LE GO BUA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Go reelets a tshedimosetso e e kgethegileng:</b> Tekathaloganyo ya theetso (e ka tlhatlhojwa)</p> <p><b>Puo e e tlhomameng le go tlhagisa:</b> Puo e e ipaakanyeditsweng Barutwana ba bua ka se ba tla se dirang mo bekeng e e latelang.</p>	<p><b>GO BUISA LE GO LEBELELA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya mo maemong a polelo le temana:</b> Dirisa ditsibosi tsa pono / temana go ikatisa ka thitokgang e ntšhwa. Araba dipotso tse di theetsweng/tswang mo temaneng. (e ka tlhatlhojwa)</p>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Setlhangwa sa tirisano:</b> Sekao. Tirwana e e kwalwang e e theetsweng go tswa mo thitokgang ya jaanong e e thokang gore barutwana ba dirise tiotlofoko e ntšhwa le thutapuo e e dirilwieng/thutlwieng-ka ga 'Sekolo' le pakatlang. (e lotagantse Thutapuo le Go kwala) (e ka tlhatlhojwa)) Ntšhwafatsa thanodi ya gago</p>	<p><b>DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA</b> URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMETSENG)</p> <p>Bontsha se o se ratang le se o sa se rateng se se amanang le thitokgang e ntšhwa. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala bukatsatsi/lenane Pakajaanong / Pakatlang Dinako tsa setswana Mabotsi Tlotlofoko mo tirisong</p>
5 le 6				
7 le 8	<p><b>Go reelets a kgatlhegelo/ tshedimosetso e e kgethegileng/ tlhaeletsano le ba bangwe.</b> Sekao. Barutwana ba reetsa pina e e itsiseng tiotlofoko e ntšhwa/ tshameka motshameko ka go reetsa le go sala ditaello morago go akaretsa dipolelwana tsa mafelo. <b>Puo e e sa tlhomamang le tiro ya setlhopha</b> Tsi bogela dipotso ka molomo tse di amanang le ditsibosi tsa pono. Tiro ka bobedi le ya barutwana botlhe.</p>	<p><b>Go buisetsa go tlhaloganya:</b> Sekao. Buisa mmuisano o o theetsweng/tswang mo thitokgang ya jaanong le kgopolo e ntšhwa ya thutapuo. Araba dipotso tsa tekathaloganyo. (e ka tlhatlhojwa) Dirisa thanodi ya temepedi go lebelela mafoko a mašwa.</p>	<p><b>Boitlhamedi:</b> Barutwana ba kwala temana ya thaloso e e tswang mo sethangweng sa pono. Sekao. setshwantsho /senepe. Dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetso • Go kwala dithangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya le go kwala • Go tlhagisa (e ka tlhatlhojwa) Poeletso - go kwala dipolelo tse di tsenyeletsang tiotlofoko le thutapuo. (e lotagantse Thutapuo le Go kwala)</p>	<p>Mabotsi Bongwe/Bontsi Matshwao a puiso Tlotlofoko mo tirisong</p>
9 le 10				
<b>Ditlhatlho bo tsa bogare jwa ngwaga</b>				
<b>DITIRO TSA TLHATHHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 2</b>				
<b>TIRO 4</b>		<b>TIRO 5</b>		
Tiro ya molomo: Tekathaloganyo ya theetso/Puo e e ipaakanyeditsweng e e tlhomameng/Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	Ditlhangwa tsa dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane			
		<b>TIRO 6</b>		
		<b>Ditlhatlho bo tsa bogare jwa ngwaga:</b> Tekathaloganyo, puo, dithangwa tsa dikwalo le Go kwala		

MOPHATO 8 KGWEDITHARO 3				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Reetsa mafoko a mašwa le medumo tse di amanang le thitokgang e ntšhwa, sekao. dijo</p> <p><b>Puo e sa tlhomamang le tiro ya sethopho</b> Ikatisa ka mafoko a mašwa le dipolelo tse di bonolo go thalosa ditshwantsho tse di amanang le thitokgang. Tsepama mo kapidisong le segalo.</p>	<p><b>Puisotsenelelo ya sethangwa go se tlhaloganya mo maemong a temana.</b> Sekao. Buisa sethangwa se se ka ga thitokgang e e kgethegileng le go araba dipotso tsa tekatthaloganya. (e ka tlhatlhojwa)</p> <p>Dirisa thanodi ya temepedi</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sebele:</b> Buisanang ka diponagalo tsa mmuisano Barutwana ba kwala mmuisano ba dirisa tlotlofoko e ntšhwa le thutapuo. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhagang tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa (e ka tlhatlhojwa)</li> </ul>                     Dirisa thanodi ya temepedi</p>	<p>Modirisogo Matshwao a puiso Go bontsha tse o di ratang le tse o sa di rateng. Mopeleto Makwalwatshwano Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Sekao. Reetsa mmuisano o o buisiwang ke balekane.</p> <p><b>Puo e tlhomamang le go tlhagisa:</b> Sekao. Barutwana ba buisetsa mmuisano kwa godimo. (tirwana e e ka tlhatlhojwa)</p>	<p><b>Go buisa ka tsenelelo go tlhaloganya mo maemong a polelo le temana.</b> Go buisa ditaelo tse di kgethegileng tse di amanang le thitokgang e ntšhwa, sekao. O ka dira jang seno se se rileng/o ka apaya jang dijo tse di rileng.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Itlise le go buisana ka diponagalo tsa go kwala sethangwa sa tirisano se sekhutshwane o kwalela maitlhomano a kgethegileng. Kwala ditaelo, sekao. Tsa go apaya dijo tse o di ratang thata/go dira seno se o se ratang Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhagang tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa (e ka tlhatlhojwa)</li> </ul> </p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala mmuisano Sa nthla, sa bobedi, sa bofelo, morago ga, j. j Modirisotaelo Ditaelo tse di rulaganeng Modirisogo Matshwao a puiso Mopeleto Makwalwatshwano Tiriso e siameng ya thuanani. Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
5 6	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Barutwana ba reetsa ditlhagiso tsa balekane. Sekao. O ka dira jang dijo tse o di ratang thata.</p> <p><b>Puo e tihomameng le go tlhagisa:</b> Barutwana ba tlhagisa puo e e ipaakanyeditsweng Sekao. go naya ditaelo tsa go feleletsa tiro e e kgethegileng. (e ka tlhatthojwa)</p>	<p><b>Go buisa ditlhangwapono ka tsenelelo:</b> Lebelela setlhagwa sa ponokutlo se se theetsweng mo thitokgang ya jaanong, sekao. Lenaneo la dikapeo mo thelebišeneng Araba dipotso morago ga go lebelela.</p>	<p><b>Setlhagwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Neela setshwantsho maina, sekao: tiragatso ya go apaya. Kwala lenane la ditswaki la go reka. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetisotiro</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa ntsha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>                     Ntshwafatsa thanodi ya gago</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwalela maitlhomho a a kgethegileng Sa ntsha, sa bobedi, sa bofelo, morago ga. j. j Modirisotaelo Ditaelo tse di rulaganeng Modirisotaelo Matshwao a puiso Mopeleto Makwalwatshwano Tiriso e e siameng ya thuanyi. Tlotlofoko mo tirisong</p>
7 8	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso/ kgathegelo:</b> Reetsa puisano, sekao. Moreki le morekisi <b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethlopha</b> Tsbogela ya dipotso tse di amanang le theetso.</p>	<p><b>Go buisetsa go tlhaloganya mo maemong a temana:</b> Sekao. Buisa temana ya tlhaloso ka thitokgang ya jaanong le go araba dipotso. (tekatthaloganyo e ka tlhatthojwa)</p>	<p><b>Setlhagwa sa tirisano:</b> Tlatsa tshedimosetso mo mmuisanong e e tswang mo theetsong, sekao. dilwana/dilo tse di rekiweng ke moreki le ditlhathiswa tsa tsona. Kwala dipolelo/dintlhathaloso tsa setshwantsho se se theetsweng bo thitokgang le puo e e ithutiweng/ dirilweng.</p>	<p>Mefuta ya go tlhagisa puo Dikopo tse di bonolo Mabotsi jaaka: Kae, a o na le, di le dikae, bokae, jalo le jalo. Madiri le maina a mašwa Dinomore Mediriso Dikhutshwafatso Mopeleto Bongwe/Bontsi Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
9 le 10	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Sekao. Go reetsa karolo/kgang e e feletseng/maboko/dipina/teramakhuishwe/patsana</p> <p><b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethopho</b> Sekao. Tsiboga ka molomo/dira diponelopele ka ga setlhogo/ditshwantsho Le</p> <p><b>Puo e e tihomameng le go tlhagisa:</b> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng, sekao. Kgang/leboko/pina, jalo le jalo.</p>	<p><b>Sethangwa sa Dikwalo</b> Sekao. Buisa kgang/maboko/dipina/diferamakhuishwe /patsana le go araba dipotso tsa tekathaloganyo. (e ka tlhatlhojwa)</p>	<p><b>Boithamed:</b> Sekao. Kwala dinthathaloso tsa kgang ya setshwantsho e e theetsweng mo thitokgang le puo e e dirilweng/ithutilweng go gatelela thutapuo e e ithutilweng mo kgweditharong yothhe. (e ka tlhatlhojwa)</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tironng ya barutwana ya go kwala Poeletso ya thutapuo yothhe e e dirilweng mo kgweditharong e. Tlotlofoko mo tirisong.</p>
<b>DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 3</b>				
<b>TIRO 7</b>		<b>TIRO 8</b>		
<p>Tiro ya molomo: Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng / tekathaloganyo ya theetso /puo e e ipaakanyeditsweng</p>		<p><b>Teko 2:</b> Tekathaloganyo le puo KGOTSA Dithangwa tsa Dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane</p>		

MOPHATO 8 KGWEDITHARO 4

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go buisetsa Go tlhaloganya:</b> Itsise tlotlofoko e ntšhwa ka thitokgang ka go tsibogela medumo. Sekao. Medumo ya dipalangwa tse di farologaneng.</p> <p><b>Puo e sa ipaakanyediwang</b> Tsi bogela dipotso morago ga go reetsa medumo. Sekao. Mefuta e e farologaneng ya dipalangwa.</p>	<p><b>Go buisa dithangwa ka tse nelelo mo maemong a lefoko:</b> Lebelela le go buisa mafoko a mašwa go tswa mo thitokgang. Le</p> <p><b>Go buisa dithangwa ka tse nelelo mo maemong a polelo le temana.</b> Buisa mmuisano ka thitokgang e e tlhophilweng, sekao. mongwe yo o batlang go tswa golo gongwe go ya golo gongwe a dirisa mofuta mongwe wa sepalangwa. Araba dipotso tsa tekathaloganyo ka ga mmuisano.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Ikatisa go kwala mafoko a mašwa mo thanoding ya gago/dira malepa a mafoko/ tshwaya setshwantsho/kwala dintlathaloso tsa ditshwantsho.</p>	<p>Mekgwa ya go bitsa batho go ya ka maemo a bona Dikopo tse di bonolo Modirisotaelo Mabotsi Makopanyi Seelo Mopeleto Bongwe/Bontsi Dikhutshwafatso Matlhaodi le mathalosi Pakajaanong Pakatlantang Dinako le matsatsi a beke. Mediriso Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reetsa kgatlhegelo:</b> Reetsa leboko/pina/kgang e e theetsweng mo thitokgang. <b>Puo e sa tlhomamang le tiro ya setlhophah</b> Barutwana ba ithuta le go opela pina kgotsa go diragatsa leboko. Tsepamisa mogopolo mo kapodisong, moribo le puo ya dikarolo tsa mmele.</p>	<p><b>Go buisetsa go tlhaloganya:</b> <b>Sethangwa sa Dikwalo</b> Barutwana ba ka buisa maboko a tialeltsa/sethangwa ka thitokgang e e tlhophilweng. Araba dipotso tsa tekathaloganyo go tswa mo sethangweng. Lebelela tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo thanoding ya temepedi.</p>	<p><b>Sethangwa sa boithamedi:</b> Barutwana ba kwala sethangwa sa boithamedi se se theetsweng mo ditsibosing tsa pono, sekao. pono ya toropo. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsetiro</li> <li>Go kwala dithangwa tsa nthha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya le go kwala</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> </p>	<p>Matshwao a puiso Mopeleto Pakajaanong le Pakatlantang Tumelo le kganetso Matlhaodi le mathalosi Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
5 le 9	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Barutwana ba reetsa dithangwa tsa boithamedi tse di buisitsweng ke balekane.</p> <p><b>Puo e tlhomameng le go tlhagisa:</b> Barutwana ba buisa dithangwa tsa boithamedi tse di ipaakanyeditsweng kgotsa teboko.</p>	<p><b>Go buisa dithangwapono ka tsenelelo:</b> Barutwana ba ka lebelela dithangwa tsa pono le go bapisa dipolelo le dithangwa tse tsa pono.</p>	<p><b>Sethangwa sa boithamedi:</b> Barutwana ba kwala dithathaloso tsa kangang ya ditshwantsho. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala dithamo Ikatisa ka dinthla tsa thutapuo e o e ithutilweng Mabotsi Matlhaodi Mebala Dikopo tse di bonolo Mopeleto Bongwe/Bontsi Pakajaanong Tumelo/Kganetso Masupi Marui Tlotlofoko mo tirisong</p>
7 le 8	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso / tshaeletsano le ba bangwe:</b> Poeletso ka go buisana ka dithago tse di ithutilweng mo ngwageng.</p> <p><b>Puo e sa tlhomamang:</b> Barutwana ba tsibogela dipotso tse di tswang/ ithutilweng/dirilweng.</p>	<p><b>Go buisetsa go thaloganya:</b> Sethangwa se se thophilweng sa poeletso ya ditogamaano tsa tekathaloganyo. Poeletso ya dithangwa tsa dikwalo.</p>	<p><b>Dithangwa tsa boithamedi le tsa tirisano:</b> Boeletsa le go gatelela dikgato tsa go kwala mefuta e farologaneng ya dithangwa jaaka, mmuaisano, ditemana tsa thaloso/kanelo le dithangwa tsa tirisano tse dikhutshwane.</p>	<p>Poeletso ya dipopego tsa puo le melawana le tlotlofoko. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Dithathaloso tsa kgang ya setshwantsho</p>
9 le 10	<b>Dithathobo tsa bofelo jwa ngwaga</b>			
<b>DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 4</b>				
<b>TIRO 10</b>				
<p>Dithathobo tsa bofelo jwa ngwaga Pampiri 1.: *Tiro ya molomo Pampiri 2.: Puo mo Tirisong, Dithangwa tsa Dikwalo le Go kwala *Tiro ya molomo: Maduo a motlotlo wa ngwaga a kgobokantsweng a Go bua, Go reetsa, Go buisa. Maduo a bofelo a tshwanetse go akaretse bonnye tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng, e le nngwe ya go reetsa le e le nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng.</p>				

3.5.3 Mophato 9

MOPHATO 9 KGWEDITHARO 1				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsa go tihaeletsana le ba bangwe le puisano:</b> Bobedi le barutwana botlhe: Itsise morutwana ka wena-o dirisa tshedimosetso e e neilweng: sekao. Bosetshaba Leina Dingwaga Mophato Tshimologo</p> <p><b>Puo e tihomameng le go tlhagisa:</b> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p><b>Go buisetsa go tihaloganya:</b> <b>Tshedimosetso</b> Sekao. tihaloso ka ga mongwe/ setshwantsho sa mongwe</p>	<p><b>Sethangwa sa boithamedi / sethangwa sa tirisano se seleele:</b> Temana /mmuisano Sekao. Kwala temana ya tihaloso/ mmuisano Go neela tshedimosetso ka thulaganyo e e kgodisang. Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Popego ya polelo (Sediri - lediri - sedirwa), Dirisa pakajaanong Tlotlofoko go tswa mo ditlhagweng tse ba di ithutleng</p>
3 le 4	<p><b>Go reeletsa kgatlhegelo:</b> Puo e e sa tihomamang le tiro ya sethlopha: Sekao. Ithute raeme/pina ka tlhogo mme lo e tihagise ka ditlhopha.</p>	<p><b>Sethangwa sa dikwalo 1:</b> Sekao. Buisetsa diraeme/leboko/ dipina go di tihaloganya le kgatlhegelo. Buisanang ka sethangwa</p>	<p><b>Sethangwa sa boithamedi:</b> Kwala temana ya kanelo Itsise dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Itsise madiri a mašwa. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
5 le 6	<p>Go reeletsa tshedimisetso le go tihaloganya:</p> <p><b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethlopha</b></p> <p>Ruta diponagalo tsa go reeletsa tshedimisetso</p> <p>Sekao. Tshedimisetso e tladiwang mo foromong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palo ya diphaposi tsa borobalo</li> <li>• Tshingwana</li> <li>• Phaposi ya boapeelo</li> <li>• Phaposi ya go tlhapela</li> </ul>	<p>Go buisetsa go tihaloganya mo maemong a lefoko le polelo:</p> <p>Sekao. Simolola thitokgang e ntšhwa:</p> <p>Buisa sethangwa ka: "Legae la me"</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b></p> <p><b>/ sethangwa sa boithamed:</b></p> <p>Sekao. Tlatsa diforomo go ya ka tirwana ya theetso.</p> <p>Sekao. Kwala temana ya kanelo ka magae a lona.</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Maina</p> <p>Madiri</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
7 le 8	<p><b>Go reeletsa tshaeletsano le ba bangwe le tshedimisetso</b></p> <p><b>Go buela maitlhomamo a kgethegileng/puo e e sa tihomamang.</b></p> <p>Sekao. Setshwantsho sa legae jaaka se dirisitswe mo puisong:</p> <p>Go botsa dipotso ka ga setshwantsho le go tsibogela dipotso.</p>	<p><b>Go buisa dithangwapono ka tsenelelo:</b></p> <p>Itsise diponagalo tsa sethangwa sa pono</p> <p>Sekao. Setshwantsho sa legae se nne le temana/se se kwadilweng go ka buisiwa.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b></p> <p>Sekao. Ruta diponagalo tsa mmuisano/puo e e ipaakanyeditsweng</p> <p>Kwala mmuisano/puo e e ipaakanyeditsweng</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Matshwao a puiso</p> <p>Mabotsi</p> <p>Puosebui</p> <p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
9 le 10	<p><b>Go reeletsa kgathhegelo:</b> / <b>tshedimosetso e kgethegileng:</b> Sekao. Tekatthaloganyo ya theetso <b>Puo e e tlhomameng le go tlhagisa:</b> Sekao. Mmusiano/puisano kgotsa mottlo o o ipaakanyeditsweng.</p>	<p><b>Go reeletsa go tthaloganyana:</b> Sekao. Buisa temana Lebelele le go buisana ka ditlhagisa tse di farologaneng tsa pono, sekao. setshwantsho/senepe</p>	<p><b>Boithamedu / Tirisano:</b> Sekao. Go kwala polelo/neela ditshwantsho maina</p>	<p>Madiri, matthaodi le maina - poeletso e e lotagantsweng le go buisa le go kwala Phefotelelo ya dipolelo go fitlhelela thutapuo e e rutilweng. Tlhalosa bokao jwa madiri, matthaodi le maina di le mo tirisong. Poeletso ya thutapuo e e dirilweng mo Kgweditsharong ya ntlha. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>
<b>DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 1</b>				
<b>Tiro 1</b>		<b>Tiro 2</b>		
<p><b>Tiro ya molomo:</b> Tekatthaloganyo ya theetso / puo e e ipaakanyeditsweng /Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng</p>	<p>Go kwala: Temana/ditemana tsa boithamedu (Kanelo / Tlhaloso) / setlhagisa sa tirisano (se sekhutshwane kgotsa se seleele)</p>	<p><b>Tiro 3</b></p> <p><b>Teko 1:</b> Tekatthaloganyo le puo</p>		

MOPHATO 9 KGWEDITHARO 2				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMTSENG)
1 to 2	<p><b>Go reelets a tshedimisetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Reetsa ditaello/dikaelo tse di neilweng</p> <p><b>Go buela maitlhom a a kgethegileng/Puo e tlhomameng le tlhagiso (Puisetso godimo e e ipaakanyeditsweng)</b> Sekao. Neela ditaello kgotsa dikaelo mo ditlhopheng/ka bongwe (O ka ya jang go tswa kwa go A go ya go B) Kgotsa Puisetso godimo e e ipaakanyeditsweng - dikao tsa ditaello kgotsa dikaelo.</p>	<p><b>Go buisetsa go tlhaganya mo maemong a polelo:</b> Buisa dikao tsa dikaelo kgotsa dikaelo.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane::</b> Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>• Go boelets a</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p>Sekao. Kwala dikaelo kgotsa ditaello</p>	<p>Matshwao a puiso Modirisotaello Makopanyi Matlama (poeletso) Tumelo le kganetso Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 to 4	<p><b>Go reelets a kgatlhegelo/ tshedimisetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Go reelets a dikaelo/ditaello go di tlhaganya/ Sekao. Reelets a dikaelo le ditaello/ dipuo tse di ipaakanyeditsweng go di tlhaganya</p> <p><b>Puo e tlhomameng le go tlhagisa:</b> Buisanang ka diponagalo tsa motlotlo o o ipaakanyeditsweng Puo e ipaakanyeditsweng Sekao. go naya dikaelo/ditaello (tsa go dira sengwe)</p>	<p><b>Go buisetsa go tlhaganya mo maemong a lefoko le polelo:</b> Buisetsa go thaaola le go buisana ka tiriso ya, sekao. modirisotaello</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se sekhutshwane:</b> Sekao. Go kwaleta maitlhom a a kgethegileng Dikgato tsa go kwala puo e e ipaakanyeditsweng Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>• Go boelets a</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p>Puo e e tlhomameng (go ikhumisa)</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Matshwao a puiso Modirisotaello Makopanyi Tumelo le kganetso Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	<p><b>GO REETSA LE GO BUA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng:</b> Tekathaloganyo ya theetso <b>Puo e sa tihomamang:</b> Puo e sa ipaakanyediwang: sekao. Maemo a bosa</p>	<p><b>GO BUIISA LE GO LEBELELA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Go buisetsa go tihaloganya mo maemong a polelo le temana:</b> Buisa le go ranola diponagalo tsa, sekao. dikhathunu/mmepe wa maemo a tsa bosa/pegelo ya tsa maemo a bosa/leboko/pina</p>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b> URA E LE 1</p> <p><b>Setlhangwa sa tirisano:</b> Sekao. Neela pegelo ya maemo a bosa/ matshwao a pegelo ya maemo a bosa/ ditshwantsho maina/matshwao.</p>	<p><b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</b> URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTS- WENG LE TSE DI IKEMETSENG)</p> <p>Dipopego le melawana ya polelwana le polelo Pakajaanong/pakatlhang Madiiri a mašwa Maele Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>
5 le 6	<p><b>Puo e e tihomameng le tihagiso:</b> Sekao. Keitsiso /pegelo ya maemo a bosa <b>Go reeletsa kgatlhegelo:</b> Sekao. Reetsa tsa maemo a bosa/ keitsiso</p>	<p><b>Go buisetsa go tihaloganya:</b> Balekane ba buisa dipegelo tsa maemo a tsa bosa /mmuisano</p>	<p><b>Setlhangwa sa tirisano:</b> Sekao. Kwala pegelo ya tsa maemo a bosa/mmuisano Dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya le go kwala • Go tlhagisa</p>	<p>Tlhaola le go gatelela dipopego tse di farologaneng tsa puo le melawana. Bongwe/Bontsi Dikhutshwatso Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko mo tirisong</p>
7 le 8	<b>Ditlhatlhubo tsa bogare jwa ngwaga</b>			
9 le 10	<b>Ditlhatlhubo tsa bogare jwa ngwaga</b>			
<b>DITIRO TSA DITLHATLHOBOTSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 2</b>				
<b>TIRO 4</b>		<b>TIRO 5</b>		
Tiro ya molomo: Tekathaloganyo ya theetso/ puo e e ipaakanyeditšweng e e tihomameng/Puisetšogodimo e e ipaakanyeditšweng		<b>Ditlhatlhubo tsa Dikwalo:</b> Dipotso tse dikhutshwane		
		<b>Ditlhatlhubo tsa bogare jwa ngwaga:</b> Tekathaloganyo, puo, diithangwa tsa dikwalo le Go kwala		

MOPHATO 9 KGWEDITHARO 3

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsa kgathhegelo:</b> Sekao. Reetsa modumo o o dikologileng thitokgang, sekao. polasi</p> <p><b>Puo e tihomameng le tlhagiso:</b> Puisetso godimo e ipaakanyeditsweng o tsepamisitse mogopolo mo go buiseng ka thelelo, kapodiso le segalo, sekao. thitokgang ya sethangwa</p>	<p><b>Go buisa sethangwa sethangwa ka tse nelelo gore o tihaloganye mo maemong a temana.</b> Sekao. Buisa sethangwa ka ga thitokgang e e kgethegileng le go araba dipotso tsa tekathaloganyo.</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se seleele:</b> Itise le go buisana ka diponagalo tsa go kwala lekwalo la botsalano/temana ya kanelo/tlhaloso. Kwala lekwalo la botsalano/temana ya kanelo/tlhaloso ka, sekao. Ketelo ya me kwa polasing. Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa nthha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Thulaganyo ya mafoko Marui Matlhaodi le mathalosi Dipapiso Matshwao a puiso Thuanyi Tumalano ya lediri le sediri /lelthaoadi Pakajaanong/ pakafetileng /pakatlantang Ditumediso tsa lekwalo la botsalano Tlotlofoko mo tirisong</p>
3 le 4	<p><b>Go reeletsa kgathhegelo:</b> Sekao. Reetsa dipotso tse di amanang le ditsibosi tsa pono (setshwantsho sa polasi)</p> <p><b>Puo e sa tihomamang le tiro ya sethophha:</b> Sekao. Go tsibogela dipotso tsa molomo tse di amanang le ditsibosi tsa pono.</p>	<p><b>Go buisetsa go tihaloganyana:</b> Go buisetsa sethangwa sa dikwalo tshedimosetso le go se tihaloganyana Kgotsa Sekao sa lekwalo la botsalano kgotsa temana</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano se seleele: (tsweletso)</b> Itise le go buisana ka diponagalo tsa go kwala lekwalo la botsalano/temana ya kanelo/tlhaloso. Kwala lekwalo la botsalano/temana ya kanelo/tlhaloso. Sekao. ka ga 'Ketelo ya me kwa polasing'. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala dithangwa tsa nthha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Thulaganyo ya mafoko Marui Matlhaodi le mathalosi Dipapiso Matshwao a puiso Thuanyi Tumalano ya lediri le sediri /lelthaoadi Pakajaanong/ pakafetileng /pakatlantang Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
5 le 6	<p><b>Go reeletsa go tthaloganya:</b> Sekao. Reetsa ditsibosi tsa medumo. Le Reetsa mmuisano o o ka ga thitokgang e nšhwa, sekao. karatšhe kgotsa lebenkele. <b>Puo e sa tthomamang le tiro ya sethopho</b> Sekao. Dirisa tlotlofoko ya thitokgang e nšhwa, bua ka ga ditsibosi tsa medumo le go ikatisa ka go bua dipolelo.</p>	<p><b>Go buisa dithangwapono ka tsenelelo</b> Lebelela setshwantsho sa thitokgang e e tthophilweng -sekao karatšhe</p>	<p><b>Boithamed:</b> Neela setshwantsho sa polasi maina. Sekao. karatšhe Kgotsa <b>Sethangwa sa Tirisano:</b> Go tlatsa tshedimosetso e e tlogetsweng e e ttheetsweng/tswang mo mmuisanong o o reeditsweng. Le Kwala temana ya tthaloso, sekao. setshwantsho se se theetsweng mo thitokgang. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala: • Go dira paakanyetsetiro • Go kwala dithangwa tsa ntho • Go boeletsa • Go tseleganya le go kwala • Go tthagisa</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirony ya barutwana ya go kwala Dikopo tse di bonolo Poeletso ya modirisotaelo Mabotsi Madiri le maina a mašwa Mediriso Mopeleto Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE 1	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
7 le 8	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Reetsa ketiso ya barutwana</p> <p><b>Puo e tlhomameng le tlhagiso:</b> Ketiso ka thitokgang, sekao. Karatšhe</p>	<p><b>Go buisetsa go tihaloganyana mo maemong a temana:</b> Sekao. Balekane ba buisa ditemana tsa tshaloso tse di kwadilweng mo tshetso e e fetileng (go itumedisa/go ijesa monate). kgotsa</p> <p><b>Sethangwa sa Dikwalo</b> Sekao. Go buisetsa leboko/ kgangkhutshwe/ teramakhutshwe/ patsana go itumedisa (go ijesa monate)</p>	<p><b>Boithamedi:</b> Kwala dipolelo /dintlhalaloso tsa setshwantsho tse di theetsweng/tswang mo thitokgang le puo e e ithutlilweng.</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Dikopo tse di bonolo</p> <p>Poeletso ya modirisotaelo</p> <p>Mabotsi</p> <p>Madiri le maina a mašwa</p> <p>Dinomore</p> <p>Mediriso</p> <p>Dikhutshwafatso</p> <p>Mopeleto</p> <p>Bongwe/Bontsi</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
9 le 10	<p><b>Go reeletsa kgathegelo:</b> Sekao. Go reetsa karolo ya/kgang yothle/maboko/dipina/ teramakhutshwe/ patsana/padi e khutshwane.</p> <p><b>Puo e sa tlhomamang le tiro ya sethopho</b> Sekao. Tsiboga ka molomo/dira diponelopele ka setlhogo/setshwantsho. Le</p> <p><b>Puisetsogodimo</b> Dira ka, sekao. kapodiso le go buisa ka thelelo.</p>	<p><b>Sethangwa sa Dikwalo</b> Sekao. Buisa kgang, maboko, dipina, teramakhutshwe, patsana le go tsibogela dipotso tsa tekatthaloganyano.</p>	<p><b>Boithamedi:</b> Sekao. Kwala, dintlhalaloso tsa setshwantsho sa kgang tse di theetsweng mo thitokgang le puo e e ithutlilweng go gatelela thutapuo e e dirilweng mo kgweditharong yothle.</p>	<p>Poeletso ya thutapuo yothle e e dirilweng mo Kgweditharong e.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p>
<b>DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO3</b>				
<b>TIRO 7</b>		<b>TIRO 8</b>		
Tiro ya molomo: Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng/tekatthaloganyano ya theetso / puo e e ipaakanyeditsweng		<p><b>Go kwala:</b> Temana/Ditemana tsa boithamedi (Kanelo/ tshaloso) / Sethangwa sa tirisano (se sekhutshwane kgotsa se seletele)</p>		
		<b>TIRO 9</b>		
		<p><b>Teko 2:</b> Tekatthaloganyano le Puo KGOTSA Dithangwa tsa Dikwalo: Dipotso tse dikhutshwane/tsa togamaano</p>		

MOPHATO 9 KGWEDITHARO 4				
DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
1 le 2	<p><b>Go reeletsa go tthaloganya:</b> Reetsa puisano, sekao. ka thitokgang e ntšhwa - mongwe o tsenya kopo ya dijo mo resetšhurenteng/lebenkeleng la dijo.</p> <p><b>Puo e sa tthomamang:</b> Tšibogela dipotso morago ga go lebelela le go buisa sethangwa sa pono.</p>	<p><b>Go buisa ditlhangwapono ka tselelelo:</b> Lebelela le go buisa ditshwantsho/ lenanedijo ka thitokgang, sekao. mefuta e e farologaneng ya dijo.</p> <p>Le Buisa mmuisano/puisano ka thitokgang e e tthophilweng, sekao. se se diragalang mo resetšhurenteng</p> <p>Araba dipotso tsa tekatthaloganyo tsa mmuisano.</p>	<p><b>Boitlhamedi</b> Ikatisa ka dipolelo tsa dipotso le dikarabo ka thitokgang e e tthophilweng. Neela ditshwantsho tse di dirisitsweng maina.</p> <p><b>Setlhangwa sa Tirisano:</b> Kwala mmuisano ka, sekao. se se diragalang mo resetšhurentente</p> <p>Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsetiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa nthha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>	<p>Tumelo / kganetso Mabotsi Dikopo tse di bonolo Tse o di ratang/le tse o sa di rateng Makopanyi Mekgwa ya go bitsa batho go ya ka maemo a bona Mediriso Ditlhagiso tsa bokananggang/bokalo Mathaodi le mathalosi Marui Masupi Mopeleto Bongwe/Bontsi Dikhutshwatso Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
3 le 4	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Tekatlahoganyo ya theetso ka thitokgang e e thophilweng mo sedikong/tshetso e e fetileng.</p> <p><b>Puo e tihomameng le tihagiso:</b> Sekao. puisano/ketsiso jaaka e kwadiwe mo sedikong/tshetso e, le e e fetileng.</p>	<p><b>Go reeletsa go tihaloganya:</b> Sekao. Go buisa mmuisano o o kwadilweng ke barutwana. Kgotsa Sekao. Sethangwa se se thophilweng sa thitokgang</p>	<p><b>Sethangwa sa tirisano:</b> Kwala, sekao. mmuisano wa batho ba le bararo ba le mo resetshurenteng/lebenkeleng la dijo - moabadijo le bareki ba le babedi.</p>	<p>Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tumelo / kganetso Mabotsi Dikopo tsa di bonolo Tse o di ratang/tse o sa di rateng Makopanyi Mekgwa ya go bitsa batho go ya ka maemo a bona. Mediriso Dithagiso tsa bokanang/bokalo Matlhaodi le mathalosi Marui Masupi Mopeleto Bongwe/Bontsi Dikhutshwatso Tlotlofoko mo tirisong</p>
5 le 6	<p><b>Go reeletsa tshedimosetso e e kgethegileng:</b> Sekao. Barutwana ba reetsa tlotlofoko e ntšhwa ka go dirisa sethangwa sa pono - Itseise thitokgang e ntšhwa, sekao. diaparao.</p> <p><b>Puo e sa tihomamang:</b> Ikatisa go bua dipotso le dikarabo, sekao. O apere eng? Mosese o ke bokae?</p>	<p><b>Puisotsenelelo ya ditlhangwa tsa pono:</b> Barutwana ba lebelela le go buisa sethangwa, sekao. setshwantsho sa batho ba ba farologaneng ba ba apereng mefuta e e farologaneng ya diaparao. Ba ka bapisa sethangwa le ditshwantsho.</p>	<p><b>Boithamed:</b> Sekao. Neela ditshwantsho maina. Ikatisa ka go kwala dipolelo tsa tihaloso. Ikatisa ka go kwala dipotso le dikarabo, sekao. O apere eng? Mosese o ke bokae? Le Sekao. Kwala temana ya tihaloso go tihalosa se motho a se apereng kgotsa a se rekgang. Totisa mogopolo mo dikgatong tsa go kwala:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntšha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya le go kwala</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> </p>	<p>Mabotsi Matlhaodi Mebala Dikopo tse di bonolo Mopeleto Bongwe/Bontsi Pakajaanong Tumelo / kganetso Masupi Marui Tlotlofoko mo tirisong</p>

DIBEKE	GO REETSA LE GO BUA URA E LE 1	GO BUIISA LE GO LEBELELA URA E LE 1	GO KWALA LE GO TLHAGISA URA E LE	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA URA E LE 1 (TSE DI LOTAGANTSWENG LE TSE DI IKEMETSENG)
7 le 8	<p><b>Go reeletsa kgatlhegelo:</b> Sekao. Reetsa pina/ leboko/ ditemana tsa tshaloso tse di kwadihweng ke barutwana mo sedikong/ tshekong e e fertieng.</p> <p><b>Puo e e sa tlhomamang:</b> Sekao. Kgatelelo ya dipotso le dipolelo tse di dirilweng ka molomo mo kgweditharong e.</p>	<p><b>Go buisetsa go tthaloganyana:</b> Sekao. Sethangwa se se thophiwheng sa thitokgang se na le dipotso tsa tekathaloganyano tse di tshwanetseng go arajwa.</p>	<p><b>Paakanyetso ya tlhatlhobo.</b> Gatelela dikgato tsa go kwala mefuta e e farologaneng ya dithangwa jaaka mmuisano/ditemana tsa tshaloso/kanelo.</p>	<p>Boeletsa popo ya dipolelo le melawana ya puo e e ithutiwheng. Paakanyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala <b>Tlotlofoko mo tirisong</b></p>
9 le 10	<b>Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga</b>			
<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO TSE DI TLHOMAMENG TSA KGWEDITHARO 4</b>				
<b>Tiro 10</b>				
<p>Ditlhatlhobo tsa bofelo jwa ngwaga</p> <p>Pampiri 1: Tiro ya molomo</p> <p>Pampiri 2: *Puo mo tirisong, Diithangwa tsa Dikwalo le Go kwala</p> <p>*Tiro ya molomo: *Madio a motlotlo wa ngwaga a a kgobokantsweng a Go bua, Go reetsa, Go buisa. Madio a bofelo a tshwanetse go akaretse bonnye tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng, e le nngwe ya go reetsa le e le nngwe ya puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng.</p>				

## KAROLO 4: TLHATLHOBO MO PUOTLALELETSONG YA BOBEDI

### 4.1 MATSENO

Tlhatlhobo ke dikgato tse di rulagantsweng tse di tsweleng tsa go supa/bontsha, go kgobokanya le go ranola tshedimose tso ka ga tiro ya barutwana, go dirisiwa mekgwa e e farologaneng ya tlhatlhobo. E akaretsa dikgato di le nne: go tlhagisa le go kgobokanya bopaki jwa phitlhelelo; go tlhatlhoba phitlhelelo e; go rekota se se fitlheletsweng le go dirisa tshedimose tso e go tlhaloganya le go thusa mo kgolong ya barutwana gore dikgato tsa go ithuta le go ruta di tokafale.

Tlhatlhobo e tshwanetse go nna e e sa tlhomamang (tlhatlhobo e e dirwang ka nako ya go ithuta) le e e tlhomameng (tlhatlhobo e e dirwang kwa bokhutlong jwa go ithuta). Mo ditlhatlhobong tse di le pedi, pegelo ya gale e tshwanetse go newa barutwana go oketsa maitemogelo a go ithuta.

Tlhatlhobo ya dikgono tsa puo e tshwanetse go lotagannwa. Tlhatlhobo ya temana ya tekatlhaloganyo e tshwanetse go golagannwa le tiriso ya puo. Tlhatlhobo ya go kwala e tshwanetse go akaretsa ditlhogo ka ga dilo tse di diragalang mo maemong a nnete a botshelo.

### 4.2 TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG KGOTSA YA LETSATSI LE LETSATSI

Tlhatlhobo ya go ithuta e na le maitlomo a go kokoanya tshedimose tso ya diphitlhelelo tsa barutwana tse di ka dirisiwang go tokafatsa go ithuta ga bona.

Tlhatlhobo e e sa tlhomamang ke tekolo ya letsatsi le letsatsi ya go tswela ga morutwana. Se, se dirwa ka go lebelela barutwana ba dira tiro, dipuisano, ditshupetso tse di diragadiwang, go dirisana go go sa tlhomamang ga mo phaposiborutelong, jalo jalo. Tlhatlhobo e e sa tlhomamang e ka diragadiwa bonolo jaaka go emisa thuto gore o ele barutwana tlhoko kgotsa o buisane le bona ka ga gore ba tswela jang. Tlhatlhobo e e sa tlhomamang e tshwanetse go dirisiwa go neela barutwana diphitlhelelo le go sedimosa ka thulaganyo ya go ruta, fela ga e tlhoke go rekotiwa. E se ke ya tsewa jaaka e kete e kgaogane le ditirwana tsa go ithuta tse di diragalang mo phaposiborutelong. Barutwana kgotsa barutabana ba ka tshwaya ditirwana tse.

Go itlhatlhoba le go tlhatlhabiwa ke molekane go dira gore barutwana ba tseye karolo e e matlhagatlhaga mo tlhatlhobong. Se, se bothokwa ka se letlelela barutwana go ithuta go tswa go le go lebelela go dira ga bona. Dipholo tsa tlhatlhobo ya letsatsi le letsatsi tse di sa tlhomamang ga di rekotiwe ntle le fa morutabana a eletsa go dira jalo. Dipholo tsa tlhatlhobo ya letsatsi le letsatsi ga di dirisediwe maitlomo a go falodisa le a go abela setikeiti.

### 4.3 TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG

Ditiro tsotlhe tsa tlhatlhobo tse di bopang lenaneo la ngwaga, le le tlhomameng, la tlhatlhobo, di tsewa e le Tlhatlhobo e e Tlhomameng. Ditiro tsa tlhatlhobo e e tlhomameng di tshwaiwa le go rekotiwa ke morutabana ka maitlomo a tsweliso le go aba setikeiti. Ditiro tsotlhe tsa Tlhatlhobo e e Tlhomameng di tshwanetse go lekanyediwa ka maitlomo a go tlhomamisa boleng le go netefatsa gore maemo a a maleba a tshageditswe.

Tlhatlhobo e e tlhomameng e tlamela morutabana ka tsela e e rulaganeng ya go athola ka moo morutwana a tsweleng ka teng mo mophatong le mo serutweng se se rileng. Dikao tsa tlhatlhobo e e tlhomameng di akaretsa diteko, ditlhatlhobo, ditiro tse di kwalwang, ditlhagiso tsa molomo, dipontsho, ditiragatso, jalo jalo. Le fa dithulaganyo tsa tlhatlhobo e e tlhomameng di ka direlwa kwa ntle ga phaposiborutelo, tiro ya bofelo/setlhangwa sa bofelo se tshwanetse go direlwa mo phaposiborutelong ka fa tlase ga tlhokomelo ya morutabana.

Tlhatlhobo e e tlhomameng e bopa karolo ya Lenaneo la Tlhatlhobo le le tlhomameng la ngwaga mo mophatong o mongwe le o mongwe le mo serutweng.

Mananeo a a latelang a tlamela ditlhokego tsa tlhatlhobo e e tlhomameng ya Puotlaleletso ya bobedi.

**Lenane la 1: Mephato 7-9**

**Mephato ya 7 - 9**

TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG		
MO GARE GA NGWAGA	TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA	
40%	60%	
Tlhatlhobo ya mo sekolong (SBA)	Dipampiri tsa tlhatlhobo ya Bofelo jwa Ngwaga	
40%	35%	25%
Diteko di le 2 Ditiro di le 6 Tlhatlhobo e le 1 (bogare jwa ngwaga)	<b>Ditlhatlhobo tse di kwadiwang</b> Puo mo tirisong, Go kwala le Dikwalo (Ura e le 1½)	<b>Ditiro tsa tiro ya molomo:</b> Theetso Puo e e ipaakanyeditsweng Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng Ditiro tsa molomo tse di dirilweng mo tsamaong ya ngwaga di aga tlhatlhobo ya mo sekolong ya bofelo jwa ngwaga.

Mefuta ya ditlhatlhobo e e dirisiwang e tshwanetse go nna maleba mo kgolong (ya dingwaga) le mo kagong ya morutwana. Popego ya ditiro tse e tshwanetse go tsenya diteng tsa serutwa le go akaretsa ditiro tse di farologaneng tse di tshametsweng go fitlhelela maikaelelo a serutwa.

Tlhatlhobo e e tlhomameng e tshwanetse go arabela maemo a a farologaneng a tshaloganyo le go kgona ga barutwana jaaka go kaiwa fa tlase:

Lenane la 2

MAEMO A DIPOTSO	TIRWANA	PHESENTE YA TIRO
<p><b>Tiriso ya tshedimosetso ka tllhamalalo (Maemo 1)</b></p> <p><b>Thulaganyo sešwa (Maemo 2)</b></p>	<p>Dipotso tse di botsang ka ga tshedimosetso e e tlhagisitsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ka botlalo mo setlhangweng</li> <li>• Neela maina a dilo/batho/mafelo/dikarolo. . .</li> <li>• Supa mabaka/batho/dibakwa. . .</li> <li>• Kaya dintlha/mabaka/dikakanyo. . .</li> <li>• Neela lenaneo la /dintlha/maina/mabaka</li> <li>• Tlhalosa lefelo/motho/semelo. . .</li> <li>• E ne e le mang .....?</li> <li>• O dirile eng ..... ?</li> <li>• Goreng a .....?</li> <li>• E diragetse leng ..... ?</li> <li>• E diragetse kae .....?</li> </ul> <p>Dipotso tse di tlhokang tshekatsheko, tllaolo kgotsa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• thulaganyo ya tshedimosetso e e tlhagisitsweng ka botlalo mo setlhangweng.</li> <li>• Kwala dintlhakgolo di le pedi/ dikakanyo</li> <li>• Tlhaola motho/batho</li> <li>• Tlhalosa se se diragetseng</li> <li>• Tlhalosa maemo/tikologo/batho</li> </ul>	<p><b>Maemo 1 le 2: 80%</b></p>
<p><b>Go itseela tshwetso (Maemo 3)</b></p>	<p>Dipotso tse di dira ka dikatlholo tse di ka ga meetlo le boleng. Tse di akaretsa dikatlholo ka ga bonnete, boikanyego, dintlha le dikakanyo, kamogelesego, tlhaloganyo le go ntsha mabaka, le ditlhagiso di tshwana le keletso le kamogelo ya ditshwetso le ditiragalo (ditiro) go ya ka meetlo ya maitsholo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A o akanya gore se se tlhagelelang se a ikanyega/ se na le bonnete/ se a kgonega ...?</li> <li>• A ngangisano ya mokwadi e a amogelesega / e na le tlhaloganyo/ e a khutlisa ...</li> <li>• Neela lebaka la karabo ya gago</li> <li>• Tshwaela ka maitsholo a moanelwa</li> <li>• Tlhopha mafoko a a tlhalosang botho jwa moanelwa sentle</li> </ul>	<p><b>Maemo 3: 20%</b></p>

**4.4 LENANEO LA TLHATLHOBO**

Lenaneo la tlhathobo le agetswe go phatlhalatsa ditiro tsa tlhathobo mo dirutweng tsotlhe tsa sekolo mo kgweditharong yotlhe.

**4.4.1 Thadiso ya ditlhokego**

Mananeo a a latelang a tlamela thadiso ya ditlhokego tsa Lenaneo la Tlhathobo la kgweditharo e nngwe le e nngwe mo Puotlaleletsong ya Bobedi.

**Lenane 4.1: Mephato 7 - 9**

LENANEO LA TLHATLHOBO				
MEPHATO	TLHATLHOBO YA MO SEKOLONG YA KGWEDITHARO			TLHATLHOBO YA BOFELO JWA NGWAGA
7 - 9	<b>Kgweditharo 1:</b> Teko e e kwalwang e le 1 le Ditiro tse 2	<b>Kgweditharo 2:</b> Ditiro di le 2 le Tlhathobo ya bogare jwa ngwaga e le 1	<b>Kgweditharo 3:</b> Teko e e kwalwang e le 1 le ditiro tse 2	<b>Kgweditharo 4:</b> Tlhathobo ya bofelo jwa ngwaga ya mo sekolong e le 1
MEPHATO	SEBOPEGO SA DIPAMPIRI TSA DITLHATLHOBO			
7 - 9		Pampiri ya 1 Puo mo tirisong- Tekatthaloganyo, Puo, Dikwalo, Go kwala		Tlhathobo ya mo sekolong ya bofelo jwa ngwaga e le 1 e e akaretsang dipampiri di le 2. Pampiri ya 1: Tiro ya molomo
<p><b>Mephato 7-9</b></p> <p><b>Maduo a Kgweditharo (Dikgweditharo 1 - 3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mo kgweditharong e nngwe le e nngwe, tlhakanya maduotota le dipalogotlhe o bo o a fetolela go % go nna maduo a Kgweditharo</li> </ul> <p><b>Maduo a a falodisang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhakanya maduotota le palogotlhe ya ditiro tsa Sekolo go tloga ka kgweditharo 1 go fitlha go ya 3 o bo o a fetolela go 40%,</li> <li>Fetolela maduo a Tiro ya molomo (Pampiri 1) go 25%,</li> <li>Fetolela maduo a Pampiri 2 go 35%</li> </ul>				

**Lenane 4.2: Mephato 7-9**

LENANEO LA TLHATHOBO		
DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG 1		
TIRO 1	TIRO 2	TIRO 3
<b>Tiro ya motlotlo:</b> Tekatthaloganyo ya theetso/ Puo e e ipaakanyeditsweng / Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	<b>Go kwala:</b> Botlhamedi: Temana/ ditemana tsa Kanelo / Tihaloso Setlhangwa sa tirisano (se sekhutshwane kgotsa se seleele)	<b>Teko 1:</b> Tekatthaloganyo le Puo
DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 2		
TIRO 4	TIRO 5	TIRO 6
<b>Tiro ya motlotlo:</b> Tekatthaloganyo ya theetso/Puo e e ipaakanyeditsweng/ Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	<b>Dikwalo:</b> Dipotso tse dikhutshwane	<b>Tlathlho bo ya bogare jwa ngwaga:</b> Pampiri ya 1: Thutapuo le tiriso - Tekatthaloganyo, Thutapuo, Dikwalo le Mokwalo
DITIRO TSA TLHATHOBO TSE DI TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 3		
TIRO 7	TIRO 8	TIRO 9
<b>Tiro ya molomo:</b> Tekatthaloganyo ya theetso / Puo e e ipaakanyeditsweng / Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng	<b>Go kwala:</b> Botlhamedi Temana/ ditemana tsa kanelo / tthaloso/ Setlhangwa sa tirisano (se sekhutshwane kgotsa se seleele)	<b>Teko 2:</b> Tekatthaloganyo le Puo <b>KGOTSA Dikwalo:</b> Dipotso tse dikhutshwane
DITIRO TSA TLHATHOBO E E TLHOMAMENG MO KGWEDITHARONG YA 4		
TIRO 10		
<b>Ditlathlho bo tsa bofelo jwa ngwaga</b> Pampiri ya 1: <b>*Tiro ya molomo</b> Pampiri ya 2: Puo mo tirisong-Tekatthaloganyo, Puo, Dikwalo le Go kwala.		

**\*Tiro ya molomo: \*Barutwana ba tshwanetse go dira puo e le nngwe e e ipaakanyeditsweng, e le nngwe ya theetso, le e le nngwe ya puisetsogodimo ka ngwaga.**

Ela-tlhoko: Teko mo lenaneong la tlathlho bo ga e a tshwanela go rulagangwa ka diteko tse dinnye tse dintsinyana. Teko e nngwe le e nngwe e tshwanetse ya akaretsa karolo e tona ya diteng mme e tshwanetse go tsaya metsotso e e ka nnang 30-60 mme e bontshe mefuta e e farologaneng ya maemo a dipotso jaaka di bodiwa mo pampiring ya ditlathlho bo.

4.4.2 Ditlhatlhobo: Mephato 7 - 9

Sebopego sa Pampiri ya 1 ya Ditlhatlhobo

PAMPIRI	KAROLO	NAKO
1. Puo mo tirisong, dikwalo, le Go kwala	A: Tekatthaloganyo (Mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa e ka dirisiwa go akaretsa ditlhangwa tsa pono le ditshwantsho)	Mophato 7 - 9 Diura di le 1½
	B: Puo • Dipopego tsa puo le melawana (mafoko le dipolelo) di tshwanetse go tlhatlhojwa mo tirisong go dirisiwa ditlhangwa tse di farologaneng.	
	C. Dikwalo E le nngwe fela ya tse di latelang: Poko / kgangkhutshwe / Patsana / Terama e khutshwane (Dipotso tse dikhutshwane)	
	D Go kwala Boithamededi Temana/ditemana tsa Kanelo/Tlhaloso Setlhangwa sa tirisano (se sekhutshwane kgotsa se seleele).	

Diteng tse di tshwanetseng go rutiwa

Tlhatlhobo e lebane le diteng jaaka di tlhagelela mo tokomaneng e. Ka ntlha ya tswelsetso ya kgolo ya diteng go ralala mephato, diteng le bokgoni go tswa mo Mephatong 7-9 di tla tlhatlhojwa mo dipampiring kwa bofelong jwa ngwaga mongwe le o mongwe.

Tiro ya tlhatlhobo ya molomo: Pampiri 2

Ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo tse di dirwang mo gare ga ngwaga di aga tlhatlhobo ya sekolo ya bofelo jwa ngwaga. Dintlha tsa ditiro tsa tlhatlhobo ya molomo tse di dirwang mo gare ga ngwaga, ke tse di latelang:

PAMPIRI YA 2	DINTLHA
Tiro ya molomo	<p>Tiro ya molomo e tla rulagannngwa, go tlhatlhojwa le go lekanyediwa mo sekolong.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Go buisa:</b> <b>Puissetsogodimo e e ipaakanyeditsweng.</b></li> </ul> <p><b>Tlhatlhoba:</b> Go thaloganya setlhangwa, go fetisa bokao, tiriso ya lentswe, kapodiso e e nepagetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Go bua:</b> <b>Puo e e ipaakanyeditsweng</b></li> </ul> <p><b>Tlhatlhoba:</b> Ipaakanyo le thulaganyo ya diteng, segalo, go bua, le dikgono tsa go thagisa, didiriswa tsa kutlopono, puo e e nepagetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Go reetsa:</b> <b>Tekatthaloganyo ya theetso</b></li> </ul> <p><b>Tlhatlhoba:</b> Reetsa tekatthaloganyo le tshedimoseetso.</p>

**Tiro ya molomo:** Maduo a tiro ya molomo a ngwaga a a kgobokannwang go tswa mo go puong, go reetsa le go buisa. Maduo a bofelo a tshwanetse go akaretsa bonnye tiro e le nngwe ya puo e e ipaakanyeditsweng, e le nngwe ya theetso le puissetsogodimo e e ipaakanyeditsweng e le nngwe.

Ditirwana tse di dirisediwang tlhatlhobo e e tlhomameng di a rekotiwa mme di dirisediwa go tlhotlhomisa gore a morutwana o siamela go tswela kgotsa go fetisetwa kwa mophatong o o latelang.

Morutabana o tshwanetse go rulaganya Lenaneo la Tlhatlhobo e e tlhomameng le go le neela Setlhophha sa Bolaodi jwa Sekolo (SBS) pele ga tshimologo ya ngwaga . Le, le tla dirisiwa go thala Thulaganyo ya Tlhatlhobo ya Sekolo la mophato o mongwe le o mongwe. Thulaganyo ya Tlhatlhobo ya sekolo e tshwanetse go neelwa barutwana le batsadi mo bekeng ya ntlha ya kgweditharo ya ntlha.

#### 4.5 GO REKOTA LE GO BEGA

Go rekota ke tsamaiso e mo go yona morutabana a kwalang maemo a tiragatso ya morutwana mo tirong e e rileng ya tlhatlhobo. E bontsha go tswelera ga morutwana mo go fitlheleleng kitso jaaka e tlhagisitswe mo Pegelong ya Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Direkoto tsa tiragatso ya morutwana di tshwanetse go tlamela ka bopaki jwa go tsweletsa kgolo ya kitso ya gagwe mo mophatong le go siamela go tswelera kgotsa go fetisetwa kwa mophatong o o latelang. Direkoto tsa tiragatso ya morutwana di tshwanetse go dirisediwa go netefatsa tsweliso e e dirilweng ke morutabana le barutwana mo dikgatong tsa go ruta le go ithuta.

Go bega ke tsamaiso ya go tlhaeletsa ka moo morutwana a dirang ka teng, go barutwana, batsadi, dikolo, le botlhe ba ba amegang mo dipholong tseo. Go dira ga morutwana go ka begiwa ka ditsela di le dintsi. Tsona di akaretsa dikaratapego, dikopano tsa batsadi, malatsi a go etela sekolo, dikhonferense tsa motsadi le morutabana, go letsa megala, makwalo, makwalodikgang a phaposi kgotsa sekolo, jalo jalo. Barutabana mo mephatong yotlhe ba bega ka diphesente go lebagana le serutwa. Maemo a a farologaneng a diphithlelelo le diphesente tse di dumelanang le tsona di supilwe mo lenaneng le le fa tlase.

#### Dikhoutu le diphesente tsa go rekota le go bega

DIKHOUTU TSA SEEMO	TLHALOSO YA BOKGONI	PHESENTE
7	Phithhelelo ka dinaledi	80 - 100
6	Phithhelelo ka dinaledi	70 - 79
5	Phithhelelo e e tletseng	60 - 69
4	Phithhelelo e e itumedisang	50 - 59
3	Phithhelelo ka tekano	40 - 49
2	Phithhelelo potlana	30 - 39
1	Ga a fitlhelela	0 - 29

Barutabana ba tla rekota maduotota go lebagana le tiro ba dirisa letlhare la maduo, le go bega diphesente go lebagana le serutwa mo karatapegong ya morutwana.

#### 4.6 TEKANYETSO YA TLHATLHOBO

Tekanyetso e kaya tsamaiso e e netefatsang gore ditiro tsa tlhatlhobo di lekanetse, di a amogelesega, e bile di a ikanyega. Tekanyetso e tshwanetse go diragadiwa kwa maemong a sekolo, kgaolo, porofense le a bosetšhaba. Ditiragatso tsa tekanyetso e e tletseng e bile e le maleba, di tshwanetse go rulaganngwa gore go netefadiwe boleng jwa ditlhatlhobo tsa dirutwa tsotlhe.

##### 4.6.1 Tlhatlhobo e e tlhomameng

- Diteko le ditlhatlhobo tsa Mophato 7 le 8 di lekanyediwa mo sekolong. Mogakolodi wa serutwa/moemedi wa kgaolo/sedika/porofense o o tlhophilweng o tshwanetse go lekanyetsa palo e e rileng ya ditiro tse ka nako ya gagwe ya fa a etetse sekolo go netefatsa seemo sa ditiro le tekanyetso ya mo sekolong.

- Diteko le ditlathlombo tsa Mophato 9 di tshwanetse go lekanyediwa mo maemong a kgaolo le porofense. Kgato e e tla tsamaisiwa ke lefapha la thuto la porofense.
- Mogakolodi wa serutwa/moemedi wa kgaolo/sedika/porofense yo o tlhophilweng o tshwanetse go lekanyetsa palo e e rileng ya dipampiri tsa diteko le tsa tlathlombo pele di ka kwalwa ke barutwana, go netefatsa maemo le go kaela barutabana ka go rulaganya ditiro tse.

#### 4.6.2 Ditiro tsa tlathlombo ya molomo

- **Mophato 7 le 9:** Tiro e nngwe le e nngwe ya molomo e e tshwanetseng go dirisiwa jaaka karolo ya Lenaneo la Tlathlombo e tshwanetse go neelwa tlhogo ya serutwa go e lekanyetsa pele barutwana ba e diragatsa.
- Mogakolodi wa serutwa o tshwanetse go lekanyetsa palo e e rileng ya ditiro tsa tlathlombo ya molomo ka nako ya gagwe ya fa a etetse sekolo go netefatsa seemo sa ditiro le tekanyetso ya mo sekolong.
- **Mophato 9:** Ditiro tsa molomo di tshwanetse go rulaganngwa mo sekolong, di tlathlombiwe mo sekolong, di bo di lekanyediwe ka kwa ntle. Jaanong morutabana a ka tlathlomba ditiro tsa molomo.

#### 4.7 KAKARETSO

Tokomana e, e tshwanetse go buisiwa mmogo le:

4.7.1 *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12;* le

4.7.2 Tokomana ya pholisi ya, *National Protocol for Assessment Grades R-12.*





